


ҚЬТЕВА ЗЬМАНЕ КҮРМАНЧI

Bona dərsxana IV-a

HAZЪR KЪR Ә. Ә'VDAL



NƏŞRA NYKYMƏTA ŞEWRA ERNƏNİSTANE
RƏWAN

1936

1936

4

491.57-8

ҚЬТЕВА ЗЬМАНЕ КҮРМАН҆ЦИ

Bona dərsxana cara

Назыр кыг ө. ӨVDAL

Təmürə Xelil Müradov

2 - oy Pereulok Füçika

dom 7, kv. 8

ЕРЕВАН - 375078 - USSR

Tel. 35.10.20 (mail) - 52.97.41 (kar)

263-72



Naşra Hukmate Rəwan 1936

Redaktori kъryп

H. MKRTCJAN, ҪASЬME ҪӨLIL
A. MOVSESJAN, HӨCИJE ҪညDI
Redakt. texniki: G. ZENJAN
Төмъз кър R. DRAMBJAN



Тәмбә 735 Нәşър. 3756
Glavlit 2142 Tiraz 2000
Nәşърхана Hykyməta Ermənistane

Təmürə Xəlil Müradov

2 - oy Pereulok Füçika

dom 7, kv. 8

ERƏVAN - 375078 - USSR

Tel. 35.10.20 (mat) - 52.97.41 (kar)

GƏRƏK MƏRƏV HİN VƏVƏ.

(Zər xəbərdana həv. Stalin)

Bona mərəv cekə, gərək zənəbə, ylm dəst binə, le bona zanəbune lazıtmə mərəv hin vəvə. Gərək əm və əgidi-
ti hin vən, rənd pej hinbune hərriy. Gərək əm çəm dəş-
ka zi hin vən—həm çəm dəşməna, həm zi çəm dosta, le
başqə goti, çəm dəşməna.

Gərək əm hin vən, dırane xwə vəcəggəklin, le nə-
tərsən, nəvezən, — dəşmən we və tə, nəzania tə u və
paşdamajına tə vəkənə.

Pəşia tə kəla səkənləjə, kəla əw ylmə və gələk əyq-
le xwəba. Lazıtmə əm we kəle həlinən vən dəste xwə, bo-
na paşa nəmənən, əwe kəle gərək çahı vəkən vən ban-
durra xwə, əgər əwana dəxazın émre təzə seki, əgər
əwana dəxazın dəwsa qəvardja tə kəvn vədərgən.

Ylm dəst binən. Hazır kən kadra, sənətzane təzəjə
bolşevik, bona əyqle ylma dəşki. Hin vən, və əgitili hin
vən.

Pırs pıha wa hatiјe danin.

Həvalnə, çahıle inglabkыr dərbəzi dəstanına, hinbu-
na ylm vən, əva jəka pıha lazımi təjə.

LENIN

(Fərcək)

Hun zanъn, wəki zъ ziske dъne,
Cъqas! mərkve bъljan,
Cъqas cъqas kromvel
Jane zi gandije hъndi—
Be həsav bunə,
Əwana həla hənə,
U we ben —
Le Ilic—jəkə,
Ilicəki dъne — cətən həbə,
Ilicəki dъne — tynnə.
Snyfe
Qyrrne pəjî qyrrnara
Ilic həzərkərjə,
Snyfe
Qyrrne pəjî qyrrnara
Qыnjas həldajə.
Həta avbъre Tibete zi.
Tak
Danə aqle Ilic.

Tel-tel
Nerv pəjî nervera,
Əger zъ nerve tə
Jane zъ je tъn.—
Snyfe hylanijə
U daja Lenin.

Tel-tel
Qyrrne pəjî qyrrnara,
Snyfe hunandijə
Kanya

Сөтүн.

Ilic

Le nahā—

Wəfat bılıjə?...

Mýrijə? jan,

Jan tynnə?.

Na xer,

Proletar,

Ilic—nav tədanə,

Nav mədanə,

Nav widanə,

Ilic həjə.

Həjə snýf.

Snýfe—

Lenin fərsh kyrıjə cawa deviz.

Snýfe Lenine xwə

Rabəri kəvnije kyrıjə

Leninizm we kavnije hıldə.

Hejl,

Hun,

Rokfeller,

Stinnes,

Jan zi Morgan,

Gyhdarı dəkyn?—

Əme həla ben:

Ordija mə həla we be dənja wəra dərbázba

Həla Ilic we be,

Bonə bəkəvə Sovnarkoma dənjae gışki.

ÇƏM ILİC

Qyryltä tvaqa çahyla qrar dani, sərkər u dərsdare mə həv.

Lenin, kəvş kə, wəkile qyryltä mə lajlıq.

Мә бү əşq и ды wəkile xwə şandıñ, wəki səlame-
bıdıñ wi.

Əw dərəçə gılın dıhişt sədörtia qyryltı mə.

Fərh bira tıñ te, əm yzve sədrtije təv həv bubun,
əm topı sər həvdy bun u mə got, əm əvt şyxyle təzyn
cawa binyn səri, jəki got,—əme cawa neziki wi ıñ? pe-
ra xəbərdıñ.

Zı nave qyryltı ke pera xəbərdə,—əm bü həvra?
jane jək?

Kə bəre xəbərdə, we cı bəzə.

Əvə pıse hama, əm gələki deşandıñ.

Aqrije spart həv. Sergeji, bona dərhəda qyryltıda
qısa ıñkə. Əwi got,—əz ve şəve peda ranəzam.

Rozá dıne əm cun. Le éjan bu, wəki iro əm pıka-
rıñ həgırın ba Lenin. Mə pe telefonı zı Mərkəzkoma fr-
eqe Kremle bəhist, wəki gərək sıbe səhəta 12-a. əm hə-
rıñ, çəm Ilic.

Disa nərəhəti kətə nav mə. Pəjı çvata qyryltı sbe-
ra, əm bərbi Kremle dıñ.

Əm hənəka dıkyıñ u dıkənyıñ, le cawa dıbezıñ, co-
ke mə dıgırıçılıp. Əm cun we dəre, çıje zı wedəre dıñ
çəm Lenin, we dəre məra gotıñ,—pəj gli-gotıne həvalə-
kirra, Lenin, we gazi wə ıñkə.

Əm hıvıjenə...

Lazar Sergejira dıbezə,—tışt navə,—əze rəx təvəlm.
Həma tə kı gli—gotıne təwəkeli gotıñ, əze lıngı tə ıñ-
gyvesıñ, hılbət disa təra pákə, we koməke bıdə tə..

Əm dıkənyıñ..

Kytasi, əm pəjı həvra dıñ otaşa Lenin.

Həvalə Lenin bı sujına məra şı dıbə, dıkənə u se-
lame dıdə mə, əm rudiñen.

Ilic hale mə fım dıkyı. Sergeji ançax cənd xəber-
gotıñ, Lenin nav bırrı daje.

Dəqək dərbəz nəbu—dışa talaşa mə nibu, peşikare proletariate dəniaje, ysa pak, bə gyhdari neziki mə bu.

Sergejl қaw-қaw əlam dıke, wəki qyryltə qrar dani-jə, nave kommunistije ılı tvaqe bıkə.

Illic dıbezə,—səri əw nınə.

Nışkeva zı dəve Efemov glije wa dər te, əme borçə xwə bıkın, bona zı bın wi navi dəren.

Həv. Lenin dıke.

Dərhəqa rəqəma tvaqe dırysə, paše dərhəqa sərkəria qyryltə u məryye we.

Lenin bərbi jəki mə dızvırrə u dırysə,—cənd qız qyryltəda hənə?

Uyra mərəv dıbə, jəki zıman kır dəve tıb, tıb got,—nəh.

Gışk kənian.

Həvale Lenin disa gələk pırsə dıne dan.

— Le hale pəre wə cıne?

— Bı program təvteşiditnə, le həla tıstək dəste məda tıne ve gave.

Həuale Lenin қaçəz hıltınə, u nızam cı dılvıse.

Dıve—hune əvi ıddıa Sverdlov u dıscıp dərvə, əm gələki ze razi bun.

Əw je əwbi bu, wəki aliye həbune u navda komək da mə. Əwi krıb u xwəstıncı çahyla fəm dıkyr.

Bıra hər çahyək u palə van glije həuale Lenin, bir binə— „səri nav nınə”.

LENIN U LI-CAN

I

Pekineda zı hər çıja məri hənə,
Pekineda soqaq pırgıb,

✓ i-Can l̄ soqaqa gələki gərija,
Kuli¹ be xəbat gərija.

U paše-l̄ cole... qərəwle be isaf
Hərroz Li-Can d̄kyta,
We rozedə, wəxtə Li Can bu palə
D̄nya nəhəştən pəşta wi rast bə.

L̄ cole, çiye ky le caa b̄ bin te,
Nəşkeva bina bae gərm hat
U rewiki pərcəkî gazət
L̄ dəste ynda kyg.

Pale kytajı u wəstijajı əw pərcə hylani,
U əw qylije tərixi b̄ b̄ dylşəwyti xwənd
Naha xwəje wəlatəki u sərkar
Nə k̄ ty be zand mandarinə — kulinə.

U l̄ sər wi қaqəze pərvəti wedəre,
Wəki danibu sər eoke xwə ky dyrıçfi,
Şykle sərkare wi wəlati le bu
Wedəreda hətəbu pəvisandıbən nave Lenin.

U kulijed kəsib l̄ dəste cəe,
Z̄b we roze, hıski şəv, Jane roze
Gələk-gələk həkjata dýéfrinbən,
Wəki Lenin we wana bir bñə.

Wəki məndərin we bıkkəvə,
Z̄b bəste caje u vırynp
Lenin-we bəre xwə bıdə Pekina şərrdar,
We gazi kuliya gışka bıkkə.

II

Bəri Li-Can dan.
Pekin disa kət;

¹ Kuli—palə

Өwi kylä xwə xwəjī dəkkyr,
Soqaq gələkən. Çymaşt pırg
Dyle Li-Can zə bırcja dəffırə.

U pışkeva...
Li-Can dənge gazetfros
Bıhist.
Dənge wi məlul dəhat, dəgot,

„Bolşevike təwri məzyn tırg;
Urıseteda,
Lenin
Wəfat kyr...

Lenin wəfat kyr, əw je ky zə pərrəki dıne
Nişana xəbat hıştıne dabu,
Li-Can zə kytaqe qət nədərijabu,
Le naħa
Bu kurə-kura Li-Can..

III

Məh, ləd hatın dərbaz bun,
U Li-Can bu rikşı¹
Li-Can mina həjwanəki bə ṭoz u xybar,
Ty ke bezi? wəki Li-Can nazot.

Gələk kulija
Dəbbinə...
Soqaqerra ten bərra dəsən
Dəbbinə.
Şured bərqi u pıza—
Stənd
Cırıne

¹ Rikşı—wan palara dəvezən, je ky dəwsa ga nire
şəreba le dəkən.

Kuli tézine.

Bəjraqe mərŷve cina sor

Dəbbinə.

Lenin sər wanra,

Bəraja soqaqerra

Te;

Lenin,

Ysa,

Cawa şykle wi sər kaqəz,

Céve xwə dəqyrpinə

Lenin

Gazi Li-Can dəkə

— Wərə...

— Wərə...

U dəste xwə býlyud kъrijə,

Zore nişan dədə,

Taqə zorynə býlynd.

Coke Li-Can dətəwъn,

Zъ kərba cəna wi dərryçfə

— Ty kəsi, tъstəki nəhevşinъn.

Hər tъstl pe lejije hъlinъn.

U Lejije Li-Can hъlanı,

Pъşke Li-Can wərъmin.

Bъ hərs tsin-tsən,

Li-Can

Tъvъngəkə býrъqı hъlanı,

Əwi bъ meşoka fыşək ani,

Naha Li-Cane ma mərhəbejə,

Pekineda lъ şərre qəbrejə.

РЬRS

1. Li-Can kijə? əw cawa dəxəbəti, lə ciye cawa dəxəbəti?
bə xəbərə şair çave bədən.

2. Kuli dərhəqə cə dəfəkərin?

3. Beşən, wəxta Li-Can dərhəqə „mərg-nə bolşevike məzən“
bəhist, cə kyr, cawa dəfəkəri?

INTERNASIONAL

1

Rabyń əmre ke bə pəfərljə,
Ki qulə, bəndəst y təzljə,
Dəha dyle mə dəşəwtə,
Dəha dəsn əm bər bə şərr,
Əve dənja kəvn əme bəkońn,
Həta bəni u paše,
Əme dənja xwə təzə cəkən
Çiye le tynə nə qul, nə əeçəz,
Əvə mərhəba paşın,
U şərre məzən,
Internasional
We dəne xlaz ke.

Ty kəs nadə mə freqətije,
Nə əgite din, nə padşa;
Gərək əm freqətia xwə,
Əm bə xwə dəst bıñın,
Bo əm nire stylje xwə zu hur kən,
U əm xwəlia xwə vəgərriñ—
Cakuca le xən, qəwəta xwə bədən,
Həla həsəni gərtə.
Əvə mərhəba paşın
U şərre məzən,

Internasional
We dñe xlaz kə.
Hər əm palə y bəndəst,
Əmrəki mə nədəstdəj i həjə,
Bezən, xwəli, ja məjə, mə
Dəwləti, myfətəxyr ynda ənp.
U kənge bobəliskə məzən rəbə,
Kicke ter yndə əbbən
Disa ərd u əzman,
Je tənən, we məra əytiñən.
Əvə mərhəba paşən,
U şorre məzən,
Internasional
We dñe xlaz kə.

MƏME U ƏJŞE

Məmejə ha Məmejə,
Isal həft sale Məmejə əskərijejə.
Mylene қaqəzək şandə du Məmejə,
Bıraq Məme nəsəkənə
Be malejə.

Səhat nivə şəvejə,
Məme қaqəz da
Dəste zapıte romejə,
Zapıte rome dá dəstura
Məmejə.

Məme həspe Bozi xal-xali
Kşand zə təwlejə
Zine dəwləte dani
Sər pıştejə:

Got – išəv zə perə əze
Bəvvəm mevane pirə dejə.

Əjşa bədəw dərkət
Dərə malejə.

Dina xwə da sjariki
Wajə tejə.

Got—sjaro kərəm kə
Bazo wərə həwşejə.

Əze Bozl xal-xall
Bökşinəm təwlejə
Əz u ty əme bökəvən.
Hənəka həjani səvejə.

Got – Qize Əjse,
Dajka təyə razajə,
Ranəkə xəwa səvejə
Əz u ty əme bökəvən.
Hənəka həjani səvejə.

Pirə dajk, rəbən
Te alje odejə,
Dina xwə dəde xortəki
Dəlal rəx keləka
Teli Əjsejə.

Got,—Qəda be əsle zənejə,
Isal həft salə Məmə təyə
Əskərijejə,
Qəda be əsle zənejə.

Əze bərdəmə gylejə
Dəltərsəm xəlav bə nav
Dənge Əjsejə.

Əze bədəm şure Məməjə.
Sər kela şur drezə
Tırsəm bghizə çane
Tetə Əjsejə.

Sorani bər səre Məmə dəkşinə
Səre sorani dədə kəvəka
Dyle Məməjə.

Bu nəlinə Məməjə,
Bu kalina Əjsejə.

— Daje cəvanje qyra bijə
Məməjə ha Məməjə.

İşəv hatjə mevane
Pirə dejə.

Şəv zə pera tə kırjə
Mevane qəbrejə.

Nave təzja Məmə tən
Askejə,
Də gazikə byla bejə.

Xazyla təne zanbija
Kane, paše Məmə tən.

DƏVƏ

(Rəwə zə xəbatcije Irəkera)

Dyh,
Wəlate mə məzən xalida
Dəva tən,
Dəlal,
Styje təji blınd
Tə dəxast şəms packi...

Dyh,
Bərdle mən,
Havale mən,
Nəjizisəda zi elsami
Şəva əz u ty
Mə kteba ézmin
Peruzatarr dəkwənd
Bira tə te,
Yssanə:
Wəxta mən ty radmusaji,
Céve tə,
Həvale məni dəlal.
Həvale məni xəbate
U rja
Bira tə te,
Yssanə?
Wəxta mən u tə xyjidan drret
Əz u ty
Mənrra Tərra
U bona gışka...
Iro.
Styije xwə hərvaz nagri,
Cma?
Iro
Gave tə hedı
Cujna tə ynda dəkkyr
Cma?.
Iro,
Tə həwas ninqə sər şəms
Cıma;?
Dəlale mən.
Iro cma?


Cma;
Ke ty
Zъ myn qetandi ..
Styije tәj xar
Hәdajәta tә tari u xafы.
Hәwzada
Reca pe ke dgerrri...
Cma?,
Dәlale myn,
Hәdajәta teda kovan hәjә
U hers
Ve şeva be stәjr...
Съ,
Reca mәrve xәriv hәjә
Sәr hәwza...
Өwe kәvnә nәpak xәrib.
Wәki pe dәni sәr hәze cur...
Nqtke xuna pzname tә hәnә
Sәr hәwza...
Wәlate mә xalida,
Çije le tév mәrja dşәwtine
Zъ rәşaja dur, çije ze
Dәng te
Nämja béra hәjә
Iro.
Wәlate mә xalida,
Xәrib hәnә,
Je ky bъ re dur hatnә...
Zъ rәşaja dәrbazi rәşaja bunә,
Sәr bérara dәrbaz bunә u zъ bérә
Hatnә,
Çije le sәje béri sovaje dkyn

U ghîşinę
Walate mə xali
Dxazъn qlaſete tə bprerxtinъn
Dəlale myн.

Əw kı bu,
Weki bare gran dani sər
Pşta tə.

Cъ
Dəlale myн,
Naha dəwsa ramusana myн
Xərib tə dkyutъn
Cъ? ke əvina dyle tə şkenand
Xərib tə həjwan həsav dkyн...

Bezə
Dəlale myн,
Je xyidana
Şəre u
Şabuna myн
Həvale myni re
Kənge
Kənge axъr
Te, bın həwzada bki él
Bare xəriba gran...
Kənge
Kənge axъr
Te hədajəte xwə tari
Bı brusk dərbaz kı
Kənge,
Kənge axъr,
Bmymlə hədajətə tə
Peşda
Tóve walate tə xali...



Кәнгә,
Кәнгә ахър
Әзе бүйнүм
Walate тә xalidä,
Styije тә bär roe dani,
Ра рүррәс тәхә, сәр hевdy,
Кәнгә,
Кәнгә
Кәнгә
Dəlala тың.

LENЬHERANDЬНА РЕШЬН

Baje gärm bërfa cole heland u bär bë quntare ciaje Majmexe дьсу. Эрд зь бын qultija bërfa pürr dërkätebү, bin дькьшанд u xweli nerm bubu.

· Эва lédäke, weki hér penc brigada zi mina moze hñngsv dycun cole dëhaten gynd, gëmar dërësanden nav zëvija, hér kësi borçe xwë, xwelia xwë nas дькът.

Danljelants Sergo зь тезе тешкилкна brigada gëleki razi bu.

Gae xwë zvystane xwëjî krÿbu, nëgyhästén, kotana xwëda hystén.

Evare, wëxta Sergo alife ga dëdae, Maçsake brigadir hat got,—sve dcsn érd rakrne, hëma wëxta signale ie dëxhn, gërek gëska tvdarék kri hazyr bën, bona peşa kooperatieve topbën.

We evare Sergo ranëza.

Cu tewle, jek xyrom гыхије дыне зи avit bär ga, cu hëjata Maçsake brigadir, kotana xwë bzart, tækerek we nyheri ysa zi lb vintla, gisyn, sevic, u gazi Xoren kyr, pe-

ra қотан ыңнд кыр, да сәр фрүнде у Xorenra got,—гүшк әтопи тәвле ып, паše бәрбә male вәгәриа. Зына Шерго әзә sir dotьбу, dabu, сәр дәке.

Wəxta zara bave xwə ditъn, зъ бәр ағыр паşda вәккәшиjan. Qiza мәзън, Heriknaze av ani, wəkt bave we dəste xwə ышо, nan ыыхә, raze, le гәләki мәтәл ма, wəxta bave we sparte, қахъке u xwe dәрхә, ava xwe секә.

Sergo dy se loq nan xar, паše era dəstekilda, ava xwe zi dəste дыңеда, cu hyndyre тәвле.

Hotaq u Xoren hivla wi bun.

Sergo мыле xwə hildan u ҹаныл dan сәр xәbate; dəst pe krъn, hәta evara dәrәng мыле ga pe ava xwe мыздан.

* *

Өве шәве кәси пызанъбу Sergo кәнгә kyta кыр, кәнгә rabu. Evare қатыбе узәка комүниста Emin u Hmajake sәdre kolxoze ы тәръvara, je ky зъ bazar hatъbun, runъштыбун hәtta dәrәng. Signal dәrәngi дыкәт, әw ky ga terxarъbun, сәбър дыкърън. Wəxta Barsame kulak rəx mala Sergora dәrbaz дыvu, сәлама қур daje u pera xәbәrda, ky —әw съ ҭүдәрәкә, дүниън, Sergo, hune әsre hәрън can-дыне; әре?

Sergo got,—әре, әм наха ы brigada kolxozeva дысын әrd rakъръне.

— Dә kolxoze, hune candna we nivroz dəst pe кын, candna ышhare зи hәtta paize ançax kyta ыкъын. Barsame kulak hat сәр we nete u ter kәnia got,— dəst ыкъышине, дә, зъ kolxoze. Brigad kизанә, ком ciјә? ty cqasi kolxoze da bminи, aqäsi xrap.

Sergo ançax xy зévt кыр u xәbәра wi bri.

* Signal-bori, dәng, gazi.

— Əre, şəxyle mə ysənə, hərrə şirətə xwə çəm xwə
xwəjī kə, əm pak zanıp, cıka aqrije ke puebə.

Barsam bə dyləki kyl pıheri u paşda vəgəria.

Sergo həla fıkra xwəda həsav dıkkı, cıka bona rakıtyne-
cə lazıb bu u əwi cə bir krıbu, gəlo hər tıst dəwsa-
xwədanə.

Paşa Sergo cu hyndyre təwle, kome zi da pəj; dəh-
ga dərxıstən dərva, Burcik şabuna dylizt, qərəgoz bə e-
ve rəş Sergo dılpıheri, nire wana dan sər sty u bə sre-
znıçrevə gredan. Hmajake horikci amolije siar bu, bəre
xwə gyhast, bəre ga da bər bə orta gynd. Paşa Sergo-
birani, wəki mərka kətəne bir krije, jəke zi təvşo.

Hətta gazikrna Heriknaze, dəstanına mərke u təv-
şo, Sergo zə kətəne dərəngi kət, bona zəf dərəngi nə-
kəvə zə mac gətijə zərbdar, rəvi, ançax gəhişt wana.

* * *

Bəre əwən қoma Hakop Antonjan dərkətəbu.

Emin, Hmajak, brigadə zə baçar һatəbu u kolkoz-
nlık məjdane səkənl bun.

Sergo vəgəria bərbə Xoren u got,—sba tə xer; Xo-
ren kətan pe ərəbe dani,—bazo bra be, bazo, təvhəvnəkə.

Hmajak zi krə gazi—sba tə xer xale Sergo.

Emin pırsiar kır—ty hezəjl rəwael Sergo çan, ty əva-
30 dəqəjə dərkəti, hər tıst hazırə, ga tərən, tımarkrinə?

— Təvdarək krije, təvdarək krije, əz qyrba, həm
gələki mə nədən əgləktyne, şəxyl qajim bəgrən, ryhe Bar-
sam bəkəşinən.

Vahan wi alida kətə orte, bə kən got, wəki Sergo-
cawa təvşo kələka xwəra krije—tə cıma təvşo həlinjə, xu-
ty naci şer.

Sergo wa çavda,—ná, əze sere tə pe zekəm, dəqə-
zlanə, tıstəke bəqəwmə, əme pe sekən.

Hətta jək u dydy, nava cənd dəqada məjdən təzi
mərəv, kətan u érəbə bun.

Hərdy kətane brigada pença, pəj gışkara hətən məjdəne,
əwe dərəngi kətəbun, lawuka həvəki qərf pe kırın,
kənian.

Bəre, qəryf dərhəqa horikciklə bu, jəki got,—Le-
von, ga şasən, Jane horikci? koma Bejrut reva şəşbiyə lə-
ma dərəngi kət.

Jək bə qərf kənia, mərəv dgot təstəki nəditi qəwmisi-
jə, got.

— Bejrut, Bejrut, təkərəka érəba tə dəzəvərə.

— Oro, nəle ge kətən...

Bejrute bələngaz səre xwə yündə kyr, əw xwə zi lə
xwə hers bu, wəki cıma dərəngi kətijə.

* * *

Hətta tərkəryna gışka, Hmjak lə məjdane, soqaqada
brigade kome kətana saz kyr.

40 dəqə pəj signalerra, gışk lə məjdane hazırlı bun.

Hmjak kyr qırın,—kətana hazırlı bəkkən.

— Kətane dajinə—Sergo dəng da Xoren, wəki sər
érbə rünpəştı bu.

Kətan anin xare u təkərək avitne.

Ruje xamija Xorenda, həndək mavu kətan paşa kə-
tə, cımkı zıncır kynı bu, nədəgəblişte.

Sergo kyrə éyriñ, ja xwə kyr, bə zor zıncır avite u
got,—kətane bər bə cəp bəzəvərinə.

Sədre kolxoze, Hmjak ysa kyrə qırın, cawa wəxtə
Ordiya sorda bu.

— Brigad bə brigad, bə komava, bər bə cola xaba-
te, mars...

Çerga kətana pəj həvra bər bə cole cun, çmaóte zi
da pəj wana.

Həmzəcimane, əmre xwəda şəxyle ysa nəditib, Serago zə şabun hesər cəva dəhətən.

Bona çervandıne, qrar krın bəre əwlən xwəlia məktəbe rakıtn.

Kome 5 brigade peşən, bəre şipe rəş rakıtn, 15 kota na nava ləzəkida col rəşkrən, ga xam buvun, cətən nir dəkərən. Koṭan rast u cəp dəkəşandı, ga ysa har buvun, hənəkə nir dəşkenandı u dərrəvian. Təkərəke kota na Derdzjan dərkətən, kotane pəj wi zi səkənnin.

Kolxoza Həmzəcimane, lençhərandna xwə bəre əwlən kyr, çervandına rəkrne peşən pak dərbaz bu, əmr hat dajin, wəki şəxyle rəkrne bədən səknandıne.

Sergo koṭan bərbə təle raste wəlgərand, xwəli zə gisən da dawşandıne, dəve gisən təməz kyr u koṭan wəlgərand sər allje cəpə.

Nava gyndda miting vəbu, bona koṭangəra krın urra. Wəxtə nave Sergo zi navnişa rəwadarada xwəndən, Sergo rabu sər ərəbe u got.—Həvalno, həma naha ninə, wəki əm rəwaje bəstini.

Kənge əm bavezən, bəcənən, bəkyutən, kare gələki bəstini, wi caxi rəwae (peşkəsə) bədən tən.

1. Bezən dərhəqə xəbata kolxoze.

2. Sıma xəbata—kollektiv brigadi, əşqə nava xəbatciada peşda tİNƏ.

RO

— Hun gyhdari dəkən?... həvəki səbər bəkən, əze səridə zə wərra bezəm...

Hun dəcən?... zəf tənd, əze zə kylilka u gəhijerra: bezəm...

— Geli kylilka!, tünd gyhdarı lı sərhatija roe
bıkkın...

Qiza tınp nəxwəş bu.

Hun zanın, əw zi kylilkəkə mina wə bu, syfətə we
gyl-gyli bu, porre we kyrişki bu...

Qiza tınp nəxwəş bu...

Həkim hət mala mə. Əw məjul bu, cıma... "Wa hatə
bıra tınp, əwe zı taqe zerin həz nədəkər.

Əw pəjajı zere bu, lı qiza tınp u diware male pı-
herri.

.Got,—némə, gərək hun çıje xwə bıgyhezən, gərək
hun otaxəkə ysa dəstxən, bona tırınça roe bave hyndyrr.

Pırsı,—cənd zarre wə həndə?

— Se həb bun; dydy tıngın... əva təne ma.

Qiza tınp xılas bıkkə, əw gyla malejə... əwi dərma-
nək pıvisi u məlul dərkət.

Qiza tınp pırsı,—bayo, däktor cı pıvisi?

— Nave roe pıvisi dəlala tınp, nave roe, bona sər-
tərra bıbbıqə, ty pák bıbbı.

Həma we roze əz cum roe gərriam, əz cum çıkidur,
tınp avajiki ysa dit, wəki roe davıt hyndyr.

— Kylilked dəlal, əwləded roe, cıma nədəbu?, wə
qiza tınpə porr zerrin bania çəm xwə.

Wə, we əw bıxəmlanda, çurre sor, şin lekyla...

Le əz zanım, wə nan nədəda qızı tınp, qıvjate wə
qrrava səbəjə...

Gyhdari bıkkın, tınp həla kyta nəkrijə... roza dıne,
tınpə qiza xwə bıbra mala roe, le wəxta bu ronajı, əwe
gazi tınp kır, dəste tınp, qırt cəye xwə zi perra.

Paşa tərəv hatın, əw bıbbı...

Wəxta qiza tınpə porr zerrin zı mə dur kət, gyla
mala mə zi perra cu.

Өм зь кәrba pәrrytin, aqä grian, u əz bum мәxwә-
шe roe.

Өз dycum, çem mәzәle сиcъk ruðyпьstъm u hivja
ro dәrkәtъne dымam.

Le wәxta тып dәrhәqa roe dja xwә u zъna xwerrа
dъgot, wana ina nәdьkъr, wana ȳre əz din bumә, dъgъ-
rian u dъşewtin.

Rozәke zi тып bәre xwә roeda kъr u zera got,—
Roe ty qәwәti, şykjatәki тып lь ba tә hәjә, tә cъma bo-
na qlza тып tіrъnса xwә tәxsir kъr?

Tә cъma Lusike qiza тып kyşt u bъr?

Өw xәjидl, ruje we bu tari, got—hәrrә, dъnerrә be-
zә, qate zorъn, nәhьst tәv bъkәvә taqe zerъn, lь qate
zegъn, kъrә si u əw kәea porr zerrin kyşt.

РЬRS

1. Нәkim cъma зь taqe zerъn hъz ne dъkъr?
2. Taqed zorъnda ki dъman?

NECIRA HЪRCE

1

Sälәke тып u Avag çije xъnzir xwәjikъtъne xъnzir
xwәjі dъkъr: Nъha şевәкә paize mә xъnzir anı, da ru-
nъstandyne. U bәr dәre holke agъrәk kъrijә, ky alave lъn-
ge xwәde zi dъşewtand. Şевәкә hivә. Mъn blur ledъxъst,
əva Avag zi bәjiatik dъstъra, ky əşq şajia galija zi pera
dъhat. Jek zi Avag got: »Oro, əw kijә? wa mәrik zor-
da te».

Mъn nъhәri, dit ky rast mәrik we zorda te, le тып-
zi bъhистijә, wәki cage ky hъrә te dъzitijе; bona xapan-

дъне hərdy lınge peşen datinə sər singe xwə, minani
mərija dy lıngani u te, cəwa ky məri bə.

Мын got; — Avag əva məri nınə, hırcə. Jane na, na
sturyuje.

Мын got, oro: hırcə.

Мын got: Əre, əwi: got na, myn: got əre, əwi: got
na; le əw hedi-hedi dəziva nezik dəbu, dəste məda zi tə-
vəng tynə. Jəke zi mə wa dit, hərdy lınge peşen dani
érde, bu car lınge we u bəde ky dədi: orta xənzira bu
qırəqir, əwana həv kətən, təv həv bun, topı sər Hırcə
bun.

— Alabaş, bədylə ha bədylə, va, ha va! hər jəki zə
mə şəvdarəkə rəş hılda, əm bəzjan.

Dekə qalnok həbu: mə gyh da sər wəki qırə — qira
we zə kura zerən dəhat. Əm bəzian bər bə kurajie. Mə
şəvdare rəş kışandijə, pıha əm əve beisafe dəxyn, əm le-
dəxyn, əm cə dəkyn, nakyn, dajike bərnadə: İb peşbəri
mə həməz kığı kətə gəli.

Kytasi mə gələki zəhmət da we, pıha hışt u rəvi.

Səbe myn got: Avag, ty çəm zənzira bəminə, əze
hərəm mal təvəngəkə bınım.

Əwi got bəravə.

2

Avag ma çəm xənzira, əz cum. təvəngəkə mə kəvn
malda həbu, myn hılda hatəm. Duz cum bər bə çiye weə
zerən, kedere ky myn zanbu çiye hırcəə. Gərijam: myn
ky nədit, çıki moşotı baş rasti myn hat, səkənim, myn
got,—hənək moş byxym. Nışkeva wəxtə moş xwəgypə, hə-
ma zə bən moşə jəke kırə fərtin u təvəngə myn gərt. Tu
nəbezə, ky əz cumə duz sər hırcəa bəxyajıra səkənləmə.
Caxe ky lula təvəngə myn gərt, myn zi qonşaxa we qə-
jim gərt. Nışha əwe ba dəda, dyxast bəşkenanda, myn

ba dъda, wәki, hәma dәve ҭұнғе bъkәvә sәr, bъdu-
veşтm, du tekъm zъke we, le mirat pe hъsjabu, bәr nә-
dъda.

Мып қьшанд, әwe қьшанд: мып dit ky тъст ze дә
наe, мып dәste xwә avite ky пъшкеva ze bъstlаbъt. Мып
dәste xwә cәwa ky avite, qajışa we ani stye тъва гъре-
da, ky qajış stylje тъва kъr, ҭұнғе bәrda. Мып ауqas
bъr ani, ky lula ҭұнғе dakуta qәfesa we, мып сәхтәх
dәst ani. Әw bu, hәr тъст kyta dъbu, lъnge зоръп мып
қьшанд: мып сыртlin ze ani, cәwa ky мып, сыртlin ze ani
agъr nәbu. Мып пъheri, мып dit ky kәvъr kәtiјe, yndabi-
jә. Vъra pъста мып şkәst. Мып ҭұнғе bәrda, мып got zъ
hәmeze xylazbъt, әw zi nәbu. Mә hәv gыrt.

3

Өvi ali mә қьшанд, wi ali mә қьшанд, мып dit be
xwәi әvә, we мып byxуә, мып, dәng da.

„Alabaş ha... Alabaş ha...“

Jәke zi мып dit, ky kuck we dъkә әwtin, te, hat, гъ-
hišt, мып got „Alabaş komәke bъdә, мып dyxwә...“ hъ,
әz qyrba kuck ky ghiște lъ pъstedä, cawa mina gyrlәki, le
cәwa kucke ky pъste da, әsevani zъnarәki хъst. Cәwa ky
dy palәwan, qәjm hәv bъdgъrъp, hәv gыrtъbun u сéve xwә
dakytabun hәv. Jәk zi мып әw dit, tuка xwә җop kъr
dәve xwәda u mina mәryәki qәim tue rulje мып kъr-
ty. Caxe ky тuk kәt sәr сéve мып, мып sәre xwә sәr
singe xwәda xar kъr, pъstva kylmәkә qәim da stukyra
мып u мып xwә ynda kъr, sәrogezo bum.

Мып dit: wәki idи ty hynyr tynә, ky әz xylas bъm, мып
got, әwә bәre әwlyп әze dәvәry bъkәvъt, wәki rujie мып
хъгаб nәkә, мып sәre xwә kъr bәr xwә, kәtъm bъnі. Ca-
xe ky, kәtъm bъnі, kuck dъha har bu. Hъrc kәtә sәr мып

kucke sparra xwə dəxar, zə kedəre dəgərt ty tışt ze dər-nədəkət, ty nəbezə kuck hostajə, zanə hycə zə kedəre bələngaz dəbə.

Rabu sər pışte, zə gyha gərt, caxe ky zə gyha gərt, hycə əz bərdam. Be xwəije pərtand, pışta kucke gərt həzand, avit u gərt, cəwa ky gəvaşt, ləp lexst, dəha əz nəzənəm cə kyr, caxe ky bərda kicək bə əwtandıneva kətə gəli, rəvi cu yndə bu.

4

Kuck zi cu, əz u əw man, pıha bında tınp rujie xwə gərtijə, tınp fıkır dıkır, tınp əvhistijə, wəki hycə ghy dədə, wəki pe əvhəsə bin həjə jan ná, hərke ky əvhənə ky bine dəksinə, dəhəncərinə, hətani ky bin be əvrine, pıha kütük tıtzı sər dəkə bona gəni bə, ky paşə be dərxə bwxə. Wəxte ky tınp əw fıkır dıkır, jək zı tınp əw dit; wəki səre xwə ani danı sər səre tınp, bina xwə kəşand ghy dəda. Mın zi bina xwə kəşand zıke xwə, minani mırja, səre xwə hılvıri, hılpəki səkənpi: çareke zı gydarikır, disa tınp bina xwə gərt, əwe zı tıre əz tırimə, əwe əz hıştımt kyrə tırtə-mırt, u cu, tınp cəve xwə tuz kyr, tınp got, əvhənerim, cıka we kyda hərə. Mın dəgot we əvvə, wəki hılpəki zə tınp, dur kəvə, rəvəm əvhənevəm.

Cu, wəndəra qırş tırs həbun, dar həbu, top kyr ani, tıtzı sər tınp kyr. Dani sər pışta tınp, dani sər styije tınp, disa paşda cu. Cu dareki səvk həbu, əw zı dani sər lənge tınp, disa peşda cu.

Mın dit, ky tıstəki məzyn həjə, dıkır ky rakıra, ky binə əwi zı dəjinə sər tınp. Mın fıkır kyr: wəki əw kütük zı binə dajinə sər tınp, bina tınp we be əvrine. Mın got, həta fıkıra we sər kütükə, əz rəvəm əvhənevəm.

Въ зъккеши əз зъ вън dara дәркәтъм, рәвим կәтъм вън
զъրш—тырша, тън хвә вәшарт.

Нъха җије ку тън хвә ле вәшартъбу, зъ we дәре тън
ле дънхери, въ зорәке, կүткъ ракъг, сәва ку мәри һәмез-
кә, һәмезкъг, ани ку дәјинә сәр тън. Нат дит ку вън
дарада мәри үнә. Күткъ һәмезкъри șаш ма, һъ вън dara
пъхери, car ali пъхери, пъшкева կүткъ айтә өрде и ту һыји
ту, ту һәји ту, минані мәрија ту дъкъг, тън got дъвә ку
һәјифа хвә тън тинә.

Дъкъгә ту һәји ту, չырр—чырр и су гәлиje ゼルン.
Әз зи rabum бәзижам бәр въ Avag. Дънатъм, сәва дънхатъм,
сәва ку тәзә бәрдажи биама. Мън паңда дънхерри,
тън дъгот въвіньт, съка һыңе ху нае, дъхиштъм җије
хънзире тә. Эва Avag got, oro ty ку буји, әв съ хәвә-
тә, әв ку съ буји? тън got, дъна хәвәр қизанә? мала тә
хъраб бә, wa զәвъмі сәре тън. Эви got—le ҭұнға тә қа-
не, тън тәзә дит, wәki: ҭұнға тън зъ bira тън сүјіе,
тън һыстбу ҹида.

5

Әм hatын сәнд мәри топ bun, әм cum, ҭұнға тън
мә ани. Мън кәүүре ҭұнға хвә секъг, тън qajim къг,
got:—Avag әзе disa hәrrъм. Эви got, oro дәст ze въкши-
нә, we въдыгә ырәтиңә, тън got пына hin bum, ysa на-
към, wәki въдыгә.

Эви got, дә ty zanl.

Мън ҭұнға хвә һыlda, тън, кәүүре we qajim къг и
әз cum. Нәма wәxte дъхиштъна hyrmia зи bu, cum һәта
nivro gәrlam, gәләки wәstiam, тън әв nөdit. Мън fىкъг
къг, бура әва we կедәре cujibә, ахъг әва gәrәk зъ dor
алиje хънзир dur ңәкәвә. Rabum, тън got бәрzer һыт,
әвәр въ меңә hәръм.

Нынеки cum, жеке зи тън dit, әре реса һырсе pesija тънэ.

Қетым сәр re, cum. Cum тън dit we wa сәр re дарек һершандијә u һыстыјә. Әз сәри қетым wәki әвидә һынсыв һәбјіә. Мън зор пъхери, wәki меş дыхәвьтәп. Мън got, пъха we бывиньт, jan na, жеке, әва һәмин несирә u несирә. Нынеки зи cum, тън dit wәki һырс we heluna моса һылшине le xwәli һәла șыл bu. Мън dit wәki дыха nezik bumә, въга търсекә be xyal кәтә дыле тън. Мън көнre тъвңge пъхери u peşdә cum. Нәма тън lынгe xwә gyhast, dәngәк 'hat. Сәкънім.. darәki hyrmejіs шіріп һәбу. Мън dit әвә we бънда hyrme dyxуә. Әvi ali hyrmek darda bubu, әvi ali дѣвәзjá, дыкът търтәмърт hyrm дыçut u dyxar u гyh дъда, lь wi ali hyrmek darda bubu, wi ali дѣвәзjа. Жек зи ky сәкъні, ky hyrme bънерә, әз қетым үпн dar, тън тъвңga хүә өөрбъ we rast kъr. Мън dit, wәki сәре тъвңge дѣхәзә. Na, тън дыле хүә qajim къг, жек зи тън nişan дыт, тън дываشت... Саже ky тъвңg тәqија, әw qirja dor xwә zъвыр, u бъдәky дъди, кәтә gәlie zerъп. Мън тъвңga хүә ҹарәке зи тъ-зи кър, бъынди сәр banije nezik bum, тън dit, wәki әва өөрбъ ave дѣвәзә, тън got, әре șyxyle әве хәрабә, әва ky бърindar bәr үп ave cu, ave бъхуә kyta bu, дыха әw nazi.

Жек зи тън got, әз рәj hәгът, жеке зи тън got пъ-фыр lь şejtana nәs. Нырса бърindar we тън бъдыгә, хъ-раб кә. Әwә, съку әw wi ali cu, әз зи paşda hatъm дыха. әз пъзаньт съ bu.

Тәне we roze сәр gәlira тәjir zәf дығәrijan.

ŞƏBƏQE

Disa əz hatım bo ditzna
Sure ķarxane,
Çəm wan avaje məzyn,
Wana roke
Qırıyat danə kylamed tıva.

Awa, əz avajara dərbaz bum,
Dənge fiqe səlam da tıv;
Maşinə şə dəbbun
U dlin buji
Dənge həsəni dərkəstən.

Dolav hatın, cun,
Ysa zl haçətə dən,
Cakuce həsəni kyrə dəmin,
Bu qirrin, got,
— Əz həla nəwəstiamə, nəwəstiamə.

U nay we kylama bıhəvrä,
Pyrisk zə ķura aqyr pəkjan,
Əw pyrisk, ja sıvə bu
Ysa nədəsekəni,
Əwe kylama émre təzə dəgot.

PERS

- 1) Əw cə bu qırıyat da kylama şair?
 - 2) Sair pe ve səvəqəcə cə dəxazzə bezə!
 - 3) Əw kylame bı həvra kizanın.
-

NIKITIN

1

Dəre həjata zavode tızyn dadaji bu. Nəziki dəriqə-rawl səkəni bu. Əwi lə çymaşte u cujin — hətına wana dənəheri.

Əwana (çymaş) dəcun, dəhatın, radəbun, rüdənəştən.

Ro həndək-həndək bılynd dəbu. Nikitin həla səhəta pença hatıbu u bər dəre həjata zavode səkəni bu, əw hivja we jəke bu, cıka կənge izna wi bədən, bona əw hərə hyndyrre kantore.

Wəxt dərbaz dəbu cənd mərəv hatıbın cıq kantore. Wanrra gotıb, bona əwana hivja direktor bıminıb.

Direktor hat.

Dəh dəqa şunda mərəvəki pıtyazı өy bərcəvk zə hyndyre kantore dərkət u got,—Hun pıha dıkkatın hərətən maled xwə. Palə ve gave nəlazımyıb.

Nikitin ina nəkər. Əw cu neziki wi bu u zerra got, —maqule tıb, bəbbaxşınə zarred tıbın bərricina dımyıb... nəxwəşen.

— Hərrən, hərrən, hərrən maled xwə, pıha palə nə ləzəmi təmə. Bəla bıb, Jane na, pıha milisja we ben... pəj we gotıbnerra cu kantore.

Milisja hatıb, u kıtgın sər wana, bona zə həv bəla bıb.

II

Məh u nivəke təmam Nikitin lı xəbate dıgərrja. Aqrije Nikitin kətə zavode. We dəre qalməqal bu. Nətəməzajı həbu, gışk zə məzete rəş bubun.

Xəbat gymrılı dəhat kıtgıne.

Xışına bərrəka bu. Rıngına dənge cakucə bu. Palə şəv u roz çəm kure bun.

Nikitin evare wəstiaji bu, sər sap vələzja, xəwa wi hat u raza.

Bı wi çurrejl Nikitin sər həv dəxəbəti, rəhət nədəb, nədəcü əjda.

Əwi bər cəva dit, wəxta milisja չımaqt dabu bər xwə u dazotın. Palə ştraf dıkkıb.. Le keləka zavode,

bər deri təzli mərъve bəxəbat bun, əwana hivije bun,
bona xəbate bədən wana.

Nikitin dətərsja, wəki xəbat zə dəste wi dərkəvə, le-
ma zi qəwata xwə nədən hevşənd, ser həv dəxəbəti.

III

Mərъve Nikitin zerra gotən, wəki zən u zarre wi mъ-
rъnə.

Nikitin xwəst, wəki zavode bəhələ u bər bə gynde
xwə hərrə, bəybəhizə wəlate xwə, le əwi disa tərka zavo-
de nəkər.

Zavodeda dəng u əoz bu, dənge cakucə dəgotən,—
te çəm mə bi, çəm mə bi...“

Həjşt sal hatən dərbaz bun, çarəke gazi Nikitin kъ-
rъn, bərən kantore u zerra gotən,—Nikitin Srigulev tyjl?
— Əzəm...

Mərъve kantore zerra got,—hane, pəre xwə bəstən.

Nikitin mətəlmajl got,— cıtmə?

— Cımkı ty səbst buji, ty dəha mina bəre nəkari bə-
xəbəti.

Nikitin pe həsja, wəki zavode qəwata wi gışk ze
stənd, dəha əw ķeri zavode nədhat.

РВРС

Съ зор да Nikitin, bona əw hərrə bazar?

— Əwi xəbat zu dəst xyst, jan dərəng?

KYRE MЪN

Kyre mъni bədəw, bəhara mъnə gyldajl

Ty məzən dəbi bən, téva Şewree zəlal,

Bəzən dəksini bə şaji u be xəm,

Ty qocaxə səbe, şərrdare mъni bə gyman.

Le z̄b wəlāte mə dər, l̄b ç̄je başqə,
He hənə gələk zare mina tə bədəw,
U bona wan gələk pala u gyndi
Şər dəkən, wana aza kən z̄b zyləmkara.

Əw həvəle tə he bəlangaz u be tirenzən,
U l̄b wedəre he bərfə, zəvəstənə cətənə,
Həla əwana sərmedanın beləbas u bəmədas
Dəzin, kəsibijedə ti, bərci u tézi.

Təmə çurə çurə, kənçə şəwaq
U bəhəre b̄b gyl bona wana nıçən,
Əwana dəgərən, şəşbuji mətəl,
Minani eñləma be éyləm, be xəndən.

Kyre məni bədəw, bəhara mənə gyldajı
Zutbəre w̄ra zi we bəvə şər,
Zutbəre w̄ra zi xune brzə
Bona azaja pala u gyndia we bəvə dəw.

Bona wan zi we bəlynd bə
Oktjabra təzə, cəwa ky ja mə,
We bəbrə dəste zyləmkare zyrba
Bəvə azajl bona pala u gyndija.

U wi caxi əwana minani tə
We կylation bəstren, u bəkən şajl,
We minani mə bəxəvəyən zir
Cekən sosializm b̄b əşq u şajl.

CALANK

Mərtyv dəkarə dərhəqa kucka gələki xəbərdə, le ve
gəve əw gəlije ky əze bezym dərhəqa səe məjə, wəki zu-
da tynnə. Calanke mə sekri rəş bu, pýreä wi pýrr bu,

singe wi u styije wi qərqaş bun, wəxta mərəv durva le dənlyheri, dəgot—tışte spi stylje wiva gredanə.

Həla wəxta cuktije gyh u počka wi bırrı bun, ləma zi havina ləzəta wi də dəstə meşada tynnə bu. Əwi ərd dəkola u teda dəkət, jan zi dəsu nav baqá, bən sjá daradá dəkət, hər wi caxi zəçi radəbu, wəxta dənge mərəv ve xərib dəhat, jan zi bina kucke xərib dahat səre wi. Əwi zə mərəv kəsib həz nədəkər, mərəv dəgot dəzəmələne wanajə. Dəsu wana, xwə davite, dəxast wana bəla bəlaji bıkə, zrare bıgħinə wana (bələngáza).

Le əw mərəv rənd lə xwə dəkərən, aqası nədcu wana, aqası mərəv pe cəhəsand, wəki mərəv xərib zə wəda ten...

Le wəxta rispije gynd u gəzir dəhatən, qət nədəcū wana, çarna dy çara dəkər „həf“-in u dəsu cije xwəda dəkət. Dətərsja...

Mən bəre fóm nədəkər, nəjnəsija we cijə?, le naha wa dəfəkərəm, Calank lə mə dənlyheri, mə cawa bı mərəvara dərbaz dəkər, əwi zi ysə dəkər.

Mə zə mərəv fəqir, parsəkci həz nədəkər, əwi zi həz nədəkər. Əm zə rispije gynd u gəzir dətərsjan, əw zi dətərsjá... Le mə gələki zə tarşə xwə həz dəkər.

Əwi zi mina mə zə pez dewer həz dəkər... əgər çár na bıqəwmija, wəki gaed mə lə cole bımana be xwəjí, Calank we lə çəm wana bıma, həla zə səve, həta evare tı—bırci we məqati wana bija, wəxta gə batana male, əw zi pera dəhətə mal...

Çarna zi dja mən qut dəda mərişka, əwe bəri mərişke xərib dəda, wəki dja mən çarna nas nəkəra, Calank dəkət nav mərişka, əwi mərişke mə nas dəkər, mərişke xərib zə nav mərişke mə dərdəxəbst dəda peji jəke wana, bəri dədəc dərrəvjan, dəcun, wəxta le dənlyheri əw mə-

rışk dňha cu xlas bu, içar dňhat béri hñnökë majin dýda...

Bave myn, wëxta bÿhár dňhat, Calank peşjá goma më gredýda. bona wi gëhia dani, dýda bÿni boná bÿne wi nërm bë u gërm bë.

Bave myn Calank bér dëre gome gredýda, bona şev dýz nökëvñn gome, cÿmki gom epeçë zë mála më dur bu, wëki dëza gom hylsandana, dëri bÿşkenandana əm pe nëdþhysjan.

Bave myn tÿme dÿgot,—mërvé rázaji u myri jëkë, danj bira më, wëki dÿbë əw çijada hërrë, bona əm bir nökëvñn Calank bÿvñp, bér dëre gome gredýn. Le gërek mërvü bezë, zë tÿrsa Calank kësëki nÿkarbu tÿstek zë goma më bÿdëzja.

Hëta Calank tÿstek nëdita, əwi nëdëkkyrë áwtin...

Şëvökë zëvystana zi, wëxta əm gëşk razaji bun, nÿşkeva dëng hat, jëki xwë lë dëre më dÿxyst, pëncëke xwë dëri dÿdan, dëng dërdÿxyst.

Əz u dja xwë béri gëşka hëşjar bun. Bave myn cëtyn, zë xëwe radÿbu, hëta mërvü çida nÿhëzanda, ranedÿbu.

Dja myn disa gyh da sër dëri u nÿçandë bave myn, bave myn zë xëwe rabu, dja myn got,—rabë bÿvÿher, cÿka əw kinë hatñnë dëri pëncërruk dÿkkyo. Disa dëng hat, jëki xwë lë dëri xyst.

Bave myn got,—əw kückë?, paşe rabu sër xwë, arxaixke xwë avit sër myle xwë u bëri bë dëri cu.

Le dja myn nëhëst, wëki dëri vëkÿra,—əmán dÿgot,—kücke har bujì jë, dëri vënökë.

Bave myn pëncërrera nÿheri, əwi tÿstek nëdit, paşe qatëki pëncëre vëkÿr, sëre xwë dërxyst dëryva, əwa paşa vëgëria ü got,—dë bÿçëhmë, kücke mëjë çanym, kape xwë qëtandijë...

Dja тън got,—le съра hatijə dəri pənçrruk dъkə, ху
ьырци ниң?

Bave тън got,—на, wəxta тън evare dəre gome
dada, nan daje, ki zanə, dъvə bina gyra hylanijə, зъ тыг-
са rəvíjə hatijə...

U bave arxałyxе xwə weda ávit, dъxast bъkəta ci ra-
za, kueke disa xwə lъ deri хыст u кърə kazə-kaz.

Bave тън got,—на, éssə_əvi bina gyr hylanijə, ла-
ма kazina wi је, əw зъ тъrsa ysa dъkə...

U disa le кърə qirrin.

— Də hərrə be ker...

Calank dənge xwə bъri, le disa xwə lъ deri dъxyst.

Bave тън got,—həzar həbe mina tə ben, əz зъ ci
тапауым,—u kətə nav ci.

Mərъv dъgot kueke зъ gylije bave тън fəm dъkъг,
əw disa cu hat, xwə lъ deri хыст u disa кърə kazə-kaz...

Dъкъгə kazin, pənçke xwə dəri dъda, paše həvəki
dъsəkъпi. Le дъньheri, wəki dəj пакъп, disa dəst bъ ka-
zina xwə dъкъг u dəri pənçrruk dъкъг.

Bave тън wəxta le пъheri кисък пасътъг, əwi içar
qət тъстек lъ xwə пекъг, dərkət derva. Dare pъst deri hъ-
lanı u da kueke.

Кисъке кърə kazə-kaz u rəvi cu.

Bave тън disa hat, kətə ciye xwə, bona raze.

Le hələ əw пекътъбу [ç], disa кисък hat bər dəri
dəst bъ ja хуə bəre kъг. Bave тън disa hers dъbu, le
dja тън got—rabə, въпъher, съка съ qəwmijə, əvi кис-
ки həta пъха ysa пекъријə, dъvə dəz kətъпə goma тə,

Bave тън got,—əz dъvezъм əwi gyr ditijə, лема дъ-
тьrsə. Paše rabu be dъli xwə къпче xwə lъ xwə kъг.

— Ахыг wəki dъz bija, we bъ, əwtja, кисък тене гу-
ra dъvъпъп, пакъп əwtin. Dja тън şirəta xwə kъг, got,

—də wəki ysane, təvüngə xwə hylinə u bə xwəra bvvə,
gyre bvvrcinə, dəbbə zrare bvdən tə...

Bave mən ysa zi kyr, wəxta kənpəce xwə lə xwə kyr'
cu koşə male, wedəre təvüngə darda kri bu, təvüng da-
yurt.

Dja mən got,—ty zi rabə, lawo, rabə cıre vəxə, bvv-
gyr dəste xwə u bə bave xwəra hərrə, gyr zə cıra də-
tərsən.

Mən zi dəxast gyr bvdita. Həta bave mən fışək kyy-
rə təvüngə, mən kənpəce xwə lə xwə kyr. Mən dərhəda
gyra gələk gyl—gotən bvhistəbu, le bə cəve xwə nəditi-
bu. Mən cıra dit, vəxst u bə bave xwəra dərkətəm.

Wəxta mə dərlı vəkkyr, Calank hat kət nav dəst u pe-
mə, əwi şəritə stylje xwə qətandibbu, paše peşda báñza,
kyyr—kazə-kaz.

Bave mən səkypı, bona car hylqe xwə bvvherə, mən
zi pyyheri: cıka gyr naxyenə? sar bu, bərfe lə ru ərde spi-
dəkkyr, le gyr tynnə bun.

Mən fışra xwəda got, „dəbbə cəm gomenə“.

Kiçk, wəki peşda cubu, wəxta dilt əm səkypı, paş-
da vəgəria, kyyr kazin u disa peşda cu, çarna lə syfəte
bave mən dəpypəheri, mərəv dəgot, dəxazə mə bvdə fəm-
kyyne, bona əm pəj wi hərrən.

Təvüngə hazyr, dəste bave mənda bu, mə disa car-
hylqe xwə pyyheri, mə hedika gave xwə davit u da pəj se.

Calank dəbəzlia dəsu həta bər dəre gome, zə wedəre
zi dərrəyi dəhat cəm mə, dəkkyr kazin u disa dəsu bər
dəre gome.

Kiçk cənd çarə ysa cu u hat, bave mən dəha car
hylqe xwə nə pyyheri. əw bərbə dəre gome cu.

Əwi gave xwə fırə kyr u hedika got,—təstək ləvüra
həjə.

Сырә дәсте тьнда, тьп да рәј wi.

Calank бәр дәре gome zu-zu дьсу дьhat, дьkaziä.

Bave тьп дәре gome вәкър, wəxta әм cun hyndyre gome u мә сыра вехъst, мә dit әелека мә тәzър we zajә, golka we қәтиjә nav гәмаре u дыхаст rabija, le пъкарыбу. Le maká goльke дьсу и дьhat, goльk һәvәki duri we bu, poze әелеке нәдьgыhiшт goльke.

Bave тьп dəst bъ dəst, goльk һыланı, тәмъз кыг, xye pe rəşand u da бәр maka we... Wəxta bave тьп goльk xye дькър, wi cası Calank şa дьбу dora мә дьсу дьhat. Wəxta bave тьп goльk xye кыг, da бәр әелеке, Calank rəhət sere xwә da sər lәpe xwә u ы әелеке дыньheri.

Goльke дыхаст rabija sər xwә, le пъкарыбу, le wəxta Calank le дыньherri җадыбу u роska xwe дыhəzand.

Bave тьп sere Calank гыrt u тьздыда, дьgot,—maliadets Calank, тьп badыlhewa ty дьkytaji.

Въ wi ҹурәjl, Calank gomeda dəng үyhistىбу, һатъбу, bona мә pe үyhësinе.

We roze șunda мә дьха рыrr зъ Calank һыз кыг. Wəxta Calank dərva дьéwtija, мә занъбу, wəki tъst qәwmijә, Calank badыlhewa ңаéwtә, әw dәrәwa ңакә, we roze șunda bave тьп дьgot,—киськә үylijanъp;—gәrәk тәгъv mina үyre xwә зъ kucka һыз үyкә.

SӘ U РЬШИК

I

Wəxtәke рьшik тәrzi bu,

Sere sә zi кым tynəbu,

He пъзанът, зъ қедәre,

Dəst хыстىбу postәki bәrxe,

У розәкә зъвъстane,
Быг çәм ръшиke, пошte бәрхе.
—Roza тә бы хер, hosta ръшо,
Sәre тън sәrmakъr, boi xwәde бә,
Hane әvi posti u зъ търа,
Kумәki bъdъru sәre търа.
Bona pёra ty arxajin, бә,
Hәma, hәma zёf dөrөng пәexi.

— Sәr сёве тън, xale киcъk,
kүmәkә, xy kyrkек ninә?
Bona xatъre tәji dәlal,
Roza inije wәrә bъvә.
Bona pёra съ lajicә,
Хәбәrdан zi nav mәda, sәrmә,
Съ тъstәki mәzъnә, lo mal ava,
Hәr tәne hәqe kүmәki.
Roza inije, xale киcъk
Peşija hoste xwә dъhәzinә
Gъmina wiјe гъран u mәzъn,
Sәr şemika hoste sәkъnlїe:
— Kane hosta? Kane papaxe тън...?
— Нъnәki bъsәkъnә we пъhа be".

II

Hosta we hat kyrki lejә,
Өwi sә dit, bъn sъmelava,
Нъnәki xwә бы xwә kъrә тъrtәmъrt,
U sәr myşteri kъrә qarәqar:
— Sәrma dъkът... malә tә ava?,
Naheli ky bine bъkşinъm?
Тъstәki hesa xwә nинә, hәla tәze
Мън, шы kъrijә, ky әз bъdъrum.

— Da mal ava, ysa bezə,
Əw xəjida tə dıha cijə?
Mən pərə dajə, ky zu bədərui,
Jane nə, bezə səbə wərə,
Həm dbezi, həm zi nadrui,
Həm xəbər dədi, sər mən dqiri,
Həm, həm, həm,
Bıra cıqası hərəm u bem...?
Kucke bəxəjd awa got
Vəgərija səri bə qot.

III

Çarəke zi hat, disa tynəbu,
Ve çare lə həv kətən
Dıha be hərməti, gılıje xırab,
Dıha kəvn u təzə, de u bav.
Dıha pışıka dəz u kucke kəcəl
Gılıje wan għištə diwanbāşı.
Kicək hətəni cu u hat,
Pışıka hosta dyl şkəsti bu,
Səre xwə hılda u şəvəke:
Hərə ky hərī, əw yndabu...

IV

Zə we roze həta iro zi.
Kicəke əv jək bir nəkərije,
Bira xwəda həla he xwəji dıkə,
Kədəre, ky pışıke dəbbinə,
Banzdədə, u sərda dəgrə,
Poste xwə ze paşda dəxazə:
Le pışıka rurəş nışkeva
Paşda vədəgərə u bəx hers
Dıkə pıştin, janə mən təzə
Ay rəşandije, ky bədərum.

BÝZDO
(Ja çýmaáte jə)

1

Wæxtæke merkə u zýnæk hæbun; nave merk Býzdo bu.

Býzdo gav u səhət hyndyrda dýxəbəti, nədycu dərva, nəwərək bu. Idare wan zi bý wi təhəri nədýbu, ləma zi zýne hərtəm bý mere xwəra şərr dýkыr.

Rozəke zi zýne Býzdo kyta u dərkystə dərva, go, illa,— býla tye həri mərra idareke dəstxi. Býzdo kyr u nəkýr, zýna wi dəri sərda vənəkkyr.

Aqrije illaç lý Býzdo hatə býrrine, gotə zýne:

— Ysa ninə, də býra ysa bə, ka dy heká həbdə týn, həbanək ar býdə týn, wəki dýn, ty u isafa xwə.

2

Zýne gýrt həbanə ar daje, dy hek daje.

Býzdo zi rabu tərkəsəli dýnjaje bu, cu rasti həft dewa hat, gələki týrsja, go, eż içatəke səre dewa nəkým, dewe týn býxyn. Go; Gəli dewa, wərən əm içatəke býkýn, Go; Əz dýkarým səre xwə érde xým, təz u xybare bər səre xwə rakym, hun zi dýkarýn?

Býzdo tñə həbana xwə érdeda cəl dýkə, dýbe, wərən, cýka cý ze dərte. Tñə səre xwə érde dýxən, dýbə kÿşina həbane, ar dərte dýbə təz u xybar.

Dew dýminə şas, hərdy cýva həv dýnerryn, əw zi tñyn, səre xwə érde dýxən, də kəvylə, qýrrə, təz bər səre ty kəsi raçabə.

Býzdo dýbezə: Wərən əm içatəke zi býkýn.

Dýbezən: Cý içatə?

Dýbezə: Wərən, ka ke mə dəste xwəda kəvylə dýkə hək.

Dew tñyn kəvylə dýgýveşyn, xun bəz nəjnyke wanra dərte, tıstek ze dərnaje. Býzdoje tə kəvylə dýkə dəste

xwə, kəvŷre xwə hýldyda, hekəke dýkə dəste xwə. Heke
dýgъveş; hek dýrəlçeqə, kəvŷr zi dəste wida.

Dew gava we éçebə zi dýbînъn, dýbezъn:

— Ðem wi nýkarъn. Dew həvrra dýbezъn:

— Də, wərə, ty býbə dəstəbrake mə, ty bre mə mə-
zъn, əm je rýcuk. Býzdo zi dýbe: Bəra gotъna wə bə.

3

Rozəke dýbə dora wi u braje rýcuk, wəki həgъnə
ave binъn. Býzdo dýbezə:

— Braje myn, ty hərə ave, həta pínə dýkym sárъxa
xwə. Xwə əgylə dýkə, həta braje wi dýcə ave. Býzdoje
tə xeləke şunda radýbə du braje xwə dýcə. Dýcə nivc re,
nivc re dina xwə dýde braje wi hat; xudane sərra avitjə.
Dew dýbe:

— Də bra, wərə, əz qyrbana tə mə, əz myrъm. Býz.
do dýbezə bre:

— Ðv cъ bésə, cъ həwale, nýha nəjarək myn býbi-
nə, we myn býkənə, əwe ave vala kə, əze hərrym týzi-
kym binъm.

Ðw av hýndykə. Dew ava xwə vala dýkə u Býzdo
dýcə sər ave; Məška xwə rýfýkə, hýnək av zi dýkə
məška xwə, məşk, dýdə rýsta xwə te, te dýghizə bre
xwə. Bre wi dina xwə dýde, həlkə-həlka wijə, xudane sər-
ra avitjə. Býzdo dýbe: Bra, əz gələki kəsyrimə, əze ve
ave býxum. Dew éçeb dý minə, dýbe; Tye cawa awqa ave
býxuji?

Býzdo dýbezə; Qə navə, radýbə məška tərryki, dati-
nə sər surəke, dəve xwə dýkə məşke dýbə kyxə-kyşa məş-
ke, dýbə qyltə-qylta ave, te dəve wi, ave dýxwə, radýbə,
dýbe: Bra, myn ter nəxwər də nýha hərrə məşke týzikə,
wərə.

Dewe ácebmaji radbə, dycə, tylzı av dycə tine. Bre wi te dýghizeda. Radbýn həbəki dýcsyn. Býzdo dýbezə bre xwə:

— Óze sər tə sjar býbym, əz pýkarym bem.

Dew dýbe:— Býra, əz qyrbana tə, nə axyr bare myn gýranə, əz pýkarym re hərəm.

Býzdo dýbe:— əz gýranja xwə nadýme sər tə.

Dew dýbe:— Də ka wərə, myn sjar bə. Býzdo radbə le sjar dýbe.

Dew dýbezə; Brä, ty qə qasi cývikəke nə gýrani.

Býzdo dýbezə:— Óz gýranja xwə tylike býdym sər tə, tye beşl.

Dew dýbe:— Býde sər.

Býzdo tine şuzýnəke stuje wirra dycə. Dýbə qizə-qıza dew. Dýbezə:— Býra, tə əz kyştym.

Býzdo dýbe:— Býnerr, əz gýranja xwə qasi tylike býdym sər tə, le wəki gýski býdym sər tə.

Dew radbə, dycə, dýbe bre xwə, dýbe:— hal u həwale myn u əwi əvə.

Dew radbýn, roke dýcym meşə dara býnyp. Dewetə dəste xwə dýdýn կoka dara, radbýn. Býzdo pýkara dara érde rakə, dýbe:— Óz içatəke sere van nəkym, əwe myn býkyuzyp. Dýbe; əva cijə? Dýbe: dýzmynek mə býbipə, mynra pýtt şərmə. Dýbe: ka tok u şýritəke býnyp býdýn myn, əze dora meşə býdyrym, gýski rákym.

Dew dýben: Býra, əm qyrbana tə, ysa təkə, tye կoka meşə mə býqəlini. Dýbezyn: Brä, təcýnə, təcýnə, əme býcýnyp.

Dew radbýn dýcysyn, pýstije xwə dycən dýcysyn.

Dew rodəkən, dəriyən, dəben:—Əve mə həmuja də-pəlinə, mə bəxwə. Dəbezən; Əm içatəke nəjnən səre wi, nəvə. Dəben, əme işəv, hərjəki balṭəki bədən dəste xwə, işəv lexən, pesira xwə ze xylaskən.

Bızdo zi xwə dədə bər gyrra deri, dəvvəhe, şəv qon-çəki dəkə nav çiye xwə, bə xwə zi dəkəvə püşderida. Dew şəv dərəstini pühe həv, dəben; Rabən, razajə, əme lexən, pürti-pürti bəkən. Radəbən qonç dədənə bər balṭada, pürtiye qonç radəbə, ben dəkəvə. Dəben, bəsə, mə pürti-pürti kər.

Disa dəcən radəzen. Bızdoje tə zi radəbə, pürtiye qonç davezə, əw zi dəkəvə nava çiye xwə radəze, səbə radəbə, təvzia dədə xwə. Dəbe bra xwəde mala wə avakə, wə işəv çiye tən cawa avitbu, keca nəhəşt əz razem.

Bıra əm həv çyhe dəbən, dy կuz zere mə hənə, ty cawa bre məzən jək təra, je dən zi məra. Bızdo zi dədə aqyle xwə u aqrije gylje wan qəbul dəkə, həmə pıkkarə կuze zerra hıldə, we cawa bəbə. Dəbe: Xwəde ma-la wə avakə, əz braje wəjî məzənəm, wəkl dəzəmənəkəi tən, nəjarəki tən, tən bəbiñə, we tən bəkənə. Dew dəbezəne:—Rast zi ysənə, gotəna təjə, bədəsəl ətən. Radəbən, braki xwə pera datinən. Bızdo xatyre xwə zi dəstəbraka dəxyəzə u bə redəkəvə, կupe zera zi pera. Dəcə, dərmala xwə rəja dəbə. Dew caləpika dəcə mala wi u bina xwə bər dədə. Bızdo zi bər bina wi hıldıkkə-və ben dəkəvə.

Dew dəbe bra tye cə bəki?

Bızdo dəbe:—Isal həft salə şur u kəvane tən bər bənranın, əze bəcəm cəve tə dərxəm. Dew gava ky we jəke dəbhe, radəbə dərəvə, rəxdar—məxdare Bızdo xwə-ra dəbə, dəcə.

Въздо, рәхдәре хвә се дыкә. Dew zi дысә дыбе брә хвә. Hal u hәwale тъп и Въздо әв бу...

Въздоje te zi heza бъ зъна хвәра тәвајиrudънин сәрнане хвә.

Зъ готъна Zybeda Qәjmes, 12 sali.

DƏRAWIN

Дыбә, наңа patşak дыбә. Әв patşa wәlate хвәда дыбезә.

„Ki dәrawәke въкә, ky әз веъзм dәrawә, әзе ni-ve patşatila хвә въдым wana.“

Şыvanek te дыбезә.

— Patşa әмтыг въкә, şyvdәrәкә bave тъп hәbu, ky зъ въра дысу, йы ézmanan stirk тәв hәv дыкър.

— Dыqәwmә,—patşa çava wi дыдә.—Şyvdárәкә kal-ke тъпzi hәbu, sәrik datani dәve хвә, sәre дыне дысу зъ-тәве vedъkәt.

Dәrawin sәre хвә xyrand dәrdыкәnә.

Tәrzik te, дыбезә.

— Въбаşxinә, patşa, әзе zutъre въhatама, le dәrәng kәtъm. Dyh gәlәklı baran hat, bъrusk tәqija, ézman qәlší әз cubum wәki въдьрум.

— Әre тә баş нә дырутбу, ve sъbe gәlәk hъndyk baran hat.

Әva zi дысә dәrvä.

Te hyndyr gyndiki kәsib, kod ды вън тыйда.

— Ty съ dyxazi, mәri,—ze дырысә patşa.

— Ty kodék zer dәjine тъпі, hatъmә въбъм.

— Kodék zer,—şaş дыминә patşa.—Dәrawa дыки, әз дәjndare тә ninъм...

- Hərke ky dəraw dəkəm, nivə patsatija xwə bədə.
 — Na, Na rast dəbezı,— paşa gylie xwə dəgyhezə.
 — Rast dəbezəm, kodək zer bədə.
-

ZƏMILFROŞ

(Kərik)

Zəmilfros xortəki fəqir bu. Baçarda zı xwəra səlkə dəfrotın, pe zare xwə xwəjil dəkkyr. Rozəke zi səlkəxwə hlani, soqaqera dcu, cu neziki қočka mir bu. Zına mir pənçərərə bərzer dṇlıheri. Əwe zəmilfros dit, bə dyləki na, həvt dyla həband.

Bəni xatune zu-zu kırə sər çarije xwə u got,—hər-tın gazi zəmilfros bəkən bəra be, bezən, mire we „qəsmətəki“ bədə tə.

Dy çaria dan pəj həv, cun çəm zəmilfros gotın,— zəmilfros lawuke dəlal.

Tə sənəta səlke dyal,
 Hınpək hysne Usıv İbbal.
 Zəmilfros səlka tini,
 Soqaq-soqaq dəgərini,
 Nan y avək pe dstini,
 Kylfəte xwə pe dədəbrini.
 Zəmilfros lawuke dindar,
 Ty kərəm kə əm həgynə mal,
 Mir tə dəgazə məxsus dindar.

Zəmilfros got,—Hun çarınge mənə dəlal,
 Mən bəhistijə miri nə İmmal,
 Səlka ķera? bəkəm bazar.

Zəmilfros lawuke fəqir,
 Tə sənəta səlke hezir

Ty gotna nəkə zə bir.

Wana le nıheri Zəmilfroşı bərkə, sərwəxt kırın, jəke got,
— Zəmilfroş ty lawəki bələngazlı, wərə çəm mir, mire bəy-
haki gran bədə səlka.

Əwan çaria əw law dani,
Dərlı dadan, dərgəvani,
Law lə bər bu, lep nızəni.

Zəmilfroş hatıbu dərdə,
Sələmək xatune vəda,
Xatunə got,—ty sər seri hərdy cəva.

— Həj xatuna mənə dälal
Əze səlka kera bəkəm bazar,
Zare mən bərcinə, dəkən zarə-zar.

— Kyro, bəs bəkə ve gotıne,
Mən ty nani bona səlka frotıne,
Mən ty ani bona əşqa dyle,

Həj xatuna mənə gəz te,
Wərə əm xəbərdən zə çmaşte
Əv xəbər zə əsle mənra beqəjdə te.

Zəmilfroş lawuke fəqir,
Ty kərəm kə sər doşəka mir,
Bəkəşinə qəlnə wəzlr.

Lawuk wərə məsyləte,
Ve şəxyleda kara tə te,
Əsle təra gynə nə te.

— Xatuna mənə gərdən hərir,
Həde mən ciјə əz be sər doşəka mir,
Bəkəşinəm qəlnə wəzir.

Xatuna mənə gərdən təmam,
Ty şərbəta қas y dy çəm,
Ty sərda pe lə mən həram.

Хатун көния, хвә myftələ kъr,
Syrr lь çaria aşkərə kъr,
Hysna şabune, lь çaria vəkъr.

— Wərъn, təməzia bədən bər kofia,
Bəkъn govənd lь van çia,
Gədə hatiјə hədajətə.

Zəmilfroş avək dýxwəstə,
Сыл çari bərda dadbəstə,
Le xatune av ani da dəstə.

Gədə zъ dəst gыrt avə,
Kərbe dajə dyl u navə.

II

Zəmilfroş qəsreda grti bu,
Gələki hers bu, məlul bu.

Got,—zъ male, həta məzəle,
Hər rek dycə zъ bırcə kəle.

Zəmilfroş hərvaz dъnъherri,
Zéf y zéf dýfıkri,

Bərzer dъnъheri, dъkəwgri,
Kələk hate, runışt gri.

Zəmilfroş cujə male,
Əle perra gənç u qalə,
Got,—kane rrısqə hərdy tfałə.

МЫЛӨТЕ ТЬВАQA ШEWRE

Çymhyrjete тьваqa Şewreda neziki səd u həjste myləti dъzin: Urusъn, Ukrajnъn, Pelorusъn, Tətərъn, Uzbe-kъn, Gyrçыn Erməninə, Kyrmançыn, Başkirъn, Germanъn, Kalmikъn u jed majin.

Hykymata padše palə u gyndije Urъste zəlulljeda xwəjidəkçyr, le wana dъha zedə xəbatci palə u gyndije myləte majinə əuk dъkъryň haləki nəpək.

Hykymata patše dəxəbəti tъme myləte Urъseteda əuk tarijeda u nəxwəndi bъhəştə.

Nədəhəştən əwana bъ zámane xwə məktəbadə hin, bъbъyn, we şunda nədəhəştən əwana hərryn məktəbe ıxt-sada zi hın bъn.

Cinovnike tsar aqas xərç u borç dabun sər çymaést, wəki çymaést xrawbubu.

Xwəlija rъnd, ja başkira, kirkiza u myləted dъne je nə urъs, bъ dəste zore zъ wana dəstəndən.

Mərtvə fabrikant u tyçara kəda çymaéta xəbatci dъ-xarъn, gynäddä kəsib dəste kulák u myftəxyre dъneda cyrrymışdəbun.

Hykymata tsar mylətek bəri myləte dъne dъda, Urъs bəri Evreja dъda, Erməni bəri Tъrka u jed majin u bъ wi çurejl Evreji, Erməni qыrr dъbun.

Tsarizm gələki pəj wan dъsu jeky şerr dъkъrgъn bö-na dərbazbuna zъmane de, bona azabuna çymaéta xwə.

Mərtvəd Poljak, Belorus, Gyrç, Evre bъ həzara han-tınpə qъrrkъrne kəled tsarda, lъ çiye sъgunge u hatnə darrdakъrne.

Le peşda hât inglaba Oktjabre. Hykymata tsar, bur-zuazia, mylkədar hatnə həldane.

Myləte Urъsete azajı dəst anın.

Myləte Tъvaqa şewre gışk: Kalmik, Kirgiz, Tətər, Gyrrç, Turkman u jed majin, nəhi u cymhyrrjəted xwəda xwə bъ xwə şxъyle xwə peşda dъbъn bъ sərkərja frqa kommunista.

Wəlated wanda hykymata wana həjə, wəkile wana palə u gyndije xəbatcını. Gazete wana hənə, məktəb u jed majin.

Hykymata şewre hər çurrə koməke dədə çymaşta paşdamajı gışka bona peşdacujna məsuləte u həbuna rençberijə wan, nav wanda xəbata kulture, ronkae gələklə peşda dəbbə.

Təvaqá Şewredə carhylqə zavod, fabrikə, elektrostan-si cedvəlp. Ree maşina vədəvəlp. Sovxoz u kolxozi pırı dəbbə. Məktəbe təzə vədəvəlp. Çymaşt aliye xwəndyneda peşda dəcən.

Bü wi çurrəji, sər hime xəbatə bratije təvajı, xəbat-ciye myləta gışka cedvəkp, peşda dəbbən, qəwin dəkəp. Çymhyrrjəta Təvaqa Şewre.

PERS

Bezən,—bəre xwəli, gynd, le fabrika, zavod zi başarada dəste keda bun?

—Ke zor dəda çymaşte u xərçə gran davit sər wan?!

—Hykymata tsar çyma nədəhəşt myləte euk bə zəmane xwəbixipn?

—Neta ve myqale kən tetre xwəda bəyliyisən.

ZINE

Tu bə cəve rəş, bru bə qəjtən Zina mə,

Bə cəve qəmər, bə agyr təzli Zina mə,

Minə maral ty dəgəri zəvjada

Bə dənge xwəş, bə կylame təzə, Zina mə.

Wəxte əm cun lə bostanə kolxoze

Tə şıro kyr dərde xwəjə dərbaz bujl,

Ky cəwa bə zor dəxwəstən tə bıdana mer

U tə kыrgın nav şin-gyrije u çəfe.

Ту mina təmamika kəwşəni,
U təzə pe dəki şəmyka cardə salı,
Ty dəxwəzi hin, bi u bəxuni,
Ulme bəynd u xwəndən dəst binj.

Mına dit tə cəwa şər kyr bə bave xwəra
Mına təjre simyr tə şər dəkkyr,
Tə nədəxwəst, wəki tə bədən mer
Bə ámre kəvn tə bəcəlməsinən behyrmət.

Mına dit tə cəwa şərr kyr bave xwəra
Wəki tə cardə pəzi nəfrotana,
Ty dəgrialı, ky tə bə édət nəfrōşən,
Wəki tə təslimi dənja şewre kyn.

Tə çəfa kışand, gələk drez, gələk wəxt,
Tə pəpəs kyr édətə kəvn u təl,
U rozəkə tə bə églit édət da bən lınga
Cuji çəm pionera dyləkkyri u kybar.

— Kytəb bədən, əz dəxwəzəm bəxipəm,
Əz zi bəbəm pionerək mina wə,
Wəki ty təşt təri nəminə bəna tən
Əz he zarbə, əz dəxwəzəm he hinbəm.

U pioner bə əşq rabun peşja tə
— Wərə çəm mə, həvala mə fıkkyr fırə,
Cə ty bəxuəzi, əmə bəgħiñən, bədən tə,
Bəsə cıqas ty be kylilik be gyli.

Zb we roze car sal təmam dərbaz bun,
Bu kolxozván Zina məjə cón qəmər
Dəxənvətə bə dyl təməz u cəgər,
Əmr zi dəstdə, çahı kybar Zina mə.

GIKƏR

I

Mala Hamboje gyndida şər bu.

Hambo dəxýəst kyre xwəji 12 salı bəbbə baçar, səxyləki zera bəbbinə, bədə ser səpətəki, səba kyre wi pəşəkəki hin bə, le dja Gikor qajil nədbu.

— Nkarəm, gədənge tənpi zarə, həla pıkkarə ty pəşəji hin bə, tən nə lazımi wi pəşəjə; dja Gikor dəgot u dəbəlland, le Hambo gyhdari nədkyr.

Rozəkə dəlal bu, le mərəvə mala Hambo məlubun.

Hambo Gikor dəbər baçer, gyndije wan həta ķeləka gynd pera hatın, cunə ruje Gikor u re xystın.

Zanja xuşka wi dəgrja, „Gikol, Gikol, kyda dəci, hej Gikol“ əva gılıja zi Galoe bre Gikor dgot u dəkkərə gazi. Gikor zu-zu paşda dəneri, həla çinare wan nəcubun hündyre maled xwə. Dja Gikor həla dəgrja, pe şélka xwə cəve xwə təməz dəkkər. Gikor davu peşja bave xwə, dəcu, mina çara dəda cırtıka, dəcu dəhat, çarəke zi rız xwə pıheri ky gynd kətijə rız bani, naxyenə, zə weşunda, Gikor paşda dəma, pekol dəkkər.

— Ha wərə, Gikor çan, ha wərə, həndək ma, Hambo dəgot u dəcu, xyrça wi zi sər məle wibu, xyrçka xwə dabu sər məle xwə, xyrçkəda dəstə tytun, hənə pəner, cənd nan həbün, neziki evare bu, Gikor u Hambo sər gələk eja, banja u rja dərbaz buvun, Gikor çarəkezi bəre xwə gyndda kыr, pıheri gynd we pav təməz u dumana-neda dəxýenə, gələki zə gynd dur kətənə.

— Ha-ha-ha bavo mala mə wajə, ha Gikor xwə dərezl bərbəbə gynd kыr, əw ky gynd qət nəxyen bu, cun disa.

II

Roza əwyl, Hambo kyre xwə gyndəki qəsədin, xysə-xysə samovara qıçık bu. Qızəkə dəlal finçanə destda,

хъшә-хъша we bu, дъшусть и dadgъrt, кәеке կыпчәнә sorә dәlal xwә kыръбун.

Gikor dble xwәda dgot.—Өз ky cum бацер хәбытим, әзе Zanja xuşka xwәra կыңче wa sor bъstинъм, bъвъм.

Roza дъне, rabun cun nav баçar. Tyçarәki got,—kale тә әw kyrk anijә bъki xylam.

— Bәle, әz xylam. Hambo kyrk dêvdä, səva sərrja wi hylда, cu çәm tyçar.

— Binә çәm тъп, әзе bъgrым. Nave wi tyçari bazaz Artem bu.

— Hәla myqdare penç sala әz ty hәqjate nadым kүre tә, cmki әw qә tъstәki пъзанә, ja rast wәki әz bezъm gәrәke hәla ty serra bъdi. wәki kyre tә hin bә, bъvә mәrъv. Ty fәm dьkic сь dъbezъм, Hambo.

Hambo got,—hylbәt kyre тъп tъstәki пъзанә, wәki zanbijә, тъне cra banja.

Le, le, dәrde тъп zi әwә, bәge тъп, әz qyrban, wәki bъvә mәrъv, zъмана hin bә, mәrwa naskә, wәki miңa тъп bәlengaz nәminә, fәqir-fәqare. Өw xwә zi alif-ba nas dьkә, mәktәba gynde mәda hin bijә, xwә zi kyrkәki әv vekыrjә, le rәça тъп tә hәjә, ko hun гънд gyh bъdnә wi, zarә, t'falәkә.

Sәr ve jәke Artem Hambo gyman kыr, dәrkәt dәrva u got kylfәte xwәra, wәki mevanara nәn u caje binъп.

III

Hambo kyre xwәva mala Artem гуңьштын.

— Dә naха ty zani, Cikor çan, cка kyrkәki cawa we зъ tә dәre,—gәrәk bъki ha... әz сь zanъм... ja xwәde, Hambo kыrә тъrrin u qәlъna չыгare dәrxъst. Le Gikor, car aliye xwә mezә dьkъr.

— Hәjә, le, be wәxt nәci چija, pәrә dьkәvъп dәste tә puc nәki, hәzar kemasje mә hәnә. Xwә zi ڦak xwәj-

kə, şəve İbhef sər tə nəcən sərma nəki, həj-həj kaqəza
mənra bəşinə.

Dibə kyrtole nənə karty bıdnə tə, xarxna bər wana
dəminə gələ çara zi dibə əw byxun, nədən tə, təst na-
bə, qəjde bərdəstianə. Rozən, we ben dərbaz bən.

Hambo disa kyre xwə, şirət dkıṛ, le Gikor pıṣta xwə
dabu bave raza-bu... kyr wan roza awqa təst ditbu. dha
lap wəstjābu u nı̄karbu gyhdarja bave xwə bəkъra.

IV

Gərəke we dəre hur-mur bıdança bəkrcija, gərək cît
bfrota, dəkan paqış kъra, wəxta vala bija-zl, gərək gazi
bəkrcija bəkъra.

Gikor dha nan dbyr dəkan. Çarəke zi fəra dəsta sər
pırera peşda dcu, lenyheri sər cəmə Kyre lodkək, dy
mərəv teda məsi dəgərtən, jəki tor davitə əve, je dəne
zi təqatlı lodke bu.

Gikor dgot dyle xwəda: wəki ve çare we məsijsə
bəygrən, le we çare tor vala dərkət, wəxta çara dyda tor
avitən, Gikor got:

— Əw zi bəxte mənra. Bəxte Gikorra tor disa vala
dərkət.

Torcı çara dəne avite, əw zi bəxte Zanijera, əw zi
vala dərkət.

— Əw zi bəxte Galora.

— Galo zi bebəxt bu.

— Le izar zi...

Wi caxi jəki əcəm məjmunək dgərand u pera dəstra.
Çmaét təzi sər bubu, je dəne zi dhatən bıditana.

Gikor dəkər xwə orta çmaétera kъra, bıdita, cka
məjmun cawa dəlibə.

Həma wi caxi nı̄şkeva kintok təpək səre wi xəst,
got: bəçəhmə, hərə şyxle xwə, cı̄ kyla tə vra həjə-u
həma we dəqe Gikor bir ani u rəvi bərbi dəkan.

V

Evare Gikor kılereda qıpçili bu sər həv, hələ cəye wi zə hesra zha nəbubu. Surətə wi həla zə şəmaqə xazejn, dşəwətin, həla təzə dənge xanımə hat bu brine, Həma wi caxi zi pışkeva şagyrte Artem hatə hyndyre male. Əwi ky Gikor dit, pyrciye xwə kyr u çiye xwəda səkəpi.

— Zə kylube dərəngi kəti, cəzke hırcə, Jane şıxylki təjî fərz həbu cəm koprinator.

Gikor səre xwə bılynd nəkər.

— Bezə, həla bzañvəm—he...

Gikor dəng nə kyr.

— Na bhizi, hej, kedərə buji, wəki iro tə əz zə bırcibune bkyştama, paše... Wə hedi-hedi xəbər dəda u peşda dcu, həvəkl səkəpi, paše təpək da səre Gikor. Gikor hərdy dəste xwə da sər-səre xwə u dha qıpçılı bər diwer. Vasso dəkər jəki dən zi bghinə kyr, le denge xəzejnə Gikor hat. Dəhat.

Həla bəkənpə, we tə cawa bıkcə—Vasso dgot.

„Nıha we mən bykyzə“, Gikor dyşyrmış dbu u mərumi bıçarəkeva drıçəflı.

Xazejn hat male. Əwi Gikor dkaneda kyta bu, təne got: Nan nədəne, səva həsə wi be səre wi.

Gikor xwə qıpçyländ, kətə bın lıhəfe. Şəve xəwa mən tynə, je mən dəbinə dıbbe mala wi tynə, ax mal tynə... Vasso kylama xwə dgot, pera nan dxar. Gikor zi bın qılcə lıhəfera le dənheri, paše səre xwə dəkər bın lıhəfe dəsərja u dkəwgri.

— Ny! Cawənə, hale tə ciјə, ysənə, Vasso got u pırçı nan u pəner daje, də bıxwə hələ xazejn nə hatjə u nəditjə.

Gikor nan u pəner rəvənd, səre xwə kyrə bın lı-

hefe kərə-kər dxar u dyşyrmış dbu. Fırkayırmış dbu dərhəqə ga gynde xwə wəxtə nan u pəner freqət, be tırs u şərm zə şkəve hıldıda dcu cole dıstra. Dıfıkkırlı dərhəqə wi caxı, wəxtə mala wanda şərr bu, dərəqa anina wi baçer. Bave dgot:—Əze Gikorə xwə bıbbım, de dgot:

— Na...

— Wax daje çan, tə cawa zanbu əva əçeba, Gikor həj pəner dxar, həj zi gyhe xwə bəl dıkkırg, bona hətəna xazejne.

Le sbe şəvəqe bər dəre dıkkane səkənli bu u dıgöt, —wərən vıra, wərən vıra.

VI

Zvıstan hət. Tipi u baran təv da, sərma kətə érde. Tə dgöt əw tipi u syr mərve kəsib, etim dgərja.

Aqrıje əwe Gikor zi dit u lekkyr.

Arxalyxyki zravi le bu u disa bər dəre dıkkane dıssekənli dıkkırg gazi.

Çareke zi pelək sar hat, Gikor, mina şurəki dy paixır hat u kət nav dıb u çəgəre Gikor. Gikor rıçşfi, xən zi we, əw zi zəf maşja bu, əwqa zi bəsi wi bu, wəki bıkkəta nav çija. U kət nav ci zi.

Gikor nəxıyəşxaneda razabu. Dedije (plre) roje dy-se çara dcu təsəlja Gikor dıkkırg u pera zi bər xwəda xəbər dılda.

— Cə dıkkazi Gikor, lawo.

— Ave.....

— Dedije av dıddaje. Gikor bıdəste xwərçfavi av dıggırt vədyxar u disa dıkkast.

— Əva dıle mən rəhət nakə, dedi, əz ava kanja mə sar dıkkazım, dedi, əze hərəm mala mə, dja xwə dıkkazım.

Bázaz Artem dýşkyri. Gérja, mørve alje wan dit, témé kyr, sëba Hambo be, hale kyre xwë býryrsæ. Le Gikor zi býr náxwéşxanije.

We dère gelék náxýeş hëbu, gë çergë sér çíje xwë vélzja bun. Óýnt éýnta náxýeşa bu.

Gikor zi çém wan dané vélzandyné.

Héma we dère zi bave Gikor kyr dit.

— Tu cý buji, Gikor çan, bë quzinijeva xwë gihand kyre xwë Hambo. Gikor gérmeda dqbzli, haz bave xwë tynëbu.

— Gikor çan, hatymé dë, ez bave témé, dë lawo...

Gikor týst fém nökkyr, bér xwëda xëbér dýda u dýkkyr gazi „Mikic, Zani, Api, nani...“

— Vramé, Gikor çan, dja të ez şandym, sëva ez të býbylm male... ty najejí, dja të u Zani we sér xani sækyniné, hivja témé, najejí, cýdbezi...

— Kérém kyn vra, kérém kyn vra....

VII

Dy roza şunda Hambo dcu gynde xwë.

Dgot u dkënja bér pásna.

Gikor kyrbu cýl. Býn mylda ķýnçe éwlëde xwá dýbýr, sëba de sér býgrja. Çeva Gikorda cend býškoşke náxýeş, père rëng-rëngi u cend dérzi ditýn. Qe əwi sëba xuška xwë top kyrbu, bania Zanjera...

Hambo dcu u dýşkyri. Gélë wëxt dérbaz nábubu, wëxta əw u Gikor zi gynd hatýn cun baçer.

Ów-əw kavýr bu, wëxta Gikor sér runýst, dgot, „Bavo lýnge myn deşyn, ez wëstja më. Ówë han, əw déraxtë (dare) çíje Hambo—Gikor bér runýst, réhat bun, çíje le av vaxarýn.

Gýşk-gýşk hëbun, tène Gikor tynëbu.

Roza dýne wëxta Hambo ejá y banjarra dérbaz dbu, Hambo gynde xwë dit. Keléka gynd Zani, Mikic, dja

Gikor, Moso, Galonge əucsək hivja Hambo u Gikor bun, cka we kənge benə male.

Galonge cuk bər dyle dja xwə dəkkyr gazi. Glkol, Gikor, wərə-wərə-wərə.

PRRS

1. Hamboe gyndi cıma Giköre kyre xwə bırgə baçar.
 2. Tycar bı cı qrari Giköör hılanı ba xwə.
 3. Giköör cı xəbat dəkkyr, təgħiye mala bazaz u dəkəneda cawa bı Gikorra dərbaz dəkkyrın.
-

MERKE

Merke gyndiki kəsib bu, əwləde wi tynəbun, bı zınlıka xwəba ēbur dəkkyrın. Merke tərəvəki qorbu, zıke wi pışteva qəməti bu, le mina tirəke qajim bu, lı sər xwə bu. Hər aliye təstəkida bərbəscəv bu; əw təme bı əşq bu u zır bu...

Gəlo cıma bı dyl u əşq cu peşia bolşevika, bona cəvronaje, bolşevika we cı bıda wi? Əwi bı xwə zinanza-bıbu.

Əwi qət nəzənəbu, wəki əw əmre bolşevik bı xwəra tıplı, we cawa bija.

Əw tərəvə zı baçar dəhatı, gyndije ky rasti wi dəhatı, gyh nədan Merke.

Də wəxta qərəbalıx təvhəv bune bu, ke gyh dəda glije kale, çahyla əw tərəvəki təwəkeli həsav dəkkyrın, le kala dgotı,—dinə.

U əw dəwsa təstəki həsav nəkrı, nəzi gyhdärlä gli gotıne wi dəkkyrın. Əwə aqrıje cəv vəkri bubu, bərbə ava-je inglabkome dcu u dəkənia' cıka əwənə cı dəkkyr, jan-kənge ky dcu əvata y mitingə, gyhe xwə bəl dəkkyr, gyh-

dária mərъvá dъkъr, съка əwana cawa xəbər dъdъn, съdvezъn.

Merke gələki cubu baçar, bona zъ myrişke xwə cənd həva bъfroşə, tъst-mъsta zъ xwəra bъstlinə, u pe şxyle male re bъvə. Həzar çari ba avaje baçara dərbaz bubu, bъn avaje klubara, məktəbara, teatrara, pəncəre wanara gələki dərbaz bijə, əw mərъve gazet destda, sər bulvara dcun, əw ditbun, afiş ditbun, həzar kef ditbun. Əw tъste sər vitere magazina danibun, lъ wana pak nъheri bu.

Le émre xwəda aqá wəxt cubu, baçar qət nəkətəbu aqle wi, wəki zъ wan tъsta gъşki, zъ teatre, zъ ditnəkə kinoe, xəbərəke zъ gazete, tъstəki pak zъ klube, Jane zъ məktəbe hərfək bъgъhizə wi.

Disa nəzani bu.

Nə gynde wanada məktəb həbljə, nə zi mərъve xwəndi gyh dajə wana.

Əw gyndə tənə səba xwə bu, cawa mərъv dajinə coləkə xali, ysa zi xwəra yndabuji hivia bəxte xwəmavu.

Mərъve we dəre zъ dja xwə dbun, džin dmyrъn—zъ we şunda tъst tynəbu.

Merke fьkъr nədьkъr, gəlo zъ we weda émr dárbaz krynpək dъne həjə, Jane na, gəlo bona wi émrəki təzə we bę, Jane na, we tъste təzə bъbinə, Jane na, jan we həma ysa bъmyrə, cəwa kal u bave wi myrъnə, cawa gyn-dilje dora wi bunə.

Wəxta əwi bъhist mərъv we zъ baçar ben, inglabko-me təşkil bъkъn, zъ mala xwə banzda, bərbə wana cu.

Əw mərъve ky hatbun, zъ waná jəki əw nədit, kale-əw gъşk ditbun, pak gyhdari dъkъr, съka əwana we съbъkъn.

Əw mərəvə təzə, çahyə gynđə kəsib peşda kşandıñ
u hime əmre təzə danin.

Merke zi pəj wan cu, pəj cu u pışkeva hışiar bu.
Paše bəy diwana şewre gərt.

Wəxta çvatek dəbu, bəre əwlən əw dcu çvate.

Wəxta dvu teatr, Merke səhətəke peşda dcu bər də-
re ode.

Bəngz xwəşbu, dəkənia.

— Merke, aħxar Sosol myr.

— E', əz cawa bəkəm? əz saxbəm, ty saxbi, xəlq
saxbə, myr əməc bəkən cəl.

Le gələki həzkırna wi həbu, wəxta gynnda təstəki
təzə cedəkən, həzkı roza daçkandıñə dərəxta (Mara) bi-
ja. Mərra xwə hıldani, bəy plonerasa dcu ərd dəkola, dar
daçkand, dəstra, anekdot dgot. Ploner dəkənian. Həla
dqəwmi, həpnəkəzi qərf bəy Merke dkırın. Nədəxəjidi.

— E'h,—cawa bəkəm? çahyən, zrar tynə, cəzə myn
kem bu?

Əw pakı dcu hoçk — xwəndıne, wəxta mərəvə də-
xwənd, cəvə xwə heşin, bərqi bıñnd dəkər, bəy gyhdari lə
wana dnıheri, dərhəqa şəxylıňştiye Cin-macine, Hınd u
əməne, Avstraja dəkər, gyhdaria şere баçarvanije dəkər,
ysa pak zə wan glija hız dəkər, mərəv dgot, əw gəşk
gynde wida dəqəwymə.

Can-tso-lin... cə dbezə, „wəj be ker“... paše?... Paše
glije dəne təzə dəhat, mina kinoe, jəkl dəne vədəkər,
şəkyləki təzə, dərhəqa şəxylıňştna pale komyrbäre Ingliş.

Jəkə, əw gli zi xwəşə. Şaşmajı u Merke bəy ləz
dpyrsi,— we alt bəkən?,—ysa niqə?

Magojan dyle wl rəhət dəkər dgot,—ore hılbət.

Ruje Merkeda lə hoçk—xwəndıne gələk təst dəhat
xwəndıne. Ruje wida gyndija dərhəqa maşina avılıne,

traktore u pýrse xwə rençbərije dýne bir dkylyp, dərhə-
qa gli u qəwmandyne dýne dbyhistyp, cıka dýneda cı-
bu?, ve aqrije cı qəwmı u glige dýne.

Rozəke zi cu likxani, cıka wedere cawa hin dbylyp.

Madojan bı hənək pýrsi u got,—h'a, Merke dýxazi
xwəndyne hin bi?

— Rəhətə, dıkəvə aqle məria.

— Cətən nıñə? Dýxazi rune gyhdarikə,—əw runışt,
gyhdaria mərŷve məzyn kыg, cıka wana cawa hərfə həv-
ra gredydan.

Paše pýrsi,—cawa dýxunyp. Pe həsia, wəki hərrə-
xwəndyne, we gələk hərf nas bıkkə.

Got,—pak, çurəki ysa kыn tynə, wəki əm bı dy-se-
hərfə bıkkunyp.

Na, tıstə ysa tynəbu. Paše bər xwə kət paşda və-
gərlə.

Əmre Merke zı Merkera nibu.

Mala wi, pira wi, zəvia wi, wəki bı mərŷvəkl xwəjı-
nırıa nıvəkari radıkkı—aqə nədəhät bira wi.

Əw mərŷve dərva bu; mərŷve náv gynd, çmaáte.

Gələki dýxwəst şıxyl bıkkıra, komək bılda, le nə-
xwəndyń nə émyıg...

Əwi zi komək dýlda xəlqe, bona peşda hərrıy, şıxyl-
e wi əw bu. Əw zi tıstəki euk nibu, əwi cənd həv şı-
rətkıg, ani likxanı, ruje widá, əwana xwəndyń, əw şırat-
krıy, wəki ben çvata, gyhdari bıkkı, hin bın.

— Le wəxta instrukturəkl, səjdakı, komçahılyəkl xəbər-
dýlda, kыn u zedə dgotıy, le isbatı nədanın ortele əm be-
zıy dərhəqa zrarəke,—Merke dəst-dəst mina şurəkl tuz-
dbyrri, dıkət ortele.

— Bıra tıstəki hin bın, mina mə tarijedá nəmīnyp.

— Həttə ərəbə wəlnəgerre, re rast navə, janə wəxta

јəki nərəklik bəkra (хърабria), gyndija dərhəqa dadana we koperativə xəbərda, Mərke dökət orte u wa dgot,—bona kylav bərre naşəwtiçyn, mərťve çvate şad bun, çvate qarar dərdəxəst.

Çarəke sər kəvər runıştı bu, İl pionera dňheri, wana nava cajiredə dliztiń.

Cənd gyndi һatın neziki wana runıştyn.

Merke pışkeva krə mrrin.

— Tışte rınd hənə, je rınd.

Gyndija həvəki wa bə qərf le pňherrin, gyndiki çashlı zera got,—malxərab tə dňha cə sere xwə ynda krije? Əw tışte təzə naha niňyn. Zb səjda bəryrsə, dbezə, məhe Amerikada bacarəki cedəkyn u teda dzin, paše haldışınyn, dbyñ çiki dñe..

Əw tışte rınd zuda həbunə.

Merke məlul bu, sere xwə həzand.

— Cə dbezi?... həbunə.. içar. Le ke zb mə həcka xwəndəne ditsbu, xwəndən, nvisar, teatr. maşınə nan avitne, traktor... əva radioa hana u tışte dñe nəditi.

Nişani ke mə danə? ke əm dəwsa mərťva həsav krynpə.

Wa dgot, dur dňherri u dəkərə əýntin.

— A'x, səd həjf... tışte rınd krıp, tışte zéf rınd krıp, hər aliye tıştəkida şas bun.

Komçahyla le pňherrin,—şas bun?...

— Le hylbət, tıştəkida şas bun, wəki dərəng qədan-dən.

— Cə dərəngə?, cə dbezi?

— Le cijə,... dərəng nıne?...

Je ky pera xəbər dədən, dňha gyhdaria wana nakə, wəki bəbinə, cıka cawa bə glije wi dəkənyn, məlulə, gyhdarı nakə. Əw gli mina məxəki aqle wida runıştijə.

Paše dur nňherri u got,—zéf dərəngi kətən, zéf,
zéf e.. gərək zu dəst pe krana.

Evarəka paiza Merke myr. Əw bъ çurəklı rъhət myr,
he tъstek qəwmى, pionera u komşahyla Merke bъ həsave
baçarvana krъnə c l.

B le Merke nzan bu, w ki  mre t z z  hati e cekr n c ,
w ki bona wana q t zi d r ng ni bu.

D VE ZNERE RU ANE

Z  w xte b re, b ra Catnana,
Nav gyn dd  bij  d wl ti, b  nav.
Wana z vt kri  xy lija r nd u
G n ym g ni bij   yb r reda
  in bij , b n ba, b n sit vk  wana,
C ew  dare guza z f-z f ba  sali
Gyndda drez kri  koka xy  mina
H lk şandij  q wata me a  rde.
Gyndda, hykm kri , c ew  ky
C ew  hykmat k b j n l  be ar.
U gyndije k s b b l ngaz buji
Run şti  b n si  guza mala Catnane
C eve xw  daj  b r b  navaz d 
U q t f m nak  hal u w xte xw .
Le Santrose Catnan b  d rb ke m re
Q l şandij  s r  Ru ane b l ngaz
Ze st ndij  z v je r nd u ba 
Daj  d ste x l je mal zary u  yl f t.
Z  we br ne  unda Ru an m rij ,
Santros zi b c za xw ra g rr laj ,

Cujə bər sude bə pençl manatı
Bijə çuk, bijə nə je sude.
Ysa zəvtkırınə, xwərənə mahandınlə
Catnana zəvije Ruşane pır haslı n rınd,
Le nave bəre he sər majə
Gyndda dbezən „znare Ruşana“.

PÝRS

- „Bər dəve Ruşane“, nvisara ke wəxtejə.
— Ruşan ki bu? Santrose Catna cıma əw kyş?
— Xyəlia rınd dəste qəda bu.
-

WƏXTE CƏTO

(KƏRIK)

Paiz dərbaz bu, disa bu zvystan. Le içar dərde Gəto təne syrr u sərma zvystane nibu, le dərde wi gae wi Sevo bu, həzdzəkər, wəki zə dəst dcu.

Əwi təme dgot,—waj, disa bəxte mən hət gredane.
Xwəje dəjin dgot,—pəre mən, pəre mən, Jane na,
əze həm gae tə zə tə bəstinqəm, həm zi nane təjil xarıne
u te bərci bəminin...

Həla bəs nibu rəçakrına Cəto u zna wi, disa əw dənge nə pək dəhat,—pəre mən, pəre mən.—

— Aqa çan, rəça mə həjə, dəh-pənzdəh roza zi səbər kə, bəlki əm zə çıklı dəst xən, bədən.

— Na, qət nəvə, pəre mən, əz sve şəvəqə pəre xwədəxazım..

Cəto u zna xwəba poşman bun, begyman cun hocka (mala) xwə, lə koşə male Sevo gredajı bu. Əwana lə we dəre məlül bun kəvər u man.

Өwe dəqe zna Cəto püşkeva xwə həsia, cəve we təzzi hesyr bun u neziki Sevo bu, mina əwləde xwə əw həməzkər, cəve wi pač kyr u gələki gria, Cəto zi kərr u lai dyləzzi səkəni bu, le ysa dəkər zna wi hesre wi nəvinə, bona dyl bədə bər zna xwə.

— Də bəsə, Gyle, xwə ty zary nini?, cə dylgrı.

— E'h, əz cə bəkəm?, cə xwəlije lə sər xwəkəm, wəki nəgrim. Dəwləta mə əvə dəha, sve xwəje dəjin we be, wəki bəvə...

Ləma tən pariye dəve xwə parra xəstijə, bə əvi da-jə xalxne?—zənəke ysa dgot, hesyr zə cəva dəhat, disa ga həməz dəkər.

— Də bəsə, şərmə, ja rast ty zaryi.

— Cə? tə gyhdari nəkər, cə got?..

— E, əva tən bəhist, nələt zə bave wira, zəf zi dədə tırsandıne? əz dəhəliyəm kə bəvə. Dəjine tən 48 manatə, ga səd manati hezəjə. We cawa nezik bə?, cəwa bəbə?, xy əze xuna xwə bərrezəm,—Cəto zənə xwəra ysa dgot u qəstika қaw dvu.

Zənə lə syfəte mer nəheri, kyre iskə-isk u got,—əre, wawajlera səre tən, əw kem bu. Mərəv dəvezə ty zə dnjae ter bujl, wəki xuna xwə brrezi.

II

Dyle Gyle ysá bə kyl, bə wi çurəji həvəki grije xwə zəvt kyr. Dnəheri, fəm nədəkər, cəka cəma? əve dnjaeda jək gərək pak үəzli, үəxwə, navezə, nədrü, le je dəne ti, bırcı, xofə dyləda, tənə bireda, bəvə qule wi.

Le Cəto çarnə cəvə bre xwə: Sevo dənəherri, çar-na lə Gyle dnəherri, wəki zə bəxte xwə xəjidi, məlul bu u xwəda dəkəlija.

Əwi bər cəve xwə dədit, wəki əw helina həçhəçke

бөлөнгөз кү аңцах сектібу, тәзектібу, дыхыестып диса
храв въкъп и ду же мале вътәмріпъп.

Mrrina wi bu,—о́х xwәde, тә съма? әз сектым, бо-
на зәмәте въвіньт?

Axina zna wi bu u dgot,—Áх, xwәde, xwәde.

A бъ wi ҹурәжі әве șeve дыле мер и зъне дшәвти,
хатре xwә зъ Sevo дыхастып. Wana ysa әв șев дәрбаз
къп, le пъзанъбун we sve зъ Sevo cawa въqетiana.

Съмки јәкә, съ wana дәсте xwә зъ Sevo въqетанд-
на, Jane зъ әвләде xwә, ysa sax, бәр әёве xwә bavitana
аве.

Svә safi bu. Risplje gynd, daji-stәндьпci и бәрдәстүje
xwәва, јәк qамci destda, je дыне dar, mina qасаха бәр-
бы ode dcun. Нәмә wi caxi Cәto fыkъr dыkъr, cu pešia
wana зъ дәрд хәпъqi, ҹарәке zi ды da бәр xwә; bona rәça
въкә, wәki le benә rәhme, cәнд roza zi sәбыр къп, hәt-
та pәra dәстхә.

Le glije wi badыlhәwa cu. Ga gөlөki һь аqе xwәş
hatъbu, әwi zuda wa gotъbu,—»ew ga, гaje бөлөнгаза
ниңе, hazъr sәd manati hezәjә, әze wi dәst xъm“, paše
kerr bu.

Tele gymana Cәto paşып zi qәтиа. We șunda, дәр-
де Cәto be qәjидә zéf bun. Wәxta կома qасаха қәтә
hyndyr, bona ge дәрхъп, Cәto и zna xwәба, xwә avlitъп
pesira ge u hesъr drretъп, bre xwә paedъкъргып.

Өw тәръве ky hatъбun, kap paşdá dan, ga зъ ode
дәрхъстып дәрva, le һәjwanı сыndыrmış bu пъшkeva, xwәjি
xwә u je дыне ky hatъбun ҭалан въ xwәrra върә дәрva.
We дәре Cәto hale dina bu, şas mayu, бәre әwly әwi u
kylfәta wi къп, тъqablija xwә nişandып, nөheliп ge буъп:
Le rәqina qамci u dara әwana paşda dan, ga azotъп,
въп.

Le Ceto u zna xwə, mina mərv bra 4 xuškā xwə
bəkə cəl u sər məzəl be male, wana bə əwi çurəjî vəgə-
riq oda xwə, we roze wana şin dəkər.

PTRS

— Əva sərhatia hana zə əmre gynde bərejə?, Jane zə əmre
gynde şewrejə. Hun cawa zapnū?

— Bəlvivisən, wəxtə ga bərgən, Ceto u Gyle cəwa bər xwə
dəkətən?

МУНУВТИ

Rozəkə havinə əwravi ləsər ejə,
Lə zozana Əgricə nav bələkija,
Bəri evare wəxte əsər pıstı nivro,
Pişke barane dəhatən jéko-jəko.

Paşə gyr dəbu
Dəbu leji dəkəşija
Dəkətə gəlija bərzer dəsu
Həta gynda, nav zəvija.

Wəxte baran vədəkə,
Ərde kylilka şindəkə,
Paşə tav dədə, nərmaje dəkəşinə
Pəj we təştəki kəsk-sor dəxyenə.

Zary dəvezən:
„Kəskəsore bəbənəm,
Mışk u mara nəbənəm“
Paşə kəvəra sər səre xyra dəvezən.
Əw hın kırına məzənənə,
Zəf neziki hyba dəlanə,

Jək təşte həz nə kəri,
Ja dən, əvina bə pəra kəri,
Əw həva səmandına bə zor,
Mina ditına mışk mare kor,
Le hər cə ja ky hyba dylajə.
Mina ditına kəskəsorejə.

Təşte ysa nav qız xorta,
Xuzły pəviskar disa bədita,
Həlbət, wı zi ditijə, paše pəvisljə,
Hənəki neziki dyle xwəndkara kərijə.

Çarna disa zə səre elja,
Mıze dıgərt həta rasta,
Disa tirença roe dəda banija
Dəkətə həmu bəst u gəlija.

Miťna kylilik rád'bun
Xwə dıhəzandıny səpi—sor dıbun,
Dənge ava, cəma kanija
Mərəv le mytəhəjyr dıma.

Pıştı barane nav kyrmanka,
Qız, buk dıcunə sər cəma-ava,
Kınc, çy, bərr, eməni dısuştı,
Paše sər kendale ave radıxystı.

Hınək zi qız-buke dəlal, hər gava,
Dıcunə sər cəma bər kanija,
Govənd dıgərtı, dıllıstı,
Laqırdi dıkkırı, dıkənjan.

Nav wanda qızək həjə,
Nave we Balaxanı,
Cəvə rəşen, surəta pəzani,

Singi duzə, mina bərije
Cóvə gər mina dy gola
Gola dəlal, ja Sevane
Əwe hesər dəbarandıñ.

Mina éwre av zə bəhra həldaji
Yssa dýle bə şəwat u kəlijajı.
Əw kəsibjeda məzən bujə,
De u bave
Pirke u xatije
Əvina we ze standınpə,
Bə zere zər fərotınpə.

Edi laqırdija nakə,
Bə əşq dyl şə nəbə
Təv həvala xwə қaw nakə,
Cóva қılnakə, por vənagyrə,
Xwə zə hər kəsi vədəgrə.

Kəvşə,
Dərde we,
Kyla we,
Məraza we, əvində, həbañdınpə,
Gərəke bəhəbinə,
Paše dyl şabə, cón bəbinə.

Bəre əwlyən nav qiz-xorta,
Dərhəq həzkırınpə u həbandınpə
Ədətbi nav kyrmança
Qiz nədədan ty myləta.

Xorta, kyra, lawka
Nə həbanda zi:
Erməniya, türka, urısa
Lə sər gotına din pərəsta.

Əv həmu bər dýle Balaxanıyme
Zuda hatıbun çerbandıyne
Əwe həmu zi pərəz kyr
Dyl həband paše mer kyr.

Əwe dərbaz' kyrna ылти hyst,
Bızera ziva standije xwə bərda'
Bıdble həbandi dit, mıraze xwəra għişt?

BƏR BĘ GΥNDE KƏLXOZVANIJE

Havine təzə pe kyrbu dəst u zozane wəlate sərhəde: gelli, gyherra, merg u cimana həla xəmle xwə nəşelandibun, dəgyl—gylin.

Sybəke əm rabun ysa zu, wəki təzə kew қatıbu sibbe, bazare Rəwane də xəwa şırında bu, tene xırına dənge tıramva bu, je ky hər təm wi wəxti bəri għexka siblāv l'soqaq ʂy়imşatkxri dikkixi, kybar u sərbəst həvraz bərbi sere bazari zorbn haldkxışjan, paše şunda vədgərijan égit u dərbdare zavod u fabrika haldxbiertyn bərzer bərbi sere bazari zerbi, dikkixışjan. L' wedere hun zanxn cıqas fabrikə u zavod səkkinin? Bę sibre l' pəjl həv, oh... həsab tynə...

Həndek-həndek émre rozeji hərtəm dəst pe dikkər tək u tuk, mərija səri də bərda bę ləz dəċedandeb vijali wiali soqaqada.

Gəlo ke zə 'wə ditibbu bazare Rəwanije bəre? Həgər tə van saled paşın nədiże, ty cıqası zi bę zen usfra fət bi, cətən karxibi naški..

Əw kyrase kəvənl həz həzi zuba zə xwə şqytandije-weda avitljə, şewytandijə.

Niha pırr, gələk pırr xəmlijə—sor għredajə.

Koçx u səra, bırrç u bədana, gigande əzdha səri danə sər həv bılxand wəkə ejja.

Bırced bədəw, baqə torrkxri, soqaq ʂy়imşat bę dare baqə xəmlli govənd għiżżej təv dħilżen, oh, d' we go-vendeda hun zanxn cıqas égħite dərbdar həne... bę ordiġie-għar, həzar həzar mer u zjn, qżi u xorx...

Bu wiqina maşına mə, du lş pəjî xwə kyrərez, soqaq — soqaq fırqas kyr. Cənd dəqə şunda əmə zı bazer dər bun.

Maşına mə ru vəkəribu. Mə car-car nıkkale xwə fırreqət dədit, le maşına mə ysa bı zərp qıl dıbu rubare érde, tə qəjî dəgot əwə, we hılparki ézmanabə.

Xeləkə epeçə əm cun. Təzə təve da, pənçe xwə kytə nav səra cija. Rija mə, wəxta xwəda, rija dy qonaxábijə, le nıha, vi zəmane məji təzəda... Mə səhət u dəqə dəzmərin, zı təjirə qəwəttir bı avtoa dəfərin.

Çerga gynd kətəbun peşija mə, hınək əm də navra dərbaz dəbun, hınək də kələkara.

Durva zəlal xyja dəkkyṛn gynde bərpala cija, çiçina duje təndura qylap-qylap həvrəz hıldıkkışija bər bı ézmanə shin, dənav həweda təlp dəsyrt, lş həv bəla dıbu, lş sər səre gynd dəsəkən.

Wəda gəhija dəfuna gynde ciajə, xəbat lş kəwşəne ssosialistilje dəkələ, égit u dərbədare kolxoza raw gərtənə car nıkkal, qırına xortanə, şıngina kələndija, dıstären ķılama kolxozeə hərçar.

Maşına mə nola bıruske qıl dıbu bı awaki, naşa dy səhətada navbəri da 60 kilometr re, 61-edə lş peşija mə vəbu wəlatəki təzə.

Əm sər Axbaranəda dəqyılıbin, gyndək hesa də gər-rəkə fırəda pərvədajı, ysa, cawa gələk gynded mə bunə wi qərari, le nave Axbarane də qərrnada hatjə gılı kyrıne, gələk nəhijəd Ermənistane u Zakavkase, nave gələk gynde həv nızzanıb, le əw gışk bı həvra nave Axbarane rınd zanıb, cıma ky wəxta xwəda Axbaran gələki şunda maji tarijedə bujə, loma zi, gava ky gələk gundi u bazarvane Ermənistane qar u qysur danə səri həv,

əva pırsa han wəkyländyŋə, ty kyrre «Axbaraneji, nə fəmi, nəzani, Sər hışki—sərgədani.»

Heji gədi, zəmane tən şırın, əva əw gyndə je ky nola qiza bəkərə lə bər təraza, le nşkeva waxta xwə da rurəş buvu, kəsi poz pe nədəkər, ze həz nədəkər, əva bazare əsəsəki bədəw cənd sal peşda gyndəki kəvülpk bu, le nəha ty wərə bənherə... te gələk nəxş u pıtmış təzə bəbbini.

Bırç u bədana wedere zi səri dajə sər həv. Kərxa-na mərmər, zavoda şir, hıtmam, fırına nan, aspeşxanə, meyanxanə. Zə bırçə diwani vırda oṭaxə.

Səbəkə təməz, je ky van sale paşın kolkozvana cekkərənə bona zığına xwə. Car u car nıkkale gynd dare bəqa təzə nkandinə, zati bəbi qırtıqə sin bunə, le hımbərə avaje diwanxana u qyləqdara gərrəkə pırr fırəda bəsye u qejidə həla parva dar nıkkandınpə, baqəki səjirəngəji torrkərlə ysa ce kırpə, wəki məri həwas hızməkərə le bənherə. Cə səre wə besinlən, əz nızzanlım kizane be-zəm, binəm məjdane, wəki sıfətə Axbaranə bə wə əjan-kılm.

Dy dəqə şunda əmə lə nava Axbaranə bun, lə bər dəre diwanxana məzyn.

Roza rəhətijə bu, le diwanxanə vəkəri bun, wəkə bəstimməri lə bər dəre baqce təzə səkənbun masylhət dəkərən, dy se xorta bəri həvdədan, jəki sevək zə dəst həvale xwə rəvənd fırqas kyr, zə nav wan dərkət, je dənə danə pəjî, le nıkkarbur bəgırtança. Xort cu dur səkən, dəzmala xwə zə çeba xwə dərxyst, seva xwə təməz kyr, durva dəjil lə həvaled xwə kyr, wəki bəvvinlən, əjinatı wan-tra seva xwə şırın—şırın da bər gəza,—wə gırtə xwə? —wəkyländ xortəki zə կoma səkən!

Lə bəsta hımbər wəkə dəh donzdə xorta həspe həsəni

wiali wi ali dycərəxandıb, ysa sərbəst tə qəj dəgöt zəkma-kida lə sər pışta wan həspa məzyn bunə.

Lə məle raste, kələka cəməki sıri, avajiki təzə fıkıra tənən bərbi xwə təglif kyr. Mən bəre xwə zə listəka xorta gyhäst u xwə lə avaje təməşə gärt.

Avaji nə pır məzənbü, le şıkkıle wi nişan dəda wəki bə moça texnika paşın hatiğə sekürən. Lə bər dəre avaji wəkə şəş həft avtomobilə u dy-se maşinə bə tənənas lə çergəke pəjî həv səkənbü.

Cənd xorta avtomobiləkə bar kыylne dənibun orta xwə zə həv pırə—pirə kyrəbun, wəsəle we təməz dəkkyətən, çar dən pəv dəkkyətən. Hyndyrrda şıngina cakuce hadada dəhat,—cəwa dyxenə, əva təmkənə maşın troktore wəjə, —bəle, hun şas pıñən, dəvə wə bəgəm nəkər, kərəmkən həndyr, le pak mezekən,—kybar—kybar bə kən çava tənəda xortəki qəməri bəzən bılyndi ru bə xyri.

Lə wedəre hyndyr avajida car goşə başqə—başqəda sənhəti təşkil buj bu, zə car qıṣma, se sənhətəxanadəkəs tynəbu, təne dəzge sekəri, lə sər hər dəzgəki çurə-çurə haçət u pərgale ostatije təməz u tyndyrst dəbərgəqin, roza rıhətija wanbu. Də hər otaxəkə sənhətdə jək sandıqədu dərmana darda kyrəbun.

Təne zə sənhətəxana cara şıngina cakue u zəndana dəhat, gava ky əm cunə hyndyrr, xəbatcija bə təmamija xwəva bəre xwə dan deri lə bəzən, bal u həjite hola tənən rewile nənas pıherin, tənən dəst xwəda ve çare bə dəngəki ysa wəki gışk bəhıştən sılav lə wan kyr, hədəda nola կoma ordija sorə təlimdar bə jək dəng sılavə tənən şırın vədgərtən.

Firə — fira kurma hədəda bu, pırıskə sıri vi ali wi all dərəklijan, xortəki zərbədəst syrniki fırquna zə kurme dərəxəst da sər zəndan, dy xorte dən bə qırane jək pute

hatıne nav cöve həsəne sorbuji, pıriske ağır fəraşdədan: car pıkal zə qəwata mıle xorta érd dylərəzli. Zə kurme dur lə sər dy dəzge başqə car məngənə qəwin kribun, dy oste qırıntı balte təzə cekri egə dəkçəyən, səre səp-hətxaneji zərənda cənd osta zə tənəke təzə sobə u tıru-be soba ce dəkçəyən. Zə sədi zədə sobe təzə nola qytike lə kələka diwer dabun sər həv.

Əz neziki tənəkciјa bum.

Osta, vi wəxti əwqas sobə cə? həwələ,—mən zə oste məzən pırsi.

— Bona xyndənxanijənə, əm gərək wəxtəkə kında 250 sobəji təmam kın.—250? cə həsabə, nəhija Axbaranə təvhəv 60—65 gyndə, əwqas zi bıra məktəbe wan hə-拜, le əwqas sobə?

Cawa dyxenə ty bı pəhijə mə nənasi həval, əv 250 sobə nə səba xwəndənxanija gışkanə, gynd hənə, wəkildy se xwəndənxani լeda hənə—bı penç şəş goza, dıhər jekeda... həla jedyn gələk sobe wan təzənə, hənək zi ve gave qə nagizə həta cəndəki əme səba wan zi...

— Əfərəm Axbaran, mən dyle xwəda wəkyländ, izna xwə xwəst u zə hyndyrr dərkətəm. Xorte bı, mənra hati dydəqə şunda, nəsəkən, cu şyxile xwə. Gavə ky əz dər-kətəm dəvra, mən bərzer nheri, cəv bı myxylqətəki gışran kətəm, conge mən rıçfin zə mən tıre kyrməçən, no-la bəre dəkçən şərr, ki zanə cənd mer zə həv kyştənə?

Əw tırsə də dyle məda bu, mən xwə zəyt nəkçə, ləz neziki xorta bun, wana avtomabila xwə təmam pəv xıstəbu lə sər darəkl runştəbun, qəlyən dəkçəsandən, wána zi lə myxylqətə bərəv buji dıhəri,—əw cə? myxylqətə, dəkçən şər? bı kəlo—bin mən zə həvala pırsi.

— Şərre cə? əçev maji bı həvrə xort lə sər ıng səkənpin, lə cəve mən u həv nherin, paše lə dorane xwə.

Мың pecija xwə dýrezi myxylqate bərəvbuji kyr,—
ew cýra əwqas bərəv bunə? Bu pirqina xorta, dəste xwe-
lə həvvəstən, ter kənljan.

— Əw suka kolxozvananə, həval, tə zırvave mə qə-
tand, isal cənd salə dənge şərr u dəwa zə gyhe mə dər-
kətijə, nəhija məda təne lə dy se gynde kyrmança na-
nava şərre qəbila dəqəwumyň, əw zl nola bəre ninen.

Мың xwə lə suke gärt.

Wəkə dy həzar zyn u mer lə həv dägərijan, cý ve-
zli nanibun, run, pəner, hınpçv, hek, mırışk, savar, bı-
rınç, kınç u mədas, emiše təzə, pıncar, cý çurəjli bezli,
səriki pəz u dəwar bə xəbərəke cəwa suka bazare Rə-
wane, ysa zi kolxozvana suk xəmbylandy bu, hər tışlı bę-
cəxəş bu, təne emiše təzə nəjisə qimət bılynd bu, lə sər-
feza suke dy dykane kooperativə xəmbyli əun, bę kınçe
dbrutl, sabun, pickə, tıltun u əşijae majin, ciki dən ha-
çate rençberije dəfərotň.

Hər gyndiki kolxozvan erməni, kyrmanç, əçəm, türk
u asori lə kolxoza bərəv bunə, hime əmre təzə danıñə,
nıha ʃırtınpə rija dəwləməndbune. Qəwata wan həsənə,
dıha wəhid u bələngaz sytyje xwə lə bər kulək xar na-
kın, ze nir u çot rəça nəkyn, nə zi kəda xwə lə gəwri
qyla niyi dəkyn, əwan xwəje kəda xwənə, xwəje izyn u azəja
xwənə.

HAFA GELI

I

Baje Misxane mina ziaje har dəkr fikin. Əwre rəşə-
tari lə sere cia əp bubun, xırıxi bunə həv.

Təlaşed bərfe zerda dəhatınpə xare.

Durba gynde Mireke dăxyeni.

Diwara rəş dăkkyr. Nav nava əwtina kəlba hat, mə durba məri dəditbən. Gyndda mərəv dəqəqçin, dəcun, dəhatın. Hınpəka maşına toxumtəməzkarne dabunə sər təyiled xwə u dəvvərbən. Əwana maşinə dəbbən həwşa kolxoze, əw dərbədare kolxoza Mireke bun, wana təvdarəke can-dəna bəhare dăkkyr. Gərək toxum təməzkarana.

Gyndija haçəte rençberiye hazırlar dăkkyən, xəbata gynd təyind peşda dəscu.

Həma wı caxi bu, wəki sədre kolxoze, Təfurə Kələş pesira xwə կytəbu bagəre, əwi şəpa bərfe dəqəlaşt, cu gəhiştə mərəka kolxoze.

We roze Təfur təmamia qəwəta xwə çəvandəbu sər həv, bənə şərr kə təqabli çətənja, wədəda təvdarəke şəxyle candınja bəhare binə səri.

Kolxozvana bə vedroa toxum dəkəşandən, dora triere əbubu govənd.

Təfur got,—də zu bəkən həvaled dəlal, zu bəkən, bənə əm təməzkarna toxum կytə bəkən. Wəxtəke şunda bə sərkaria Təfur təvdarəke xəbata candınna bəhare hətəbu diltənə.

II

Bəhar hat, təva zerrin pənçəd xwə կytə bu ru dən-jaje. Qaleicək vəbubun, dənge təjrəda dəhat.

Təfur cənd yzve brigadarra dərkətəbu dora gynd, təsəlia kəwşən dăkrən.

Təfur got,—Həvalno, mə wəxtəda bə ruspitl xəbata təvdarəkditəna candınje kyr. Nıha lazımtə əm təyind bəci-nən, ty kəs zə brigada xwə dərəngi nəkəvə.

Kolxozvan, şə bun, Təfur dəxast gələki xəbərda, le wədə tynə bu, əw dərbəzi xəbata konkret bun.

Əsre zəvije kolxozeda təqətəqa traktora bu, կոտան
dəcun-dəhatın. Gəmina pala bu, jəki maşa կոտana ցր्तံ-
bu, jəki mangerr dəkçür, je dəne լոխն yala dəkçür, xəbat
zəvijeda bə əşq y dəl peşda dəsu.

RƏWAN

Rəwan xıəşə, av şirinə,
Rəwan rəz u gylbaqə,
Xanije Rəwan mina qəsrən,
Koşk u bırçın dor pənçərə.

Xəbat, xıəndən u dylkətən
Nava Rəwan pır gələkən,
Zavod fabrik kino məktəb
Xəmla singe ve Rəwanınp.

Dəng gəmina əftö tramvaj
Dəng zə dyle xwəş muzika
Məşqa qızan por u kəzjan
Dəstəgylən lə կuca poqan.

Dare spəhi rez kətənə,
Xəməl u rəwşə vi bazari,
Dora poqan si ցրtynə,
Sər ava sar çəw u kani.

Tramvaj tamar fabrik dylə
Boj bazare ve Rəwane,
Xun u çəgər xəbatcina
Boj zəmanət sosializme.

Sal, məh u roz dəxəməlyə
Əv bazare mə şewrystan
Xani zavod xıəndənxanə,
Zedə dəbən nava Rəwan.

Məskəne rənd həvəle qənç
Nav paşle tə məzən bümə.
Rəwan wəlate bəq u sənç,
Rəze təri u zərdələ.

KARЬK

Bəzənək dəbə meşəki kurdā. Karkəkə weə bədəw həbu. Karke hər ro malda dəhələ, xwə zl dəcə cere, dəcerə u evāre cəsəke we țəzi te mal. Dəri dykytə u dəkə mykə—myk, gazi dəkə.

Karka rəş
Əziza dəlal

Əz gəriamə cija bə cija
Myn şir anijə bona tə,
Dəri vəkə əz bəmə hyndyrr
Şirin—şirin şir bədəm tə,

Karka rəş,
Əziza dəlal.

Kar'k pera pera banzdədə, dəri vədəkə. De cəsək dədə we u disa dəcə cere.

Əva gışk gyr dəziva dəbincə. Evarəke zə bəzənə bəre te, dəri dykytə bə dənge xwəji qalın dəkə gazi.

Karka rəş
Əziza dəlal,
Əz gəriamə cija bə cija,
Myn şir anijə bona tə.
Dəri vəkə əz bəmə hyndyrr
Şirin şirin şir bədəm tə

Karka rəş
Əziza dəlal.

Карък дъбхе у çаве дъде.. əw ty kiji? тe naz ná-kъm, dija тън ysa gazinakə, dənge we zъrav u şirinə. Dənge tə qalınpə u hъşk, dəri əz vanəkъm... əz tə na-hazъm... U gyr dur dъkəvə, dъcə. Dija we te, dəri dъkytə.

Karka rəş.

Əziza dəlal

Əz gəriamə cijsa bъ cijsa,
Mъn şır anijə boňa tə,
Dəri vəkə, əz əmə hyndyrr
Şirin şirin şır bъdъm tə,

Karka rəş,

Əziza dəlal.

Карък dəri vədъkə, съєск dyxwə u derra dъbeze.

— Dae zani съ bu? hъnəki peş, jək hat, dəri kyta u gazi dъkъr.

Karka rəş,

Əzizə dəlal.

Dъgot dəri vəkə. Dənge we ysa qalınbı. Əz ysa tъrsiam, ysa tъrsiam... тън dəri vənəkъr, тън got na-hazъm hərrə...

— W'a, w'a, w'a, rəşyk çan, съ baş bujə, wək, tə dəri vənəkъrijə,-de bъ tъrs gote—əw gyr bijə, hatijə wə-ki tə bъxwə. Çarəkə dъne zi, wəki be, vənəki, bezə hərrə! ane na dija тън, we be, pe styrije xwətuž tə bъkyzə.

СЪVIK

Дъвə наvə съvikək dъbe.

Çarəke stъri dъkəvə lъnge əve съvike. Vi ali dъfyrə, wi ali dъfyrə, dъbinə ky pirkək dara dgərə, təndure da-de, nan lexə. Dъbeze.—

— Dae çan, dae, st̄rije l̄nge myn d̄rx̄, t̄ndura xyə dade, əz zi h̄er̄t̄m k̄ç̄c̄ b̄k̄t̄, s̄re x̄e x̄ejik̄t̄.
Pir̄k st̄ri d̄rd̄x̄, t̄ndure dad̄d̄.

Ç̄vik d̄c̄, paşda v̄d̄bḡr̄, d̄bez̄ ky st̄rije myn paşda b̄bd̄ myn.

Pir̄k d̄bez̄.

— St̄ri myn avit̄ t̄ndure.

Ç̄vik d̄s̄ek̄n̄ ky:

— Strije myn b̄bd̄, Jane na əze vi ali b̄f̄rḡt̄, wi a b̄f̄rḡt̄ l̄waş̄ t̄ əze h̄ld̄t̄, b̄f̄rḡt̄ d̄vra.

Pir̄k l̄waş̄eki d̄d̄, ç̄vik l̄waş̄ h̄lt̄in̄ d̄f̄rḡr̄.

D̄c̄ d̄vin̄ ky ş̄van̄ek̄ be nan, ş̄ir dyxw̄. D̄bez̄.—

Ş̄vane b̄ra, c̄ma ş̄ir be nan, dyxyl̄, wa l̄waş̄ h̄ld̄d̄ hurk̄ nav ş̄ir, b̄xhuə.

Əz zi h̄er̄t̄m k̄ç̄c̄ b̄k̄t̄, s̄re x̄e x̄ejik̄t̄.

D̄c̄, paşda v̄d̄bḡr̄, ky l̄waş̄ myn b̄bd̄.

Ş̄van̄ d̄bez̄:

— Myn xar.

— Na,—d̄bez̄,—l̄waş̄ myn b̄bd̄, Jane na əze vi ali b̄f̄rḡt̄, wi ali b̄f̄rḡt̄, b̄rxa t̄ əze h̄ld̄t̄, b̄f̄rḡt̄ d̄vra.

Ş̄van̄ beç̄ar buj̄ b̄rxa ke d̄de. H̄ld̄d̄ d̄f̄rḡr̄.

D̄c̄ d̄bin̄, w̄ki ç̄iki d̄wate d̄k̄ȳn̄, goşt̄ije wanetyn̄, w̄ki ş̄erz̄ek̄n̄. D̄bez̄, c̄ma m̄t̄el̄ mañ̄? wa b̄rxa myn h̄ld̄n̄, ş̄erz̄ek̄n̄, կef̄ b̄k̄ȳn̄. Əz zi h̄er̄t̄m k̄ç̄c̄ b̄k̄t̄, s̄re xw̄e xw̄ejik̄t̄.

D̄c̄,—paşda v̄d̄bḡr̄, ky b̄rxa myn b̄bd̄n̄.

D̄bez̄n̄,—m̄ ş̄erz̄ek̄r̄ijə xarij̄, əm z̄y k̄y b̄bd̄n̄.

Th̄va d̄s̄ek̄n̄, d̄bez̄ ky b̄rxa myn b̄bd̄n̄, Jane na əze vi ali b̄f̄rḡt̄, wi ali b̄f̄rḡt̄, buke h̄ld̄t̄ b̄f̄rḡt̄ d̄vra.

U buke h̄lt̄in̄ d̄f̄rḡr̄.

Дъсе, дъсе, дъбине, wəki aşyqək reva дъсе.

Дъбезә,—быре aşyq, əve buke hıldə çəm xwə xwə-
ji kə, əz zi hərəm қысъс ыкъым, səre xwə xwəjī кым.

Дъсе, paşda vədgərə te peşlja aşyq дъбърә, дъбезә
ky buka тън paşda бъдә тън.

Aşyq дъбезә,—buk cu mala xwə.

Əva дъбезә ky na, buka тън бъдә, Jane na əze vi
ali býfyrym, wi ali býfyrym, saze tə hıldym býfyrym.

Aşyq saz дъдә we.

Saz hıltinə, davezə тъле xwə, дъфырә, çıklı rudyni,
dəst bý stranə dýkə, dýkə cývə-cýv, կylame дъбезә.

Сыпды, тъпды,

Stýrimyñ da, ləwaş stənd,

Ləwaş тън da, bərx stənd

Bərx тън da, buk stənd

Buk тънда saz stənd,

Saz тън stənd, aşyq bum,

Сыпды, тъпды,

Сýv, сýv.

U Nýşkeva saz kət şkəst, cývik fýri cu, hýkjat zí ky-
ta bu.

PIONERA

Əw lı zəyjá kolxozenə,
Əw dýxətətýn—zýbareñə,
Gəgil dýkyn, kəvrə tiñn,
Zý nav zəviye kənar dýkyn.

Çíklı dýne əw que dýkyn,
Hýnək қока dadwəşinýn,
Mina muria dýlezinýn,
Pera dýstren, dylilinýn.

Məmə sərkər kyrə gəzl:—
— Həla bənərən hun həvrazi,
Gəşka bə həvra pəşt rast kyrən,
Ruje wana bə kən, gyu le kyrən.

— Gəli bıra mə kyta kyr,
Kərəkə rınd mə éjan kyr,
Kara zəviye bo gışkanə,
Bona pala xəbatcijanə.

Həvra zıbarətiye əm təşkil kyn,
Həvra xəbate əm hıbz kyn,
Bona əve hun ħazırın,
— Tıme hərgav əm hazırın.

Çergə rez bu, çot bə çot,
Lınga hıltınpın jək, dy jək,
Téva şırınp əwan dısol,
Dıscun male jək, dy, jək.

DY BƏZƏNED SƏRHİŞK

Çarəke dıqəwmə, dy bəzəned sərhışk radıbən, sər
keranəki, əwana sər keranrra bər bə həv ten, keran zi
sər cəməkirra krıbun, bona mərəv zə bəre ave dərbazlı
bəre dən bən.

Hərdy, bəzən pıkarıbun həma çarəkeva sər we pıra
təngrra dərbaz buna, we gave lazımlı bu, wəki jək vəgər-
ria, bona ja dıne dərbaz bija, re bıda ja peşija xwə.

Le ty wərə bənəherə hərdy zi sər hışk bun, jəke
gyrrá já dıne nədəkkyr.

Jəke got ja peşberi xwə:—ty paşda hərrə, əz dərbaz

Фът, ja дъне çав да,—ты съма паšда наcl? le тънра
дъбеzi, wəki əz vəgərтът.

— Эз тъrrа дъбезът паšda vəgərrə, bəre əwyl əz
табумә sər қерan, ty kiji?

— Ty въбaxшинə, ty занj бъ қerra хəbər дъди, sər-
saq, həla sərda hersa tə zl te. Эy hərdy бъзъned һана
гəлəki hers bun, həvrra қətnə һүçəte, styrijed xwə danə
styrijed həv u həv ыръnanin, wi caxi məria тъre əvə,
бъзънək we бъкəvə nav ave u въхəпъզə.

Wana səred həv pərrystandъn, aqrije jəke re nəda ja
дън u hərdy бъ həvrra қəтъпə ave.

NƏHE KANUNE

I

Зъ nava mərъve ysjancija jəkl krə gazi, got,—bəjra-
qa sor lazъml mə ninə,

Əwi dabu pešia məxluq, kyme xwə dъhəzənd, dcu u
dъhəzla peş bəri сéve məriá—Эm dcua çəm bave xwə...

— Ina buna mə wi hejə...

— Rənge sor, əw rənge xuna məjə, həvalno.

— Xen зъ qəwəta çmaéte, kəs çmaéte áza nakə, hər
qəwəta çmaéte dъkarə çmaéte aza kə.

Wəxta məxlux зъ soqaqə hylşjan bərbə қənare сəm,
dora pъre diltъn, wəki əskər rja sər pъre grtъnə,—pašda
nəsəkənnin. Ty xof зъ əskər tynəbu: əwana lъngə xwə
sərmakri érde dъхъstъn, banz dъdan, bona gərm бъбын,
dadwəşanđъn, həvdy dəf dъdan...

Jəkl kъrə gazi u got,—əskər sərma dъkə...

— A'...

— Le gərək бъсəкъпън.

— Əskər bona əwe jəke jə, ky qanune xwəjikə.

— Rəhət bən lawukno... hazır.

Paşə dənge ofitser hat,—paşda həqyən. Cənd həvə paşda pıherin, rüş wana təzzi çmaéta təv həv buji bu. Cənd mərəv peşda cun, dəzmale xwə nava bineda həzandən, bərbə ofitsera cun, dcun u qırına wana bu.

Əm dcın, çəm patşahə xwə...

— Paşda vədərən, əze əmtır łykkəm, wəki agyrı wəkyn...

— Agyrkərən? ty nıkkari...

Mərva dənge xwə ysa bə həv dəgyastən, bona dənge wana łyggihizə ofitsera, həvdy dəf dədan y peşda dəhatən.

II

Əw mərəvə dəzmale xwə dəhəzandən u dcun, wana re gyastən, nava məxluxda xwə mna krən. Le ıx peşija—mera gışka, zıpa, zará dəzmale spl dəmyimyandən.

Jəki kal, bə dyl got,—əw cı agyrkərnə, bona cıjə? —əw nahələn pırera dərbaz bən, wəki ysənə, gərək əm sər buzera dərbaz bən.

U nışkeva təstək nava bineda bəla bu, bə qamcige nəditi rəpandən məxlux.

Nava ləzəki da, mərəv dəgot dənge gışka bə həvrəmər u cu. Le koma çmaéte nədəsəkən, peşda dcu.

Dəngək wa hat, got,—əw fışsəke valanə. Le vi ali wi ali, dənge əyntina mərəvə dhat, nava ıngə məxluxda cənd mərəv kətən u dılyṛtin...

Le çarəkə dənə bu təqinə tıvnda, içär dənge gyla dəha bıñnd dəhat, dəha nə wəkə həvdy. Mərəv dydydydy səse-səse sər həvda dəkətən, ıx ərde rudənşən, zıke xwə dəgərtən, topal-topal dəzian, hər cıja nıqqite xune mina nişanəke sər bərfe xyja dıkkər,

III

Əskər car hıqə mina zıncırıke dora avaje patşə
ğrtıbun u səkəni bun.

Le təqburə siari zi, xwə dabu bər pəncəre patşə.

Oflıser got,—gəli çndija, bəla bən.

Ze pırs dəkərən,—hun cıma mə nahelən?...

— Kyda.

— Çəm patşə.

Oflıser Iezəki səkəni, paşə kırə qırın.

— Axır əz wəra dbezəm,—əw tynə.

— Patşə tynə?

— Əre, dəhə wəra hatiјə gotən, ky tynə, hun zi dur
kəvən.

Jəki bə qərf got,—patşə qət tynə? Oflıser disa dəste
xwə hılbəri u səkəni, paşə şure xwə zə qave dərxyst u
got,—əz wəra dbezəm, zə vra durkəvən, bəla bən.

Çmaét təzl we həjatə bubu, bəlakrna wana cətən bu,
de şpara çmaét təme dəhat u dəhat.

Nışkeva dənge borije bexer hat...

Əskər tıьnge xwə həzandən u nişan gırtən, gıst lə
gia sar bun, wana bəre səngyje xwə məxluxda krıbun...

Dənge jəki qajim hat:

— Mərəv kyzno, hun cı dəkən...

Xıstik həzlan, mərəv kətən, érd xunedə ma.

IV

Nışkeva soqaqedə lə həv cun u hatən.

— Kyda? kyda?

— Odəda.

— Magazına cək dəst xıstənə...

— Stune telefonə qətandnə, barigad daninə.

— Gələkən?

— Гөлөк.

— Ax, dьbu wedere hеjf hlanina.

Мәръва кырә gazi,—kl dьxazә bona azaje şәr ke, bona çmaéte, bona émyr u dәrbazkrna mәrъva, bona xәbate, kl dьxazә bona paşwәxte bъmyrә, bъra be komәke bүde.

Мәръв zь nava çmaéte dәrkәtyн u cun çәm je ky xәbәrdьda, u nava soqaqeda tәşkil bu (hazъr bu, ce bu) ordikә mәrъve ky azaje hъzdьkъryн u bona neta xwa émrе xwә dьdan.

PËRS

Maksim Gorki ve mqala xwәda, dәrhәqa kizan қануне хәbәr dьdә?

ZӘVI

Өз zь Әanae vәgeria bum, nava gyndәki Ermәniar-
ra dәrbaz dbum.

Şев gәlәk baran hatъbu, ysa hatъbu, zь barane gә-
lәk diwar u noçk hylsiabun.

Tәzә svә safi bubu, gylpe du hedi-hedi zь kylәke
avaja dьkъšia u bәlaji sәr xania dbu.

Өз гьhiştibum mala gyndә tәwrә paşyn, wәxtа bu
erinä dәri, dәnge éorinä eelәke zь hyndyre tәwlә hat,
dәnge cәnd zara kәtә gyhe mъn. Peş bәri mъn gyndik
dәrkәt, muije wi spi, mәrrәk zi sәr mъle wi bu.

Emane dәqәke lь mъn nъherri, paše rja xwә dit u
bәr diwerra cu. Lézәki dьne şunda әm zь gynd dәrkәt-
bun. Mъn zi mina wi gav da, әz cum.

Әз кү peşbəri xwə nyıqıştan, zə horizon — нота
bərməz cjae rəx həv dəxyenin.

Mıze rəsi gran, col u gəli, əja u bəni gыrtıbun.

Cı çıná əw çqıze zə əzmam dəhatın xare, nişan də-
da, wəki durva çina baran te.

Əw məryve gyndi hedı dcu.

Ay carxhe wi qylra dəkət nav gorz, lıng le şıb bu-
bu, singe wi vəkri zi pera, zə mıze, pıqıtkı ave sərlıbb-
se wi əp dəbun.

Wəxta əz dərbaz dbum, mən jək-jək lı hərdy zəvije
keleka xwə dnıheri.

Xəte orta wana hər xrap bubun, u av orta wanada
gol, bubu.

Gənd həva ave ləp brıbbu.

Pele ave zile gənəmə dəlai қokva rakırıbu u ыырь-
bu tzi xəta krıbbu.

Xəte əukda hərri əp bubu, le golada ava sorə şely
zile xənəqi lı ruje ave dəlistən...

— Ax, ax,—bu axina kale u peşda cu.

Le zrara ysa məzyn zi tynəbu, xwəlije təjəx dabu,
zəvije ysa dəxyenin, wəki lap xrap nə bubun, zile wana
təjamiş bubun, sere xwə hılbırri bun.

Wəxta kale əwe dıne ky təst pe nəhatı dit, xəbərda,
got,—e'j, şıkr zə xwəde, zrara ysa nə biјə.

Mən dıb da bər kale, got, kale, zəvia tə zi we wəbə.

Be xəvərdan sere xwə həzand. Dyfıkkır bu; tıme dur
dnıheri. Bı əwi currəj əm zə gynd dərkətiň, paše bər-
bə, əja xar bun, wəxta əm weda cun, kale wə dəqəke sə-
kyni, xyəst durva lı zəvia xwə bıbıherre, cıka cı halı-
danę?

— Zəvia tə kızanę?

*) Horizon,—wəxta məryv dur dnıherre zə məri tıre, ərd u
əzmam gıhistnə həvdy, əw gıhiştandınya eóye məria
dəbıttı, zera dven horizon, urısi,—gorizon.

— Өwa zore.

Wedere, av dəkəşia, pele avə durva xyja dəkər. Hylbet qe əw av náva zəvia wira dəkəşə hər təşt top krije u brije.

Rəng lə kale cu, got, — mala tən xraw bijə.

— Nəbə zrar bijə?

Kale bə dəngəki xənəqı got, — əz nəzəpəm... dəvə kəcəve tən navinən... əz kal bumə...

Əm peşda cun. Nezik dvun. Cqa dcu, cətən bu, zore həria selave həbu, wəkl dəhatə zer, bəxwəra zil danın...

Bina kále ekja bu. Hyrmina wi bu. Əm həvəki zi peşda cun. Dəha heşnəji nəxəjen bu, təstək nəməbu. Hər mə selava ave u hərije dədit, selava weran krəbu, xraw krəbu.

Kale pəj cənd gavara səkəni, mərr zə sər təməle xwəani xare.

Bələngazi lə çəm zəvia xwə bu...

Əw ave nəwalada təp bubun, zorda tume we xraw krəbun, qəwin pel dabu, zəvi təməm raqış krəbu.

Əwe sməle epeçə blınd bubun, şkəstəbun; pel dabun sər həv, vərrda-weda u hərri grtbun. Hənək lap kətəbun naya hərije, hənəka zi ançax xyja dəkər...

Ruje xwəlije həmə shin dəkər...

Baran həmə dəhat, dəhat u errina nəqətke we dəkətən gole ave.

Mər zə dəste kale kət, cəv le bun təri, ci bə ci səre xwəda sər dəste xwə rəx gənəmə rəsəqə zare xwə, rūnəşt...

Mən həspe xwə azot u dərbaz bum.

Dəha tən dəl nəkər əz ty xəbərəkə şaje zerə bezəm.

Mən zə durva paşda nəheri, dit, kale fəqir, disa ysa

xwə dajə rex zəvia selavbri runıştıjə, səri lə sər dəstə,
barəne zi lə pörre wi spi dkýr.

BIRANIN DƏRHƏQA LENIN
VLADIMIR ILIC LƏ SƏRGUNE

(1898—1901)

1

Əm evare hatən gynde Şuşinskije, Lenin wi gyndidə dýma. Vladimir Ilic cubu necire.

Əm pəja bun. Əm býrbyn otaxe. Lə Səbbire, gyndije nəhlija Minusinskije təməz dəzin.

Bərre çurə-çurə cekkri daven sər ruje ərde, diware wana pakı spikrlnə u xəməylandinə.

Rastə, otaxa Vladimir Ilic aqası zi məzyn ni bu, le təməz bu.

Xwəjə avajı, cəvəkə ky mabu, baxşandə mən u dja mən. Xwəjə male u çinare wana țəzi avaje mə bun, lə mə dənüşherin u dəsp bə pırs-pırsjara kırın. Vladimir Ilic zə necire vəgəria male. Əw mətəl ma, wəxta dit otaxa wi ronajə. Xwəjə male got, wəki əw Oskar Aleksandrovicə (pale Peterburge srgunkıri), wəki hat sər xwəş bu u կ्यəbe xwə avit, Ilic bərbə dəri bandza.

Həma wi caxı əz zə avajı dərkətəm,

We şəve mə gələki xəbərda, Ilic pakı sər xwəda hatəbu, saqləm bubu.

Zə mərŷve srgunkıri hər dy palə Şuşinskijeda həbun —sosial-demokrate zə Lodze, jəki ky kym dədrut, nave wi Prominski bu, şəş zarre wi zi pera, je dənəne paləki zə karxana Leningrade Putilove bu, nave wi Engberg, bə zə fin bu. Hərdy həvale pak bun.

Prominski mərəvəki rəki sər xwə bu. Əwi həndək dəxwənd u həndək għiġi-dəgot zanġbu, le alijs sniċċeda gələki qəwin bu. Ży়na wi pəj i ādete kəvn dəscu, əwi bəz- na xwera wa qərf dərbaz dəkkyr, zə necire gələki həz dəkkyr.

Roze ójda, kypçe təzə xwədəkkyr, ruje wi bəz kən bu. Əwi kylame Polħa, je inglabiye dəgot,— „mər̥ve palə, qəwəta xwə nas bəkə,“ „jekk gylane“ u gələk kylamed-majin.

Zarra bəz wirra kylam dəgot, Vladimir Ilic zi təv wana dəbu u bəz wanra dəstra, Lenin Sibireda bəz dəl u əsq gələki dəstra.

Prominski bəz zymāne urbsi zi dəstra, disa kylame inglabe dəgot, Vladimir Ilic əw hini kylame Urbsi dəkkyr.

2

Vladimir Ilic nasi mərəvəki gyndi bubu, gələki ze həz dəkkyr, familiawi Zurabljov bu. Zurabljovə jəkli hileji si sali bu, bəre қatibti kyrbu, wəxta Vladimir Ilic dərhəqa wi xəbərdəda dəgot, wəki əw mərəvəki ingləbci bixi, şəkijati.

Zurabljov bəz dəl u əsq dərte tħaqabli dəwləmənda. Əw zə neħwəšja ruške zu myr.

Əwe dəne ky nasi Ilic bubu, mərəvəkl gyndii kəsib bu. Vladimir Ilic Ȋtme bəz wira dəscu necire; əw gyndiki dyle xwəji sax bu, zera dəgot, Sosipatiċ; əwi Vladimir Ilicra rənd dərbaz dəkkyr, čarna qylbng, stryije gaķuvija rəwaji wi dəkkyr.

Vladimir Ilic bəz dəsti Sosipatiċ u Zurabljov l' hale gynde Sibire dənħheri, nasi waq u émyrdərbazkxruwa wa-na dəbu. Əw, čarake tħonn qsekk, dərhəqa gyndiki dəwləmənd, wəki wi mərve gyndi mala wida (dəwləmənnda) dərbaz kyrbu, xylam zə wl mər̥ve dəwləmənd cərməki

dewer dəbəzə, gyndije dəwlemənd dəybənizə u dəkүze.

Ləma zi Ilic dərhəqə mərъve xwəjə həbuna hur u eksploatasija wana xəbərdəda, wəki wana badı həwa kəda xəbatcija dəxar. Ja rast zi ysa bu, batrake Sibire bo-na xwəjə male mina mərъve srgunkıri dəxəbətin, əwənə hər roze éjda bina xwə dəstəndən.

Ilic bə çurəki dəne zi hale gynd dərpyrsi. Rozed İeda çəm wi konsultasiya atvakatije həbu, çymaşte gələki zəhəz dəkər, əwi paləki mədənəxana zerr xlas krıbu. Dərhəqə ve jəke gyndi gışk pe həşjan. Gyndi dəhatın u dərhəq dərd u kyle xwə jək-jək zə Ilicra dəgotən. Vladimir Ilic zə gyllijed wana pakı sərwəxt dəbu, paše əw şirət dəkərən. Rozəke gyndik bist versti re hatəbu, zə Ilic dərpyrsi, gəlo cawa həjfa xwə zə zəva hylinə, cymki wana dəwət kərijə, gazi wi nəkərənə.

”Le wəki naha ty həri çəm zəve xwə, we qədre təbəgərə“. »Əre we naha bəgərə“.

Vladimir Ilic qası səhətəke wəde xwə ynda kır, həta gyndi şirət kır, bona əw u zəve xwə lə həv ben, zə həv nəxəjdən. Gələk çara mərъv zə dəve wana fəm nədəkər, cıka cı dəxazən bezən, le Ilic dəxwəst wəki wana isbatije nəvisi baniana u gələk gyllijed majin.

3

Zarry hatən. Həwəsəda dəma mərъvəki latışı sər-xwəş. Cardəh zare wi həbunə, le zə wan zarra hər jək məbu. Minka şəş salı bu, rənge wi spicolki, qəməti bu.

Əwi hedika xəbərdəda, cónvə zəlalə lebun. Əw hər-ro dəhat çəm mə. Həla əm zə çije xwə ranəbubun, mə dədit va jə, lawuke cıeçk dərdəda hat, kyməki məzənilseri, kaftanəki cuki le, şərfeda pecəjı bə dyl u əşq dəgot, — ”Əz hatəm“.

Əwi zanъbu, wəki dja myn gələklı ze həz dəkъr, zanъbu, wəki Vladimir we pera bılızə u hənəka bəkə, dja wi pəjlı dəhat u dəkъrə gazi; „Minka tə manat nəditiş“.

— Myn dit, manat sər təxtə bu, myn həani kyrə qytja cuk“.

Wəxtə əm zə wedəre cun, Minka zə kərba nəxwəş kət. Naha əw zi tynə, myrijə, le bave wi pəvisibu, rəça dəkъr, bona wi ali Jenisije xwəlije bədən wan „əz dəxazym ve kaltija xwəva ter bəzim“.

4

Əm paiza dərəng dəcun necira kewrişka. Rənge kewrişka dəha qərqaş dəbu. Kewrişk zə ade pıkárəbun bərəvijana çinə majn, mina pez dora mə dədanə cırtıka. Wəxt həbu, mə lotkək təzli kewrişke kyşti dəkъr u dani male.

Vladimir Ilic wəxtə Moskvaeda dəma, həla sale paşın zi çarna dəsu necire, le nə mina bəre. Çarəke cun necira ruvija. Əva plana necire hana planəkə rənd bu bona Ilic, əwi dəgot; „bədək fəkərijə“. Necirvana şəxyle xwə ysa cekrəbun, wəklı ruvi bər bə Ilic hatıbu, le əwi təvəngə xwə wi caxi rast kərəbu, wəxtə ruvi həvəki səkənibu, lə wi pıheribu u kətəbu nav dare meşə, „təcümə agyr nekəre“ „zani cıqası rənd bu“.

Paize dərəng, əm bə pele cəmra bərzer dəcun. Wi caxi həla bərf nəkətəbu, le ruje ave buz dəqsırt. Wəxtə mə ava cəm dəpəherri hər kəvərək u məsik mə bən buzera dədit, həwəsa mərija bə wanra dəhat. Le zəvəstane, wəxtə çybə də hyndyre gərmo metredə sər dəbə (dəçəvə həv), cəm həta bəni dəqərəmən, av sər buzera dəcə, əw bə xwə zi paşə dəbə buz, wi caxi mərəv dəkarə dy kilometra sər buzera hərrə. Vladimir Ilic zə ve jəke gələki həz dəkъr.

Vladimir Illic evara broşjure filisofije dəxwənd — zy. Hegel, Kant, zy materialiste Fransia, le wəxta dəwəstia, zy Lermontov, Puşkin u Nekrasov dəxwənd.

Wəxta Vladimir Illic bərə əwy hatə Peterburge, tən dərhəqa Illic bəhistəbu, le nasiya tən pera tynə bu. Stefan Ivanovic Radcenko mərna dəygot,—wəki Vladimir Illic kytəbe sərbəst dəxunə, romana qət naxunə.

Əz mətəl mam, paşa wəxta əz nasi Illic əum, tə dərhəqa we jəke qət xəbərnədə, hər tən 18 Sibire bə hist, əz pe həslam, wəki əw gyl—gotən gışk həkjat buna. Vladimir Illic nəky ty be xəndəbu, le əw; həla pəvisara Turgenev, Tolstoj, pəvisara Cernișevski „Çto delat-t?“ xwəndəbu əwi pəvisara klasika gələki dəxwənd u zy wana həz dəkər.

Paşa wəxta hikymat kətə dəste bolşevika, əwi rıys danı peşija nəşra hikymate bona pəvisara klasicika disa bədən pəşşərkərəne, qimətə wan kytəba arzan bə.

Alboma Illicda, xən zy şıklə mərьve wi, u wan mərьva, jeky wəxta patşə hatəbun sərgun kırıne, bələngazi kışandəbun, həbun şıklə Zola, Hertsen u cənd şıklə Cernișevski.

Léde dy çara tə kəqəz zy poste dəstənd.

Mə gələk namə dənəvisin. Namə u kytəb zy Urısete dəhatən. Anna Ilcnane gələk gyl gotən, dərhəqa hər təşii dənəvisi.

Mə namə zy çije dur dəstənd, zy Turuxanskij, wana dərhəqa hər təşti dənəvisin, dərhəqa xəbəre Urısete təzə, dərhəqa plane xwə aqrije, we cə vəkkən, dərhəqa kytəba, pele filisofije təzə u gələk gyllidə majin, wana dərhəqa listka şaxmate zi dənəvisin. Pe nama dəlistən. Vladimir Illic şaxmat pəj həv rez dəkər, bona cıka aqrija we cawa bja. Wəxtəke Illic ysa pəjl listəna şaxmata dəsu, bər xəwa dəkərə gazi „əgər əw həspe vərda binə, əze tope weda vəvvəm.“

Həm Vladimir Illic, həm zi Aleksandır Illic zarytija xwəda bə dyl u əşq şaxmat dəlistən. Bave Vladimir Illic

zı şaxmat dýlist. Vladimir Ilc dýgot,— „bäre bave myn zı myn dýbýr, paše myn u býre xwə, mə rekə rýnd dit u mə zı bave xwə dýbýr.

Wəxta Vladimir Ilc hata Urısete, əwi kəm şaxmat dýlist „şaxmat mina əvine məria dýbə u nahelə məryv býxəbətə, cımkı Vladimir Ilc şıxyle xwə nivi nədəhəst, əw gələki pəjî şıxyl dýsu, le wəxta rəhətbune, çarna disa şaxmat dýlist.

Vladimir Ilc həla çahaltıja xwəda dýnüşheri cı ky zrər dýgħiandə wi, zu tərka we jəke dýda; Lenin dýgot, — „waxta əz gimnazist bum, myn gələki cımuş dýlist, əz gələki dýwəstiam, pəj listikera xəwa myn dýhat, lis-tıke nədəhəst əz razem, ləma zi myn, tərk da“.

Çarəkə dýne Vladimir Ilc dýgot, „əz wəxtəke pəj hinbuna zýmane Latini cum“, əz şas mam, — „latini?— le myn pýheri, wəki nahelə əz xəbata xwə býqədinim, disa myn tərk kyr“. Van roze paşyŋ myn təqalək xwənd, we təqaleda dərhəqa zýmán, çure xəbərdana Vladimir Ilc həbu, çure cymle Vladimir Ilc mina cymle aratore Rımenə, bý ve jəke zi əz pe həsijam, wəki Vladimir Ilc cımta lı pývisara pývisarclıje latina dýnüşheri?...

ZƏVJA XÜƏNDƏNXANIYE

1

Məmə şagyrte xüəndənxanje bu. 10-12 salı bu. •
1928 s. buvu pioner.

Sve bəbhara zu dəst cəve xwə dýşust, təştja xwə dýxar, bý həvale xwəra dcu zəvja xwəndənxanı.

Hər sal zı zəvja fonda xwəndənxanıje, səjdae wan, neziki niv hektar xweli dýda xwəndkara, pera çurə-çurə toxyme pýnçare, həbe nan, bəkla dýdae, bona cervandıne.

Şagyrta bý sre dcun təqatı zəvja xwəndənxanıje dývun, le Məmə qə xwə nədhevşand bora xəvate.

Pionera xəvata xwə nav xwəda párə vəkrəbun, je zəvl bostan av dýdan, je nav bostan pýnçara zedə dýs-

nin, həyəka zi kəvər xəşyr cəgill dəkrəb, əwənə bə kollektivi dəxəvətin.

Həwasa Məmə dəha pırr bu, wa gələki zi dəxəvəti.
Əw cənd roz bu, wana xavata xwə xlaz krəbun.

Niv hektar kərəbun se dərəça, çık je həbe nanrra,
dərəçək bona bostan bu, ja dəne bona çure gəhiye, peşdəbər
rəna kultura gəhiye.

Pionera, xwəndkara, xəvata xwə xlaz krəbun, şə dəbun,
hivja qara zəvja xwə bun, hivja bostan bun, cıka
kənge currə-currə pıncarr we bata, bona xwəndkare xwənd
dənxaniye nişanlı gyndja dana, wəki mərifəta wana həjə, əwana
dkarən käre bədən de y bave xwə, bədən kolxoza gynde
xwə, wəki şagyrte xwəndənxaniye dəxəvətən, wəki xwəndə
na wana u xəvat həvra gredajnə.

2

Havin bu, məha Tirmə.

Rozə gərm bun, palə təna krəsa dəxəvətin, şrrina
xwidane mina dlope barane zənija wana dbəzin ərde,
dəxəvətin, gəhiye dədrütən.

Wan rosa kəsəki be xəvat tynəbu, bin dəhəzja, xo
zana kolxozeda palə rez buvun, şıngıra keləndijə wana
bun.

Allki cəqə-cəqa maşına gəhiye, dəcə dhat gəhja ləs
dəkər, həm zi dədrut, ja dən tərməx dəkər, pala zi də
kərgən həgul, dəkəşandən.

Qız ő buka xwə dəmyimylandən, fravınə xəvatçıja
dərən.

Naha lazıbm bu, wəki gəhiye xwəndənxaniye zi bədrut
tana, cımkı dəha qıfar, kət u gəhiye dəne gəhiştəbu.

Le gəpəmt, çəhe kylati heşin dəkər, hərtəm xışəxyşa
pələke kartola, plvaza, lobja u bəkla bu.

Təmam bəyənd buvun.

Le qəwata şagyrta nədgəhişte, wəki gəhiye bədrutana,
ke we bədruta. Məmə sədre şewəra xwəndkare xwəndən-

xaniye bu, gazi xwəndkara u pionera kyr, gışk topi sər həv bun. Wana gərəke hər pırsək rast əkçərəna, cawa bkyń, wəki gəhiye xwə bədən cniń, səva gəhja hısk nəvə, nəwaşə.

Məmə çvat vəkər, got, - gəli həvala, hun gışk bəre əwyı tərbə, be qalməqalm rrunen. Gışk rumışlı.

Məmə got - hun zanın, isal mə cqa zəmət zəvja xwəndənxanijera dit, əm cqası sər xəvətin, — dəha əz na-vezəm mə cə xəvat kyr.

Nahə gəhiye mə gəhlştijə, kəs tynə bəcənə, əm nka-tyń, keləndijə bkyşinyp, hər əm dkarın trməxə bkyń, yssa nini?

— Bəle, rastə, dəng də xyəndkara.

— Gərək nıha əm ysa bkyń, wəki xəvata mə bə-harda kyr bə səd sələfi əm kare ze bəvinyn, xəvata mə nəcə badılhəwa, əm karıbın fonda xwəndənxanija xwə bol bkyń.

— Birə wəjə, bəhəre wəxtə səjdae mə dəgot, — gərək əm yssa bkyń, wəki təmərja pəre xwəndənxanije əm ka-tıbın bədəhini şəsbt — həvsbt manat pərə, қatıbın avaj-ki pak cekın bona zarry hərryp paki bəkipn, dənerryp glije səjdae mə məra cqa rakı, əw қara mə dəxazə. Gərək əm bə sərkarja yzəka komunista, komsomola u səjdae xwə bəxəvət. Le birə wəjə, wəxtə xəvate səjdae mə zi bə məra dəxəvəti.

— Yssanə zi, nəhija mə zi we koməke bədə mə, se-krna əvaje xwəndənxanije we be seri, zə nav çvate Qaso kyrə gazi.

— Əmrərike Ətar got: — Əmr həjə əz xəvərdəm?

— Bezə.

— Əz wa dəvəzəm, gərək əm fədhəteda (protokole-da) bənəvisən, iro zi, çvata yzəka komsomola u kolxoza gynde mə we təv be krne, əm bənəvisən, wəki rrəça mə həjə, gərək hun ali mə bkyń, bona əm zrare nəkəvən,

wəxteda xwəra bəcənən, əm xwəndkar zi trməx bən, kytakən.

— Yssanə, yssanə, gəşk həvra dəng da.

Məmə got,—əz zi sər wi glimə, Gəşka sər glije
Əmərike dəste xwə bıñnd kırın.

Paše əw gili zənənə vəqıtka fədhate dərxystən, şandən
yzəka kommunistarā.

Svetre yzəka komçahıla, kommunist, kolxoze bə
maşına, keləndija һatın nav zəvije, emane 20 dəqa cı-
nin, trməx krın, krın həgul, $1\frac{1}{2}$ ərəbə gəhja ze drun.

3

Paiz bu.

Rrozə kən bun.

Bostane xwəndəñxanıda çurəçurə pynçar gəhişt bu,
cə? bxazi tynə bu.

Pivaz, kartol, gzer, kələm, lobi, bakla, sylq u pynçare
dýne.

Hərci rakıyne bu, bə sərkarja Məmə rrakırn, le kə-
ləm, sylq gərəke dərəng rrakrna.

Qara bostan dýne pýrre dan kooperative, je dýne zi
pari sər həvkırn, qara kəda lawuka bol bu, bol zi pərə zə
kooperative stəndən, kırın təv fonda xwəndəñxanije. Gyndja
zi dəgotınp, əfərəm şagyrte xwəndəñxanija məra, wana
isal cıqa kar zənənə bostan haldan, lazıtmə əm zi yssa hər-
sal bostana bcnınp.

GAPAEV

Əw hoçık, cije təzə hati le səkənbibun, təzli əskəre soğ
bu. Hınpək rakətəbun, je dýne şpla, əw təzli we dəre bu-
bun bona bavən sər dızmən. He taribu, le hoçık lap
tari bu.

Nızanım zənənə kədəre pərcə mum dəst xystən, dan
sər tərəka caje, dora təxə top bun, kart dan sər təxə

le n̄herin u ſıkkıg d̄kkyıbı, c̄ka çara éwlıbı cawa bavezıbı s̄er.

Capaev s̄er kyrsije orte runyštıbu, dəste xwə zi da-bu s̄er t̄exte, dəstəki wida qələm, je d̄neda zi haçeta gylovər kşandna çqıze bu. Sərkare taqbure, məzyn u cuk u əskəre sorva, gylovər dora t̄exta grtbun, hn̄eka xwə dabun s̄er éanişka, je xwə quz krıbbu b̄b gyhdari d̄n̄herin, c̄ka Capaev qələme cawa d̄və-tinə, gava d̄gyu-hezə cawa mina l̄nge ləgləge haçət d̄və-tinə. Feodor u Papov keləka wi l̄ rəx h̄əv runyštıbun, hn̄eka d̄n̄visin.

Capaev dgot,—əgər əm d̄bzıbı p̄şkeva dəst nəxıbı, we şunda ty t̄ıst navə; lazıtmə əw çarəkeva b̄qədə. Əgər əm b̄b çarəkeva zu bavezıbı s̄er, wi caxı wəxta d̄bzıbı-zı namınə, ky bəre xwə b̄gyhezə... naha nə lazıtmə, gışk z̄b vra hərəb, dy s̄ıhə şunda; sarwəxt bun? Səva həla ronajı nıñə, gışk t eda hərəb; s̄ərwəxt bun?...

Xəbərdana xwə xlazkrıbı. Le wəxta nane h̄ykymate dəst xıst, bona cae av dā əolandıne, cənd cvi şəkr dəst xıst,—b̄b həvalti krıb əf, gışk zi şabun.

Həckeda bu qalməqaləkə ysa, əw tərьve be xəm ky raza bun, hn̄ısiar bun, wana p̄şanıbı c̄v qəwmijə; hn̄ek həla bəre z̄b cujim hatne u qalməqale hn̄ısiar bu-bun. Gışka fəraqe xwə hlanın hatıbı; penç dəqa şunda t̄exte xarıne anın danın orte, gışk dora t̄extə top bun, hn̄ek bər s̄ere t̄extəka runyštıbı, hn̄ek s̄er qəlefizka, hn̄eka zi həma l̄ érde runyštıbı.

Ronaja mume ysa hn̄ırdıbı bu, wəki dəwsa xwəjana s̄ije u sfəta ançax nqıtk d̄xwenin.

Əwi çiye mətəl majıda, Feodor xwə haləki xrawda həsav d̄bdıbı. Əwi zi tre, kəsək wi navıñə, Feodor z̄b həcke dərkət, d̄xast b̄cija cole, le p̄şkeva həcka xwə-

da dənge қylama bəhist, vəgəria u cu çəm təxtə. Capaev
bə xwə dəstra, dənge wi ziz bu, drıçəfl, məria xwəş nə-
dəhat, le paše xwəş hat, қylame bədble wi dəgot.

Le əw қylame bədble wi nibun, təməri cár-penç
həb bun. Əw қylam həvəle wi zi zaňbun.

Əw cije le bəmta, həzdi cawa bla, cqası zi şərda
zəmət bəkəşanda, bəxənvətija, disa we kylama xwə bəgota —

Ты, моряк, красив собой
Тебе от роду 20 лет
Полюби меня душою—
Что ты скажешь мне в ответ?

Həta aqrije wa dəgot, le vala u ləp be fkır bu. Le
Capaev bəre zə we қylame həz dəkkyr.

Əw қylam neziki əmre wi bu.

По морям, по волнам,
Нынче здесь, а завтра там.
Эх, по морям, морям, морям,
Нынче здесь, а завтра там.

Wəxta əwi қylam dəgot, kome zi qalym pera dstra,
ysa dərdyķət, kefa məria pera dəhat, paše dərhəqa „sten-
ka“ da dəstran, dərhəqa Curkiñ—Atamani u aqrije „си-
дит за решеткой в темнице сырой вскромленный
на воле орел молодой“. Hətta nive şəve stran u saz
xəstən. Paše hərjək lə çiki qıncıli razan.

Həla he təmam tari bu, ky həspe xwə zin krın zə
Talovkaje cun. Sərme gışk dəgəvaşt sər həvdy, çarna
bılə bıla wana bu. Wəxta bəre əwyl şrapnel təqja u
erusi, Capaev bərbə Feodor vəgəria.

— Dəst pe bu...

Aboz neziki wana səkənli bu. Gyndiye ərəbəci bə
kom-kom sər xwəlija gynde şəwətəndi runıştəbun, zə caj-
nikə ca gərm vala dəktyrən u təşte dxarən. Capaev zə həs-

pe xwə pəja bu, ravu sər diwar, bъ durbine we dəre dur pъheri, cije şrapnel le təqla bu.

Kъıckov u Capaev cun flaga—pərre təqbure (dərəcəkə təqbure) dъha qьhiştъn təqbura peşən. Alije raste, bostanı Avçinikov xуja kъr.

Kazaka hъştъn, wəki dъzmyň qasi verstəke nezik bъbə, top agyr krъn, le həvəki dərəng zъ cije agyrkrne pulemjot agyrkrъn.. Feodor dəst-dəst xwə ynda kъr. Təqbur bъ dъrezaja (çerga) əskərvə vələzjan, paše rabun, həvəki rəvjan, disa xwə vələzandъn. Şərkrla zu-zu naya bərfeda tébi қolan u sere xwə teda vəşartъn...

Əskərəki sorı çahыl aliye cəpera dъhat, bin le cъklajı pъrsi;

— Pulemjot kedərenə? pulemjot kedərenə?

Feodor pъrsi: pulemjote cъ?

— Pulemjot lazъmi mənə; qazax sər myle cəre dəven sər mə.

Feodor durva dit ky kome rəş ten... xofe pe gъrt:

Fedorov qaňm krə gazi, rəpandə həspe, u cap avit bər bъ aboze rəvja, bona zъ qəziaje xlas bə, got,—eze aboze bъşidъm.

Əskəre sor, jək-jək, dydy dydy, kom bъ kom dcunə gynd, əwana dъha dərbazi pəsti wana bubun, je ky pulemjot davitъn.

Feodor, Kъıckov, bona zъ bъn we şərmia xwə dəre, bъ hələki xlav su. Əw disa su çəm təqbure. Əwi həla nzâńlybu, cъka we dəre cъ dəqəwmə, le dbyhist, wəki dənge gyla kem dъbu, le əaha lap kər bu.

Reva zъ məria dpyrsi, cъka stab kedərejə? Kъıckov dit, wəki gəki naxazъn çava wi bъdъn, ləz bun, stantsibb təmamia xуeva dъhəzia.

Əw cu çəm mala kulak Kárgyv, wəki gələki dəwlətli bu, we dəre gъşk top bubun.

Klyckov ky cu hyndyr, tərgyv dəyot kəne gışka hat.
Car roza mān Slomixinskijedā. Frunze zə Samare
fərəz gazi Capaev u Klyckov dəkə.

Wəxta həma zə we dəre cun, həm Slomixinskaja,
həm zi əw şərre wan roza qəwmibun, zə bire cun. Le
təstəki dəne naha həbu, əw şəxyləki məzyn bu, wəki bo-
na əwe dərəcə dcun Samare.

Həla əwana əw zrara məzyn nədanin bər cəve xwə,
wəki təqabli wana həjə fronta Kolcak; le həla pəzənbun,
wəki bəne Ufaedə aqrije əm alt bun. Le be wi qış-
ki zə fərəh dəhat fəm krəe, wəki bona təstəki təwəkəli
gazi wana nədəkər, pera xəbər nədəda. Cawa dəxyeni,
şəxyləki məzyn we bəqəwmia.

Gələk gyndara, avajara dərbaz bun; gışka Capaev
nas dəkər.

Lə қarvansərəke səkənin, wəxta xəbərdane Capaev
Feodorra pəşkeva got,—ty qət zanı? əz kimə, cəve wi
brəqin.

Əz zə qiza sərkare nəhiya Kazané bumə u zə tsig-
an... Rəstə, glije mən nəje ky tərgyv zu ze ina bəkə, le
gərək bezym, glije mən rastə... tsigan dja mən bərəv xwə
kşand, dja mən ze nə biran dərkət, paşə əwi dja mən
həşt u dur kət; də we kyda bcija? qızka fəqir we cawa
bəkra, əvi ali cu, wi ali cu, aqrije bu dja zary. Dja mən
dəha bi bu, „kaňke mən“—sərkare nəhiye, wi caximırıbu.

Dja mənə be bəxt dcə çém dja xwə, həma wəxta
zə zare aza dəbə, dəst-dəst wəfat dəbə. Paşə tərgyve we
dəre fəkər dəkən, mən cawá bəkən. Fəkər dəkən, aqrije
wa qrar dəkən, wəki gazi dərgəvənə xwə kən, bəre wi
zi bazarda həbijə. U mən dəsperən bəre wi.

Əz cəq dcum məzyn dbum, mina zare dəne. Zare
bəre wi təmam əkomək bun, zarytla mən nae bira mən.

Wəxtə əz bum dəh salı, əz krıtm nav məria, tınp əmre-xwə nav wan məriada dərbaz kyr...

Bəre əwyl tınp xınzır əeraqdbın, le gərək əz bevezym, əw borçə dədan sər tınp, tınp pak dıqədand.

Paşə bum şagrte dyrgər... zı dyrgərtie dərkətym, bum şagrte dıkəncia, əz dajin—stəndyne hin bum, hələ əz mina tyçara dzije zi hin bum, le disa tışt ze dərnəkət... bı dyle tınp nibu. Axır tyçar bona xapandıne dəzin, cımkı əgər əwana nəxarınyo, pıkarıń ṭop kın.

Əz ky naşa tıqablı tyçaramə, əw bona we jəkejə, wəki əz gışka nas dıkkıtm, dı we dərəçeda əze sosialistəki pak buma, cımkı tınp bı çerbandına xwə tyçar nas-kırgın, le əz be şası sər we fkremə, wəki lazıtmə tərəvətışte wana gışklı zı dəste wana bıggıre, də həmə wi caxi tınp tuji sər dajin—stəndyne (Arışverişe) kır u fıkır kır əz naşa cı bıkkıtm? Əz wi caxı dıha hıvdə salı bum. Əz gələki fkırim, paşə tınp qrar kır əz hərəmt nəhiya Volgae, bazara bımmıtm, bıbbıhızıtm, bızzanıbıtm cıka-tərəvət cawa dərbaz dıkkıln, əz bum əskəre we dəre, zı wi caxı həttə naşa əz bınp silhədamə. Bəri əskəria tınp, əz zəwçim. Zary zı tınpıra bun. Əz cum kılfəta xwə u zara bıvvınlıtm.

Disa əz cum təvle, ruje nəxyəşijeda, əz peşda dıkkətym, tınp dyle xwəda dıgot, əz tənemə, bıra əva ja paşın bə...

Georgevski əz bı car çına rəwa krıtm, əz bum un-ter ofişser, bum fəsfebel zı, le ty gylə lı tınp nəkət, ras-tə, əz təme brindar buma, le sax mamə, tınp xıendı-nvisar nəzərəbu.

Allikivazi cəvnəbarije dyle tınp dışəwtand, cımkı hə-vale dora tınp gışka dıxwənd, dnıvısin, le tınp nəzərəbu... bira tınpə çarəke proporscık xıav tınpıra got, əw lı tınp xwəş nəhat. Le həmə ruje we dəreda bu, wəki əz xwədən-nvisare hin bum.

Awa inglab pera għiżi, əz şandym nav taqbura Saratove...

Mynn xwə b' xwə zebux xwera d'bgot, xolor tē bbbə, car hylqie tē qse aqbi ten gotu ne, tətgvu zebux xebərdana xwə f'm d'kċon, le əz zi għiski f'm naqib. Əz xwə b' xwə f'lkrim, myn got, wərə b'kəvum nav frqe.

Mynn zebux tətgvuk biex paxi, b'gotna wi b'kəvum nav frqa Kadeta. Le əz zebux we frqe zi dur kətäm u bum Eser. Myen p'heri ky, rast zi we d're lawuk şu xyl d'kċon.. əz na v Eserada mam, d'ċum ċvate wana, myen daklade anar-xista dbibhist. Myen xwə b' xwə d'bgot, — aj, wəki əz b'għixx wana.

Kes zebux kəsi v-nakbex, hər kəs freqet, ja 'xwə dkar tə b'kə... wi caxi Kerenski zebux Serba kome əsker təşkil-d'kċi. Əz kräm qymandare əwe kome.

Le myen əw kom peva rakur myeqabli Kerenski, ləma zi əz zebux qalyxha dərkist, u əz şandym Pugacevsk, kräm qymandare taqbure. Le əw wəxtəki cawa bu; sovnarkome Pugacovsk həbu, sədre we ċaħveli ysa mərifetdar bu...

Əz l'wi xwəs hati, əw zi b' dyle myen bu, wəx-ta myen gyhdaria glije wi d'kċi, myen tħire əz dħha aqbi d'bgħix. Əwi əz hin kräm u peşda bräm. We şunda, myen gli-gotu b' curaki dħne f'm d'kċi. Myen tħerka anar-xizme da u əz kətäm nava bolşevika. Myen zebux xwəndu għe-leiki hix d'kċi, kteb dəst anim dħxwend.

A'x, xażi myen karbija, əz dħha peşda b'ċuma, wi caxi səriki baqqə we l'ser myen bija, le naħa əz cimx,—tətgvuk tarjeda, mam.

„Capaev v'l-ġie“. Myen d'bgot „v'l-ġie“, d'bgotu „hərə d'era han“. Dħha laz-żam nibu, tħiġi dħne zi b' gotana, „cimki myen zapu għiġi għarr-ġadaw“.

Capaev edi kər bu. Dňha dəst bъ xəbərdane nəkrъn.

Feodor u Capaev cun Samaraje çəm Frunze. Frunze həvəki wanara xəbərda, paše ələmi wana kъr съka we съ qылхе въкъn u got,— gərek həma naħa hərъn Uralsk u lъ we dəre hivia émъr bъsəkъnъn“. Feodor u Capaev xatré xwə xwəstъn, dərkətъn. Dy sъhəta şunda zъ Samarae dərkətъn. Bəri cujina Capaev, émъr zъ Frunze xwəst, wəki sər re hərə gyndə xwə, Vjazovkaje, Frunze dəjnəkъr.

Dy sъhəta şunda, Feodor u Capaev Samarae hъştъn u bəre xwə dan Vjazovkaj.

Lъ Vjazovkaje hýrməta wana gələki grtъn, sədredewra gynd, dəst-dəst çvat kъr, bona xatré təzəhatilje éziz...

Əw mala çmaéte gyndda, wəki sər nave Capaev bu, teda krъn teatr, rastə, pak nədýlistъn, le listъkcia gəlek dəxəbətin, bona rъnd býlizъn, Capaev zъ wanara pak beze.

We şəve we dəre man, sъve rabun, bəre xwə dan Uralske.

KOC

Awa, bъ bъharera çergə-çergə,

Zъ col y araná, bərbъ zozana

Çarvane dəva u érəba cun.—

Əgər Týrk, əgər Erməni zъ gərme dýrəvъn,

Dənge zəngla, gəlida znginə,

Hirina həspa, tپina néla,

Çarvan jək-jək ayitnə pəj.həv,

Dəva peşən dkışinə, dökə hъrin;

Hъnek bъ xwəra kylaye koma dъn,

Je çer, je s̄ırsum, şıv u cit,
Hınpək zi b̄ı gyl kylilke xəmylanı,
Dıhezən, dərbaz dvıñ quntare ejara.
Le dəva peşen, hedi-hedi dcə,
Bozi u zəngly sing u styda,
Le buka dəlal sər pıştı xwə dəbə,
Bəra u xəmlı xwə dıhəzinə;
Çarna hersbuji կaw dısekynə,
Çarna kəfe zı dəve xwəji har buji drezə,
Çarna leve xwə drez, dadıxə zere,
Əw կaw dəbə b̄ı dare xwəji dəlal.
Re grtınə, cujinə, hatınə,
Hırına həspanə, gəme xwə dgəzyn;
Qızılk lı sər zina runıştnə,
Talisme wana, zı təle həvərtməş,
Singe wanva qajım gredaji,
Pe zer u zıve rohılate
Qədife qərqas mina əwra,
Sər surte bukara dcınp u ten:
Əjda ejanə; mərv u həjwan,
Dstren, b̄ı dıl u əşq bərbi ejə dcınp.
Bir dıkən hale zvıstanę
Gəlijara dcınp, kylilka qəfşdıkən
Koc nav կocara zu dərbaz dıbınp,
Zı téva roze silbh dırıyqınp,
Le zı bina şınkaje təzə binxwəş
Vədibınp, dıkənıp ruje je ky dcınp ejə.
Zıpla şvanə bələngaz zi zary lı pıştı,
Bı lınge pexas dcə, drırevə.
Əw b̄ı hale xwə bələngaz,
Koməke dıdə mere xwə,
Barə-barə mi u bərxanə

Əorina əelək u goňkanə.
Le əvərike gameş, cırtıka dədə,
Peşda dəcə, gazi dəkə hədi.
Kucke suru wəstija j' drəvən,
Zıman dərxəsti dəkənə həlkin
Nəşkeva dənge tülə te,
Kızan zı қoce məjə dəşəwtinə.
Səre қarvan gəhiştə əja,
Cu u gəhiştə əwre təlpin;
Nav kylilke rəng-rəngi, awazın;
Kon pəj həvra lexəstün,
Hölk, kon bəhəsavın,
Mina govənde, dora қania,
Mina helina təjra, təzəcekəri
Əwana xwə da kəvlije zənara.

ÇOMƏRDE BÝRA

1

Rastə, həspe pak gyndda həbun, le çényije Galoe
Çrpents başqə bu, qét çényije ysa tynə bun, nave wi
Çomərd bu.

Bəznə býlənd bu, singe wi qası arşinəke bər bu,
lənge wi qajım bun, kyni gylover bù, tərəv həzməkar
bu, bəzn u bala wi bənəheria. Çomərd mina sevəkə sor
bu. Wəxta Çomərd soqaqarra dərbaz dəbə, gyndja dəve
xwə vədəkərgən u lə Çomərd dənəherin. Zini lə pəşte
soqaqerra dəməşia, tərəv dəgot lənge wi érd ədagyrə.
Çomərd zı graniye nədətərsia, əwi 10—12 put dəkərəv
həlania u peşia həspa zı bəcja. Wəxta қaravanije Çomərd
peşia gışka dəsu.

Galo b̄b d̄este xwə? Çomərd xwəjī kr̄bu u hin d̄y-
k̄r, Galo ḡlək? roz b̄b Çomərrra dərbaz, kr̄bu, əşqa-
wi b̄b Çomərde wi hət̄bu. Braje Galo tynə bun, Çomərd-
bubu b̄bre Galo u zerra şıxyl d̄yk̄r.

Galo u Çomərd, hayine, zıvıstane, şəv u roz b̄b-
həvra d̄yxəbətin mal zary xwəjī d̄yk̄yın, həmə bona əwe-
jekə zi; Galo zı həspe xwəra d̄ygot „Çomərde b̄yra“.

Galo hətta albf nəda Çomərd, av nəda, əwi loqə-
nan nədək̄r dəve xwə, rəhət nədəbu u xəw nədəkət cəva.

Nava həjşt salada Galo həla roke Çomərde xwə nə-
davu dəste məriki, amına xwə b̄b ķəsəki nədani

2

Nıvrroz bu, Galo Çomərrd kışandəbu həjate u tə-
mız d̄yk̄r, timar d̄yk̄r u pe şə d̄ibu. Wəxta Galo d̄y-
rəpandə Çomərrd, goşte wi d̄yhəzia, kefa Galo perra d̄y-
hat, d̄ygyrt cəve wi radymusa u şə d̄ibu.

Wəxta Galo ysa d̄yk̄r, kefa Çomərrd zi perra d̄yhat,
Çomərrd rabu sər pia, dəve xwə kyrə myle Galo, xwəst
şabun bılynd kə.

Galo lş Çomərrd hers bu, got,—he'j, be mərifət, cı-
dəki?..

Galo ky ysa hers bu, Çomərrd səkəni, dəjn nəkərlə-
cəve Galo nıherri u səre xwə b̄r u anı, mərtyv d̄ygot
Çomərrd poşman bu. Galo zi disa poşman bu, wəkicəmta-
lş Çomərde xwə hers bu, əwi disa cəve Çomərrd ramu-
sa u cu zerra kətə (onçə) binə. Wəxta Galo albf da həs-
pe, paşə əw b̄b xwə zi cu male, ləwaşək hlani, həvək lo-
bi kyrə nav, qət kyr u xar u dərkətə dərva. Galo cu çəm-
həspe xwə, xışina Çomərrd bu kət d̄yxar, got,—çan,
çan, b̄bre Çomərrd, b̄xwə, əz b̄b qyrba, paşə cu soqaqə.

Хьшина ava cəm bu, kələka soqaqerra dəkəşla, cənd mərəvəne kal neziki cəm, pışta xwə dabun diwer runıştibun. Təva roze wana gərm krıbu, ləma zi kefa wana hətəbu, zə xwəra xəbər dədan.

Əwana roze xwə cuji danin bira xwə, dəkənian. Zə wan kala həvəki weda, peşia dəkane cənd çahyle gynd topi sər həv bubun, dərhəqa əkne gynd, zəvia u hasıle xəbərdədan. I oq dəste Galoda, cu cəm wana runışt, wi caxl mərəvəki kın, dəste xwə dabu kələka xwə, peşda dəhat, kınçə wi mina kınçə başçarvanıja bu, қawi kybar bu. Hatına wi nişan dədə, wəki əw mərəvəki təwəkəli nini. Əw Kostand aqa bu, gyndda arş veriş dəkər, bə xwə zi nava gyndda dəwlətiie peşən dəhat həsavırıne.

Wəxtə gyndi dəhatən bər aqerra dərbaz dəbun, zərra təmənə dəkərən, aqa səre xwə bə wanrra xar dəkər u dərbaz dəbu.

Çarna əwi gazi gyndja dəkər, perrə xəbər dəda u dəsu. Hər nəjsə Kostand aqa hat neziki dəkane bu, əkma çahyla ci bə ci bunə kəvr u səkənnin, Galo zi zə tərsə, loqe xwə kyrə paşa xwə u rabu plə.

Aqa hat bər dəkane u got, səban xera wə.

Lawuke çahı bə həvrə çav dər,—sər cəvə mə u bave mərra hati, aqa çan.

Aqə təme lə səfəte Galo dnıherri, Galo zə aqə saw dəkəşand, əw sor bu u xyidane sər surıtarra avit, rəng le cu u sar bu, ma. Aqa papirozək zə çəba xwə dərxyst u kyrə dəve xwə, dəkancı dəst-dəst pickə zə çeva xwə dərxyst, vəxyst u da bər papiroza aqə, aqə papiroz ķəşand, duje we həçam dəkər.

Aqə cəv kyrə Galo u bəre xwə weda kyr, Galo dəzikava loqe nan zə paşa xwə dərxyst, da gyndiki kələka xwə u da pəj aqə.

Galo dabu pəj aqə, perra dərçysfi.

Həvəkl weda cun, aqa səkən i zə Galorra got,---
kyrro ty cıma həsave mə kytə naki? we hətta kənge bə-
kışinə, ty şərm naki?

Galo şərm kər, səre xwə bərzer kər u cərxe xwə
pərrəti nəherri.

Aqə disa lə cəve Gəlo nəherri u got, — gərək həva-
kizi namusa məria həbə, namus zə hər təştiz i bəhatırə,
dəha rakə mərəv vəmərə, le dəjndar, roze çarəkə nəcə-
bər dəre wi, zerra pərse xraw nə bezə, be rumət nəkə,
dəki əz ve şəve pristav bıçım, male tə zə dəste tə bəg-
rım u bədəm frotane.

Əv cı sosratije çalıım, tə pərə hlaninə, xərc krije,
le naha naxyəzi bədi.

Aqa çarəkə dəne zi hers bu u got, — əz terramə, ty
nəbəhizi?...

Galo wa çavda, — le əz nədəm, əz cawa bəkəm aqə
çan təşte əz bir najınm, əz şəv u roz dərhəqə dəjine tə-
da dəfəkərgəm...

— Le əgər ty fıkre dəki, le kāne?, aqa wəxtə, həla
tə kapəkək nədəjə mən.

— Bə baxşınə aqə, əz cawa bəkəm, par şəxyle mən
tərs bu. Ty zani nan nəhat, sərme naş vər, baran zi nə-
hat, toxyme mə bəhare zi nəhat. Cəve mən u kylfətə
mən lə həspe bu, əz u həspe zi bə həvrə xəbətin, an-
çaz mə pərə kyrtolə nan dəst xəst. Mən komək zarry
xuəji dəkər, edi məne cawa sələf bəda...

Aqə papirozək zə çeva xwə dərxəst, hers bu u got,
— le zarre mə hur tynənə.

Aqa çan, əz zi zaçım, wəki əz gynəkətəm, le cərə
mən tynə. Rəça mən həjə, ty wəxte bədi mən, əze bə-

жəбытъм, hedi-hedi дəjine тə zi бəдъм u сəлəfe тə zi perra.

— Мып janzdəh мəha сəвыр кыр, edi сь ze dərkət, na бъра əз zanъм, hətta ojnək nəje səre тə, ty pəra nadı.

Galo dəste xwə býlynd кыр u got,—əze бəдъм, aqa çan, əze бəдъм.

Aqa got,—Galo gyhdari бýкə əz сь dbezъм.—Əz zanъм əgər zu, Jane dərəng te tıştəki бýfroşı bədi, bona ty karъbi dəjlne xwə bədi, dýha rýndə, ty əwi tışti nahá бýfroşı, bədi u pesira xwə ze xlaz бýki.

— Aqa çan, axъr ci myn həjə, wəki əz бýfroşъм, həbuna myn we bər cöye təjə, avajiki myni dy cövi həjə u baqəki myn, wəki nəjî mina baqanə. Əgər əz wan-a zi бýfroşъм, le aqria myn u zarre myn we cawa bə.

— Axъr gyne keletal, kyrre myn, le wəxta tə dəjin dəkkyr съма tə nyzanъbu te wi dəjini bədi, xwəje dəjina, xy pəra nabaxşinə tə.

— Əz nəvem pəra býbaxşinə myn, aqa çan, le got-na myn əwə, wəki həvəki gyne tə bý myn bə, mynrra pak dərbaz бýki...

Pej gotna Galora hersa aqe hat, cənd xəbəre pis got u dur kət.

4

Evare Galo kətə nav çlje xwə u raza, əwi xəwn dit. Nışkeva dənge deri hat. Galo hışiar bu, tarijeda dəste xwə lş arxalъхе xwə gərrand, arxalъх dit, lş xwə кыр u pexas bərbə deri cu.

Wəxta Galo neziki dəri bu, pırsı, got,—əw kljə?

Jəki got,—əzъм, dəri vəkə, Galo dənge xylame Kons-tand aqa naskır, dyle wi təzi bu, Galo dəri vəkъr u got, —xerbə Mato, ve şəve сь qəwmijə.

Mato got,—şykyr xerə, aqə. tınnra got, hərrə Galorra bezə, əze slyve hərrəm başar, bıra həspe tər kə, bona əz le siar bım u zu hərrəm.

Galo got,—həma ve şeve.

— Le, həma işəv, dənge dike slyverra.

Galo sətə xwə həzand u got,—əv nəbu.

— Cawa nəbu, aqa dıbbezə tə xəbər daje, cawa nəbu, ty bı hənəka Kostand aqarra xəbər dədi, cijə?...

Galo sarbu u səkyni, gərək əwi Çomərrde xwə amənət nəda, əw bı xwə perra bəcija. Le wan roza zi əjd gynndə həbu, Galo pıkarıbu zı gynd dərkəta, ləma zi şyxyle Galo xıav bu.

Le Galo pıkarıbu xəbəra Kostand aqa nəqədanda.

Mato got,—ha, cı dıki?, də bezə.

Galo cu hyndyr u got,—həla həvəki bısəkynə əze hatəm, Galo cu hyndyr, wəki zınpa xyərra xəbərdə. Gərək əz bezəm, Galo aqası zi gyrra zınpa xwə nədəkər, le əve çare Galo kətəbu dərəçəkə təng, ləma zi cu çəmzynne, cıka zınpa wi cı dıbbezə.

Wəxta Galo hatə hyndyrr, Sose pışkeva lı conge xwə xıst, qət pızalıbu cı hatılə seri. Galo ky glije zerra got, təmam kır, əw wa çav da,—əz cawa bıkkım mərky, cı dəste tınp te, ty disa çarəke bıvinə.

Galo fıkıri, dərkət, Mato got, hı, tə cawa kır, Galo got,—əze cawa bıkkım.

— Gawa cı bıkkım, də çavəke bıdə tınp, jan əre, jan na.

— Ty pak dıvezı, le pençşəme əjdá məjə, əz pıkarım həspe xwə bıdəm.

Cawa, wəki ysənə ty həspe nadi, əre...

Galo həvəki fıkıri u got,—də slyve wərə bıvə əz cawa bıkkım.

Roza zédike Kostand aqa z̄b baçar vədþgerria, əw hat, rəsti gəliki hat; gyndija wəxtəke dəegotən, wi gəlidə mərþve qacax hənə, ləmazi Kostand aqa dətərsia wəxtə gəlirra dərbaz dəbu, rıçaf kətəbu nav dyle wi, əwi həj xyrçxka zerra sər tərkyije rast dəkər, çarnā zi qırməxwə dəzvəvərrand.

Hər nəjsə, Kostand z̄b gəli dərkət.

Wəxtə aqa zore kət şə bu. Əwi Çomərrd xyidaneda rəş krəbu.

Kostand aqa dəxast zu bəcja gynd, bona bəkylfətə xwərra zédik dərbaz bəkra.

Aqa lənge xwə də zəngiyijeda rast kər u gəm həzənd, Comərrd da bər qamcia u azot. Çomərrde bələngaz bineçkjəji bu, le gələki nərrəvia, cımkı wəstia, lənge wi edi perra nədycun. Aqə disa pe qamcija dəzələqandə Çomərrd, Çomərrd poeka xwə bılynd dəkər u dəmyimli.

Wəxtə Kostand aqə ysa fəsal nədəda həspe, gələkti azot, həspe fəqir wəstia u səkənni.

Çomərrd ky səkəni, hersa aqə hat, aqa har bu, xwejə həspərrə da xəvəra u da bər qamciya. Cıqa dəsu həspe gave xwə kem dəkərən, hedi-hedi peşda dəsu.

Edi evar bu. Hətta gynd, ançax dy verst məbun. Həsp həvəki dəne zi cu u kip səkəni, cıqa dəsu hersa aqə pırr dəbu, həsp dəda bər qamciya, le be fəjdə bu, həsp nədycu. Aqa pışkeva rəja bu u həsp da bər qamciya, əwi nə cəv dəryisi, nə dəv, əyme dərrəpande. Qamcık lə cəve Çomərrd kət, həsər z̄b cəve Çomərrd hatın xare; paşə aqa lə hespe slər bu u azot.

Çomərrd pışkeva qyloz bu u da nav կyrre bani bərzer cu. Mərþv dəgot həspe fəm dəkər, wəki gərək zu-zu hərrə, bo z̄b dərbe aqə xlas be.

Durva ےyre gynd y mala Kostand aqa xyja kyr. Aqa bər məzəllarra dərbaz bu, sawe pe gыrt. Aqе tъme lь Çomərrd dыхьst u dazot, le Çomərrd съqa qəwəta wi ha-
bu zor dъda xwə u dъrrəvia.

Ve çare edi qəwət lь Çomərrd hatə bъrrine, sər se-
ri cu, érde kət, səre wi lь kəvra kət, vələzia, cέve xwə
vəkъr, səre xwə býr u ani, xun zъ dev kъisia, bər bu gol.

Le Kostand aqa sərwəxt bu, wəxta həsp kət, əwi
xwə aliye dъneda avit, xylaz bu.

Əw lь rəx həspe səkyni u pъzanъbu cawá bъkra.
Əwi disa qamciјe xwə hlani lь həspe xyst, tъrsand, le kъg
u nəkъr həsp ranəbu. Hersa aqе hat, aqе le pъherri be-
fəjdəjə, edi həsp ranəbu, hedlka xygça xwə zъ pъsta
həspe vəkъr, xwəje Çomərrdrra da xəbəra u bəre xwə da-
gynd y cu.

6

Rozə zédike nava gynnda şahi bu.

Gъşka kef dъkъr, dъgərrian. We roze hər kylfəte
Galo məlul bu u dərrde xwəda dъbъlandыn. Evare kylfəte
Galo gъşkə kerr bun. Сыра davun bər xwə, duje ےyre
hedi-hedi hыldыкъшиа.

Kylfəte Galo şiv xarъbun, əw қаха çinare wana hъ-
nə mast teda. zerra şandъbun, mast teda xarъbun u da-
nibun wedere.

Sosa zъna Galo sər rásъk runyştybu, bъstane xwə
krъbu dəve zarra xwə, Gapo ےcъk dымet, le hərdy zar-
re dъne, heke wana destda, xwərra pe şa dъbun.

Galo lь male nibu. Həma wəxta Çomərrd zъ male
dərkətъbu, we şunda, Galo nə dъkъr, nə dъxar, nə zi xə-
bər dъda. Fəqiri sъve şəvəde radъbu, dъsu baxcə, bona
bъxəbъtə, le xəbat peşda nədъsu, съmki şəv u roz dər-

həqə Çomərrda dəfəkəri. Galo baxcəda ruđpıšt, dəste xwə dəda bər əania xwə u dəfəkəri, gəlo nəha Çomərrd cə dəke?, gəlo bərrciјe, terə... we kənge be u qılıjə dəne... dəvə naha hatəbə mal, le lə hivia tıñə?

Galo bərbə mal dəsu, le ruje Çomərrd nədədit, Çomərrd tıñəbu.

Rozə zədike, kylfətə Galo țəzi dora səfra mal bubun, həma wi wəxti Galo loqək cekər u rabu sər banə male lə. rja bazar dənşherri, cıka Çomərrd nəhat. Dənge Mato dərva hat, gazi Galo kər u got,—Galo, Galo.

Galo pırsi,—ha, Mato çan, cijə?, Çomərrd hat.

— Aqa dəbezə Çomərrdi nəxwəsə, we bər məzəla kətiјə, ranavə. Hərrə tıqatije lə həspa xwə bəkə, əwi kə qılıjə xwə kytə kyt, durkət cu.

Coke Galo rıçşfin, Galo xwə yndakər, paşa pepəlin-ke dərra pəja bu.

Galo bərbə məzəla dəsu, wəxta bər mala aqerra dər-baz dəbu dənge aqə dəhət, kylama „şkjəsti“, dəgot.

Wəxta Galo weda bəzia cu, durva çəndəke Çomərrd dit, dyle wi xrov bu, got,—ax, gəlo əw Çomərrdə ýsa, kətiјə lıngə xwə dərez krınpə, gəlo səre xwə dajə, sər kəvər.

Galo həla nəgħbiştəbu Çomərrd, kyrə qızın u got,—Çomərrd çan, Çomərrd çan.

Həspe dəst-dəst dənge xwəjī naskər, əwi cəve xwə niyğerti vəkər, səre xwə həzənd, lıngə xwə həvəki bırgi ani; kyr kyr ravə, le qəwəta wi tıñəbu...

Disə səre xwə bırgi ani, le nəherri befəjdəjə, səre xwə dani...

Bu əntliha həspe u cəve xwə gırt. Galo xwə avlıt sər səre həspe u həməz kyr.

Hyrmına Galo bu, dəsəria, hesre cəve wi mina cı-

же баране дъхатын, дыл у хынаве wi дъхатын харе у дъгот, —ах Ծомәrrd ҹан, тә сыма рьшта мын шкенанд?

Зъ гынд дәнгә мәрьеve араq хыри дъхат, дәнгә Kos-
tand aqa zi nav дәнгә wana дъхат.

Galo сәре және həvraz кър u 'got:—Wəj xwəde, ty
diwana мәрье xrab ьыки.

Wi caxi dəv u leve Ծомәrrd zi дъсу u дъхатын,
həspe zi gəlo mina Galo пығырri дъкырын, jan „xatre xwə“
зъ Galo дъхаст.

ВЪНАР

Съ гоziпe xwəşyn, gərm y təvyn,
Şəle буze, bərfe təv dəhəlyn,
Хүлә-хyla ava bələkija
Pel дъдын бер въ сәм u kanija.

Kolxozyan pez dewer dərdxyn,
Дъвъп dəlava av дъдын,
Нəjwan дърəвъп, banz дъдын,
Dlizъп, həv bin dkъп, şa дъвъп.

Zary дъсып sejrane,
Ciáje heşin, cole zozane,
Həvra mərcыя: дъкып qale,
Karja, съка ki zu дъбə male.

Въхарә, xwəş ьыхарә,
Kəs naminə be қарә,
Мәрьев дыşк xəbatкарын,
Дъхəбытын дылбарын.

DUAZO

(Zb əmyle kumança bəre)

Zb peuktijeda, gavak hənəki wa sər həşo xwədə ha-
təm, təm bə dyl u çəgər dəxast bəbbəm duazo—şvan.

Bred təm zuda dərkət bun eja u banja wana dha-
ali de y bave təm dəkçəryən. Bave təm əwanıa hini qej,
də—qanune şvantije dəkçər.

Cıky təm dəxast, əw zi qəwəmlı, roztıra dəne təm
bə bre xwə məzənba dha bərk dəcerand. Dja mə zi mə-
ra hat u əm nasi wan rynçara dəkçər, jeko dhatnə xar-
ıyne. Zb həftəki şunda, cısaх ky mə rynçared cole dha-
zə həv dəbbərt, əw ədi wan saxa məra nədhatacole.

Hər roz, səbə səbə dja təm nane ləwaş u xwe bəla-
dəkçər sər mə, wəki pe wana bəkarvən rynçare cole bə-
xyn.

Hərətəm dja təm pəsne təm dəda səvə zena təm u
dgot, cısaх ky məzən bəbbəm, əze bəbbəm şvane ryspor.
Bave təm də səra xwə əz dam naskırne bə wan çur-
rynpçāra, jeko zjane dədən pez, hinkçər, wəki pez cawə-
xuəji bəkkəm zə gyra.

Bəre əwən təm rynçar bərəv dəkçər təne bo nəfsa-
çəne xwə u mə pe nan dəxar, lə aqyrıje dja təm hat-
dəşte u hinkçər cəwa əm rynçare bo male bərəvəkən, bə-
dən həşkərne səvə zəvəstane, mə bəxara dəwsanan, Jane zi-
bə xagıpava.

Mə bə fəqiri dərbaz dəkçər, ķıncə mə pak tələbun:
səre pajizeda dəst pe dəbu cətənja mə, rut u tézi mədə-
kçər cıkaçək bər—barane u baje sar. Le cətənja sala-
əwən həm əm hinkçər, təjax bun, həm jole sun—jolə-
dəsun bhalke xwəva..

Əm hivja bərfa peşən mabun gışk wa be səbər, wə-

ki ьdi nəcujana dəsta. A bvi təhəri dərbaz bu şvantja mə sala əwlyən.

Çi nəvne mə zə kaje bun, jeky mə radxystən sər ərde: wa bə bərajeva bə qəsileva. Dəwsa bəlgia, mə disa dadani ka ü ghia u mə xwə wanava dypəsa. Əm zarong təv həv radəzan bə sylə. Nav məda təme dbu dəw u doz, cəmkı hərjəkli dixast əw sərma nəkə u ləmə zi dhä-tə dökət orte. Le bo tən, səva pəuktia tən təme çiye orte dədanə tən.

Sala əwlyən, əm bə çarəkeva şə bun, cmki sərgine mə həbun, dja tən bə şabuna təndur dadəda, le əm lə sər gərm dəbun.

Pej kələndəna xalynə u nan rətəne, əwe bə palase məva təndur dgərt, wəki sar nəvə u şəva zi gərmi te həvə. Bəri evare əm bərəv dbun dora təndure, dja tən xarən həzər dəkər zə pəncara məjə bərəvkəriva, sərda zi orba dəbdəje, Jane zi gənəm dəkəre.

Mərəme bave tən əw bu, wəki gyhdrezəke dəst binə. Rastə, əwi zə çiye təngasi gyhdrez həldəda zə dəwləmənta bo dy—se səhəta, le bo we jəke əm dəjndär bun, çəm dəwləmənd dəwsa gyhdreze malda dəxəbətjana.

Bə mərəme stəndəna gyhdrezəva; bave tən dəst pe kər salə dy manet pərə para bexə.

“Se car manete dəneva zi gyhdrez we bəvə”, bave tən bə əşq dəkənja.

Drave bərəvkəri gə zi zə ziv u səvər bun. Hərevəra əwi dərdəxyst u bə dja tənva həsav dəkərən, şəş dbun u disa dəst pe dəkərən dəzmartən. U zəf çara zi şəved zəvəstane gava əm bər xəwa radəbun, mə əw dədityn, ky cawa wana dəzmart y həsav dəkər u jəko-jəko rez dəkərən, se kapeka, pənç kapeka u dəkərən manat, disa vədəşərtən nav dərdana zəstəda.

Bave тып xylamti dəkər bal jəki hyrymlı, nəv Əjan.
Aşə wi həbun, zəf zi həjwanət...

Bhare, pəj қyta kyrna şəxyl éməla, danə тып car manat pərə u şəqelək cawa ky rəwa (peşkəş). Bave тып bə wiva dəxəbəti həm havine, həm zi zəvəstane. Paşa u paše, bə xəbata cətənba u bəsəbra xwəjə zorva pərə bərəvkəri gyhdərezək stənd. Əm, zaronge hurxk do-ra we bərəv bun u bə qırın quzinijeva mə gyhdreza xwəbər mərəke.

PTRS

1. Kyrmanç lə kizan nəhijə Ermənistane dəminən.
 2. Cə tışt zə émyre kəvn, hətən — eujina bəre hətjə gyhas-tıne.
-

DY MƏZKÜRBİN

Çəmilə,

Kıncə həvərtməş u xəsə Itə

Xwə də həzini.

Mərъve məlui u tézi sekərgən

Kıncə təji həvərtməş u xas...

Qized nə həz kəri, bə xəw runıştı

Ro u şəva,

Şəv u roza —

Drutъ'n,

Drutъ'n,

Dyrutъ'n,

Drutъ'n,

Bə tlilə xwəjî mumani...

Çəmilə,

Şırka kəvyre qimət styje təda
Çəwahıred tə
Jəko—jəko:
Əw cəve sewja hatınə xar
Notyla həsra
Jəko—jək...
Tə xəmlandjə biləked xwə be xəbat
Bv bəzynə zernə zər.
Xışır əmarətə tə zerin,
Əw xwidana կejə?
Çəmilə.
Ida natəwə pıştá təjə tərr,
Nagyvesinə nava tə kəmbəra almasti—
Notyla biləke dajka,
Əwləd cəl kığıri.
Ty hysən çəmala baçare məji—
Dəbezən.
Çəmilə
Bhara baçare məji —
Dəbezən.
Təne lajqi syltane bədəwinra—
Ke got.
Bhare təne bv zera dķyrən,—
Ke got.
Çəmilə,
Təlkeda ty grıtnə xwəje tə
Bv zera zə tə krinə hızkırna tə...
Dərva
Dənjalıka azajə,
We jəke zanı....
Gəlo, roke tə tırınça roje ditjə.
Pele émŷre təzə bhistjə...
Çəmilə

Tələkeda ty grtynə, xalje tə...
Çahle baçare mə
Sond dxyn
Kъ pərja-pərjanı,
Zъ çynate rəviji
Çahle baçare mə bexəbat
Dor kockə səre tə dgərən
Noňla səje necirvan
Boj nəfsa çane tə dgərən.
Ty
Ramusane bvdə syltani kal
Dəwse zer y ziv ze bıstin.
Ty,
Bər syltane kal bıkənə
Dəwse xışyr u ımarət hlinə...
U paše bəqypçy həv
Gawa gyl gəwyr dəbə
Zъ be pəncə şəms..
Çahle baçare mə zəjf—
Noňla səje necire,
Bıra bin bıkkın
Çəmili,
Toz y xybara bər dəre tə.
Çahle baçare mə zəjf
Bıra bin bıkkın
Iro
Sve
U paše—
Əwe hərən
Kıcə hanə təng, bər male dy qatani
Lъ ky qizke xurytъk
Bъ qiməte arzan
Fıkkı u əvîne parvədəkkyń...

Nə ty xwə zi,
Bъ hуkmı zera çem syltını—
Qizkék hеjе,
Qizkék hеjе,
Kъ dыlda kyl hеjе
Cévada şems, ro...
Zъ Gahlre hеja Aleksandrја,
Sér we re
Kevra dьşkenə
Boj rja maşine
Tév le dьxə
Xudan
Lъ sér énije zъrьk-zъrьk
Dhatə xare.
Kевыr dşkenand y dkənja
Tев pale kевыr şkenandi.
Singe we duzə
Cawa ky duzьstana Irane,
U dy cәme ryhbәri.
Jeprat u Tigris —
Dьksъn.
U pela dьdъn lъ wъr.
Өw qiza rojejе,
Tynəbun өw giһıştandъnə
Dъvojalъká tәzә de anl
Dьkәla dyle weda,
Sere re,
Hәr-ro,
Bъ əvina mәrve ylmi
Өm hәv dъnherъn be şermi...
Ro dьcә ava,
Dәnge qamciјe sәdi naјe.

Xəbata roze kyta dəbbə.
U əm,
Əz u əw—
Həvra dəbezən wə
—Wərə,
Ronaja cəve təp.
Əm hərnə çəm təp,
Nan bə ave şılkyn,
Şive bəxyn.
U paše
Azaji, həv həz bəkyn,
Zəlal—
Notla roje,
Zə duri hərema
Həv həz bəkyn
Bə əvinə mərve ylmi.

GYR

— Gaki mə həbu. Nave wi Siran bu. Zəvəstanəke
əva gaa ynda bu. Byre təp əz şandım rəj ge. Əz zi
lawkəki çahyl 16—17 salı bum. Əz cum, dora gyndcənd
çara fışlim; le təp ga nədit.
Come mə həbun. Əw zə gynd awqası zi durnibun. Mən
got, dəvək ga cubə wedəre, sər we nete əz cum bərb
goma.

• Əz cum. Mən gome peşən pəheri, je dylne pəheri,
dyryst zi ga cubu goma paşın. Mən ga zə gome dərxyst.
Gava təp ga zə gome dərdəxyst təri-taristane dəha re-
da-peda qırt bu. Qırgıf kətə (xof) nav dyle təp. Mən
təqmin kyr, ky bə ronaji əz pəkarım bəqhişim male. Əz
dəfəkçılım hərəm, hane na...

Мъне съ бъкъра...

Carnykalе тън, xali-xalistan bu. № dəng həbu, nə həs. Dəst tъndā zı şıvkək u ķerək həbu.

Мъне съ бъкъра. Ga тън avitə peşja xwə. Əz hъnəki peşda ləqlam, həma we dəqe pъşkeva, əw zı wəxtawə ьşkja evare, dəngək hatə тън. Çle xwəda səkəpnim, тън gyhda sər wi dəngi..

Мън pera-pera fəm kъr, ky əw dənge gyranə u.u...u...

Bъ we qırınjera dəng dъha zéf dъbun, qalym dъbun.

Мън alije raste pъheri. Zъ durba xwja kъr pərranik. Céve wanana minani çot çot əsra bun, u bər bъ tъn dъləzandъn... Мъне ьди съ бъkra?

Мън dъha zan bu, ky əw pərranijə, ky pərrani zı bərb тън te...

Мън ga zъvъrand. Bəre wi bərb gome kъr. Мън əw dazot, тън bъ zorəke əw dazot. Əz dъrəvjam, çə cawa dъrəvjam...

Wi wəxti тън para nheri u съ dit, əw bu, gyra xwə bъ mъra dъgihandъn.

Мън ga hъst- təne bəzjam. Əz gъhiştym gome, kətym hyndyr u hыlkşjam sər ariķe; rəx səre stune, çəm ķeranəki.

Gava ky тън ha təzə ciye xwə dъgyrt, həla he bъ pakı runənqıştbum, həw bñerəm bu orına` gaje тън.

Əz éçeb maji mäm, ky gyra əwqa re cəwa qədand, съ zu gъhiştyn ge.

Xale Andreas dgöt,-- Pah, qə съ dъgizə lənge gyra, zъ səre ciye gava təştəki dъvinyn, əwana pera-pera dъgħiżne.

— Əre, тън zı həma əw jək dъgot:— Avoe Şurəgə-le dъgot. Мън pъşkeva orına gae xwə bъhist, bъ orinera xъgħ-e-xъra wi zı тън səh kъr. Emanəke şunda xъgħ-e-xъra

wi hatə bərine u içar dəst bəz zurə-zura gyra bu. Wana həm goşte ge dəxarən, həm zi bəhəvra dəkərən dəw u doz ..

— Wəj, Siran çan, xəbəre hana püşkeva zi dəve mən dərkətən...

Le cə wəxte Siran bu. Əz həle xwəda dəgərjam. Əz dəyikrim, mən dəgot, we geda vəkəvən həjani səve. We ter vəxun, rəj xəgəne zi we ledən hərən. Hane zi mən dəgot, dəvək qə zi mən nəvində...

Tu nəvezl pərrani təzənə, gyr gələkən. Əz pençl bezəm, ty sədi. Wana ga dərbəkeva daqırtandən: püşkeva hatən təzi gome bun. Céve wanana nava tariedə dəcəru-sin, minani çotə şəmdəna bun. Céve xwə carnıkkale gome dəgərandən, dəve wanə vəkəri bu.

— Ditsə...

Gomedə ədi ci tynəbu təziji sər həv bəbən. Zə zela mən dənerin.

Əz zi bəbum gərkək, topi sər həvbəbum. Zore bum. Zə əran gərti. Xudana sar, sər mənra dərbaz dəbu. Wanə mən nəheri u dərkətən dərya.

Mən bina xwə stənd, qydum bər coke mənda hə-tən. Həma we dəme zi mən bəhist, ky éjni təngə sər səre mənra vədəkolən, wana xwəlia gome dəkəla, dəda paş. Lənge wanana bərə bərə neziki cie mən dəbun. Lənge wana lə əran rəqə-ruti dəkət, əran vədýrütən.

Disa qydume mən şkəstən, xudan bu, ky dəda sər mən. Mən ləzənd; mən çle xwə gyheri, əz dərbəzi sər əranəki dəne bum, çida zi qıncılim həv..

Xwəlia sər əran danə aliki, lə wedere ty təst nədi-tən, əz wedəre nin bum.

Hatən zer. Dina xwə danə mən u disa zəvərin.

Hыкъшjan sər gome u disa zə təngə çle mən xwəli vədan.

Мын чиे хвә disa gyheri. Въ wi тәһери, wana зъ feza sәre тън дѣкәла, мын зъ чиे хвә дѣгү hast, hәta kykerane' paşen hat.

— Эзе ыди kyda въ cuma?

Disa hatын zere, чүрәки har, мын пъherin u қәfә dәve wanda въ lәz zi vәgәrlan. Dѣkolan, ча сәwа dѣkolan...

Kera bal тъңә tuz bu. Мын қer зъ چева хвә dәrхyst. Dәve we vәkър u гыртә dәste хвә.

Fеза мын zi vәdьkolan ha vәdьkolan, әw гыhiштәnә keran. Gyrәki lәpe хвә avitә bәrb мын, әwi qыrşqal paşda vәdьkşand. Мын lәpe wi пъşkeva гырт u pe қera хвә әw bъrindar kъr.

Әwi lъnge хвә şunda қъşанд. Bu әwtina wi u paşda bәzja. Gyra gava әw wi һalida ditыn, lъ hәv қәtyn, avityn sәr. Мын bъhist bu, ky gava gyrәk te bъrindar-къне; gyre majin davezyn sәr, wi dъxуyn.

Әz we hivje bum, wәki gyre bavezyn sәr gyre bъrindar, we wi citi-citi bъkыn u зъ we şunda we зъ тън dur қөвн. Қer zi dәst тънда bu, әzi hazъrbum.

Gyhdarja мын lъ wana bu. Wәxteki şeve dәrbaz bu-бу, hәma sәr wan тътала dәngeki zъrav hata гыhişt gyhe мын, тәръв, дыгот әz xәwъndama.

— Avo, hej...

— Gazi тън дѣкъп...

— Dъvәk gazi мын дѣкъп.. Dъvәk bre тън үә. Dъvә çinare мә bъn. Зъ gome, мын zi dәng da. Мын дѣкър hәwar u gazi.

Въра ej, hej... Vъramә, vъra, gyг тън dъxyn... Hәwar ej, hej...

Wana disa dәng дыда, dәnge тън павъhen, мын zi дѣкърә qирә-qir, әz qә kәrr nә dbum, мын gazi дѣкър.

Hәma wi saxi тъвнag agyr къгъп. Зъ we şunda bu:

тəv u bəza gyra. Hoça mərəvə bu. Mən dənge bre xwə dəhə tənd dəbhist, tən dənge gyndja zi zə həv başqə dəkər.

— Avo, hej...

— Əz saq u səlamətəm, gomeda mə, gome...

Kətən hyndyr. Kəfa wana ci bu, alikida zi éçev maj-bun. Hər jəki gazi tən dəkər. Əz zə zorda hatəm xare.

Kətəm həmeza bre xwə u heza bu kurə-kura tən.

Əm dərkətən dərva. Həstue ge dora gome bun.

Həla səvə safi nəbubu.

Zə durva həla dənge zurə-zurə gyra dəhatə.

— Andreatse mal xye male dəgot:— Gyr zə egsər zəf dətərsə.

Ali mə gyr zəf bitər dəbən. Gəlikl məjil məzən hə-jə. Əm zə wıra dəbezən gəlie gyra. Əw gəli éjni lcie gy-ranə.

Rozəkə pajze əz zə cje bərb male dəhətəm. Kyre tən zi bə tənra bu. Əwi nəh-dəh sali bu.

Əm bərb wi gəlji dəhatən, rja mə lə wi dəkət. Gava-ky əm neziki geli bun, dənge kəlbəki kətə gyhe tən. Mən zi got, qe şıvana pəz anjə vəndəra u kəlbe wan zi lə bər pez dəwtə. Mən dəng dae.

— Şvano, oro şvano...

Dənge kəlb hətə bərline u həma də we dəqe pərranikə gyra lə mə dərkət. Dəve wanə vəkəri bun. Zəman daşqı u dələzəndən peş, bərb mə dəhatən. Cəve tən rəşə-nəhańı, qydume tən şkəst.

Ty nəvezə jeko də éwtla, bə xwə-xwə gyr bijə, əwa-na zə kəlba hini éwtə-éwte bubun, dəéwtian.

Təvəngək çəm tən həbu. Pera-pera tən təstek ani bira xwə, ky sər pərranja təvəng agyrkərən zərara məzən dəkarə binə peş, wəxte agyrkərne əw dəha har dəbən. Zə we zi mərəvə də dəqeda pərcə-pərcə dəkən.

Күркө түп zi شاşma. Өwi got: Bayo, әw сүлә?

Мын zera got wəki пәттәрсә, түп go:—Qosax bə. Мың kyrə sər ky bъ түнра сырpi u darъka bərəv bъkə. Mə сырpi, darъk, qырш-qal bərəvкытып u түп həma we lóze pıckə dae, әw qыrш-qal danə şewtandьne. Адыг qyloz bu. Duje wi radъbu. Рýriskə egъr zъ səre darara dərbaz dъbu. Həta ky гыhiştандына gyra; түп agъr dъha bъ kefa tə gyrr kyr bu.

Gyr ćuvjan dora mə. Өwaңa zéf u zéf bun, Carny-kale mə дыртъп. Wana zъ durva mə дыneri u дыбу сөв-кә-сөвка waңa, sər məda nə дыhatъп. Dyrane xwə həv дыхыстып.

Gəde түп zi peşa түп дырт bu, әw zi дысырja.

Мын zera got:—Dəlale түп пәдьri, пәттәрсә, әgər ty бърги, we ben mə въхун.

Өwi dənge xwə бъри, le bu iskə-iska wi, dəng zera-nədьbu, zъ peşa түп дыртбу u дырьçы...

Мыне cawa bъкыра, gymana түп zi agъr bu. Dar bərə-bərə kem дыбун, zary zi zъ peşa түп пәdqətja, әwi пәдьhыст әз emanəki dur hərьm, dara bərəv bъкыт.

Darъki neziki həbu. Рýriskə agъr түп bərb wi kyr. Rəx wi zi darъki дыне həbu, түп agъr bəri wi zi da. Agъr gyrr bu, bъ ləzəte gyrr bu. Şəmala egъr gəli гыртбу.

Həma wi wəxti, şıvan zъ durva agъre mə дыvinъп u şas дыminъп. Gəlo съ şewatə; әw дыfъкырып.

Dыfъкырып, дыfъкырып u dəng дыdnə həvdy.

Мын gyh da. Dəng дыhat. Əjni dənge Şəmo bu.

Әm şa bun...

Мын dəng dae.

— Şəmo, Şəmo, pərranie gyra car пъkale mə дыртънə, zary bъ түнранə, həwar, haj, hej.

Həma sər wi dəngi, cənd şıvana dəng lъ түп кыль.

— Ej, høj, nətərsən, nətərsən, əm hatın.

Dənge wanana dəha rınd dəhatə mə. Wana gazi həy-
dy dəkkyarı, gazi kəlbe xwə dəkkyarı.

Wana kəlb avit bun peşja xwə u dəkkyarı sər wəki
əw bə zutırke bəghizən mə.

— Də Hırcə, ha Hırcə, Toplan hoşə, hoşə.

Əwtina sa dərbəke məya dərkətən.

Zary vra zi dəst bə gəri kyr.

Mən zi dgot:—Əmrys çan, nətərsə, wanə hatın, cə
dəgri. Səe Şamły gyrex bu. Əw dəha gəhiştə mə. Pəj
wi kəlbe dəne dəbəzja, pəj wana zi şıvan dəbəzjan bərb-
mə. Həma we dəme, Əmrys got:—Bavo, bavo, bəner gyr
dərəvən.

Got, u şajı, u xof bunə jək. Mə nızan bu əm bə-
grjana, Jane bəkənjana.

Gyr ədi cubun. Nav tari-taristaneda tıñe bun.

Lawək zi gəhiştən mə.

— Oro, cə tə qəwmə bu?

— Də qəwmə bu, tıñ gote. Hal u həwale tıñ u
gyra əva, əva bu, tıñ disa zə wanra jəko-jəko got.

Əm we şəve zə cie xwə cun. Cumə gyhera pez, şəv
əm wedəre man. Sıvətəre zi əm bə dyl şajı vəgərjan mal.
Paše mə dylrazaja xwə zə şvana xwəst u zə wana qət-
ján, cun mal.

Andrease xale tıñ dəgot. A, əva jəka hán zi səre
tıñ qəwmə. Ağır əm danə xylazkynne.

— Əm zə gynde Horome dycunə Ərtike. Bəri evare
bu, hedj-hedj tari dəkətə érde.

Hər dəra bərf bu. Bərfək qalym hat bu. Syra evare
əm həlandıñ, sər céve mə zə we lap tərəki, qələş. Mə
zi re nızan bu, əmə nəbələd bun. Mə nızan bu əm kyu-
da dəcən.

Dəloə həvəle mə peşja mə dısu. Lézəki şunda əwî
got:— Lawəkno, gynd dəxyenə, gyndi nezikə.

— Mə ze pırs kır, kane կialjə?

— Ha wajə, hun şəmala չyra չyra navinçnp?

Mə le n̄heri. Rastie zi z̄b durva gələk şəmala xujə
dəkər. Le əwana dəhəzjan, dəkərtin, əva jəka tən bəly
kır.

Mən got,—Geli lawkno.

— N̄y, c̄y, ciјə?

Mən got:—Əw gynd n̄inə. Əwyl, wəxte zəvvəstanə
gyndi kylək u dərije xwə dəgərən, dadəbən, z̄b we z̄l ty
išəq naheyenə, ja dyda zi əwə, ky չyrae mə ditənə əw
dəkərətən, çida n̄içən.

Həvəle tən z̄b tən pırsin:—Wəki ysənə, le əw
c̄yə?

Mən got:—Əw gyurən, pərranije gyranə. Əw ten sər
mə, hazırja xwə bəvinən. Dəf u zyrne xwə dərkən. Mən
əw jək bəhist bu, ky z̄b dəf u zyrne gyr nəwerənə sər
mərkvada ben. Mə təvdira xwə dit.

Mə bə həvra hə xəbər dəda u həw n̄heri չyra mə-
va dərkətən. Z̄b sər bərfa jək şəvi viali-wiali dəbəzjan u
dəkəstən ky car hylqə mə bədərən. Əwənə zəf-zəf bun,
həde wan həbu, həsaye wana tynə bu.

Mən y Ato bə həvra zyrne xystən. Dəlo zi l̄b dəfe
xyst. Gımə-gıma mə bu l̄b dəştə xalida, l̄b we syr u sər-
me mə u gyra dəwat dəkər. Rəng-rəngina dəfa Dəlo bu.

Gava ky mə dənge dəfe u zyrne bəyind kır;
gyr çl u çida steqərin, z̄b çije xwə nə lərətin. Wana z̄b
dənge xwə bəyind kır, dənge xwə təvi dənge dəfe u zyr-
ne kırən u əm peşda ləvjan.

— Wəj, əfərəm, həvəle tən tənra dgotən, tə bə-
lçate xwəva əm xylaz kırən.

Өз зі хвәда wәrьтім u тын бъ hers кърә sәr wa-na, wәki zore һыдан хвә: dәnge dәf u zyrne nәdьn һыри-ne. Мын got:—Өм- hәla зъ wana хълаз нәбунә.

Өм peşda cun, әw зі бъ mәra дъhatын. Mә le дъ-хъst, wana зі car aliјe мә гыrt bu. Өм дъsәkъnин, әw зі дъsәkъnин u navá șәvәrәseda дъdan съгъка, зъ dәnge dәfe qyloz дъбуn, дъrәqъsin.

Sәre wә съ besinъt үү wi tәhәrl әm epeçә ёrd cun u hәw пъheri ёwtina sәki hat. Рәj wi, sәe дъne зі ёw-tian u kъryн hewәrzә. Gyndi зъ dәnge sa dәrkәtъn dәrva u bu qәlabaъха wan. Съra dәst wаnда hәbuп.

Cъqas ky әm nezlikи gynd дъбуn, әwqas зі pәrrani serәk дъбу, gyr paşda дъман. Въ we jәke мә хвә hъ gyndra gihad, gyr зі vәgәrjan, şunda cun.

Wi caxi gyndi үү qalmә-qalma хвәva hatын гыhiштын мә. Өwaná съra anin peşja мә u пъskevә ёçevmajı man. Wаnа әm hәrsek tәne ditъn, buк tynә bu.

— Jәki зъ мә рұrsi:—Geli zyrnәcija, le buк kane? Mә got:—Buk y хвәje buke zъvъrin, cun nәdьxastыn үү-хатына gynde wә...

Je дъne got:—Өw kі bu? ky зъ мә xәjdjә, lajqi gynde мә navinә.

— Gyr bun...

— Cawa gyr?

— Gyndino, мә gotә wana, wәxte gotъne nинә. Өм җәmидинә. Өм зъ syr u sәrme cun. Mә үүghиnъn malәkә gәrm, izar әme wәra hәr тъsti bezъn, qыsекъn, dәrәq хвә u gyrada.

Wana ysa зі kыr. Өм үүгъn odәkә gәrm. Bәxira we gyrr kъryn. Nan u cae danin bәr мә. Hatыn dora мә түпшістъn, ky әm wanra sәrhatja хвә bezъn.

Mә зі wanra got. Gыko hat bu sәre мә, мә jәko-

jəko wanra qısqə kyr. Mə dıgot u pera zi dıkənjan. Gyn-dı zı gotına mə kəna dı bęçin u pera zi pəşen u fərásəte mə dıdán.

Zı tızzulie şunda, mə bıhist ky əm nəhatınpə Ərtike. Əm cubun gynde Parqıe.

Mə şəv rja xwə ynda kyr bu, ləma zi əm zı wedə-re re kətən disa bərb Ərtike.

DY RUVI

Wəxtəke dy ruvi bunə braje həv.

İçar rozəke ruviki gotə ruviki, go:

— Въра, сənd fəne tə hənə?

— Go, cıly fəne myn hənə?

— E, go, bra, le je tə?

— Go, je myn zi xwə dy həbən!

Xaje cıly go.—Въра, ty mynra dəst nadı.

— Go, cıra bıra?

— Go, cıly fəne myn hənə, je tə dydy, tye cawa an-gori myn dərejı?

Le pıherri, jək alikida cu, je dın zi alijs dın.

Zı we roza myqdarək hat u byhyri, o rokə bışlı—soji xaje dy felə lı je cılfeli qısqıdi. Le pıherri xaje cıly we kətjə tələke go:—Bra, eż xer u hale tə pırskım! E, go, bra, nə cılfene tə həbun, ty cımta kəti tələke.

— Go, bra, ty roza myn dınnerri ida...

— E le, go, əm cawá bıkkı?

Je xaje dy fəna go: Əze dəra haná vələzım, le go, bıla xelli érd orta myn u təda bıminə. Necırvan ky hát, éwı we be tə dərxə, we bezə jək zi zere kətjə, əwl dər-man xwərje, eze hərəm binım.

Gava ky ysa kъr, əze wedore bъrrəvum, ty zi wedore, a əme ysa zъ dəst wi xylas bъn.

Хаје сыл gote: Ruvije bra bawər bъkə aqble tə, zъje myn, setъrə. Въра myn zi dy fən zânbuna, le je rъnd, nə cyl fele ha, ky əz kъrgum vi hali.

ANDROGLES U ŞER

1. ANDROGLES DЪRƏVƏ

Wəxtəke, henə bəre, quləki merxas bazare Hromeda dъma; nave wi Androgles bu. Malxye mala ky Androgles teda dъma, ǵələki zalym bu. Əwi Androgles dъcərcərand, bъrcı dъhьst, dъkyta. Zъ we jəke zi ida Androgles təjax nəkъr; zъ wi gacax bu.

2. ANDROGLES RASTI ŞER TE

Içar wəxtəke Androgles nava meşəki xъkə-xalida dərbaz kъr; həma tışted xwərъne zi dəst nədəkətən, wəki pəşbura xwə bъkъra. Androgles bərə-bərə pərişan bu u hatə sər we təqmīne, ky myrъna wi sər roz-rozana.

Le rozəke zi wəxtə Androgles gələki kəsərli bu, həndik dъma zъ hъş bъkəvə, ançax xwə bъ şkəftəkerra gitänd, bər dəre we runışt u dъ çije xwəda dəst-dəst he-nəz; raza, kətə nava xəwəkə կъbir.

Həma ləzəki dъn, Androgles zъ dəngəki gələki qálym-banzda sər xwə; hъşjar bu; hъşə xwə bərəvi sər həvdý kъr u éçebəkə gъran dit; şerək miqani baje gyle bər bъ wi dъləngib.

Androgles gava ky əva jəka dit, gələ hebət ze gъrt, tırsja u dəmá we dəme pera-pera lъ xwə xyrçli, wəki xwə zъ əwi dəvəjl xwəj bъkə. Hazırjá xwə dit, həta nəfəsa paşın zi bъ wirə şerr bъkə, le şas dərkət, cıma ky

żéye bona zbrara wi nəhat bu. Əw şer zjankár ninbu, nəziki wi bu u ləpe xwəji peşən zə srde býlnd kyr.

3. ANDROGLES STYRI ZB LƏNGE ŞER DƏRDƏXƏ

Əwi merxası zi xwə ynda nəkkyr, lə xwə fəkkri u ləpe şer mezə kyr. Şer dəha neziki wi bu u we dəmə mətəv dəgot əwi dəvəje be zar u zyma təstek lava dəkkyr, dəkələmi, dəgot:

— Málxrab, cə dəfəkkyri, əz býécim, ali mən býkə, mətərsə, əz təstəki naçım!

Androgles sər həmde xwəda hat, ləpe wi zə srde býlnd kyr; mezə kyr u dit, ky striki məzən ləpe wira cujə. Ida hər təst əjan bu. Androgles styri gərt u dəst-dəst styri zə nav ləpe şer dərxyst.

Şer xwə, həsja, emanəki də çiye xwəda təvvizi, le pa-şə lə çiye xwəda əşqana rəqəsi; zə çiye xwə qyloz dəbu, əjni tə dəgot kəlbəkə u dəst bə alastıma dəv u leve pəzmame xwəji təzə kyr.

4. HƏVALTJA ANDROGLES U ŞER

Androgles zi hər tırs u xof bir kyr, o wəxte tarije ərd həlcəni, əwi u şer səre xwə danin, kələk danə kələke həv u şırın-şırın razan,

Zə we şunda şer hər rro təsted xwərçə zə bo Androgles danı u əw hərdy bunə pəzmame həlal: jək Androgles, je dən şer.

Androgles zə hale xwə gələki razi bu, biná wi bý şer dərdəkət.

5. GİRTİNA ANDROGLES

Le rozəke zi cənd əskər cunə navə wi meşəjl: rəj qula kətbun u həma wi wəxti korra qəda lə rəx şkəfte Androgles qəşədin: Əw dyberi kyrən u saqə-saq gərtən.

Əwana Androgles zuvá nas dýktyrń u sér we jéke zi
dést u lñnged wi ķelomcə kyrń; təv xwə hylanın anin
Hrome u spartń malxye male.

* * *

Həma Hromeda zi dý wi wəxtida qanunək həbu, kl-
zan qule zý malxye xwə býrrəvja, je ysa ədýr býhatana
gýrtýne, gərəke bý şerəki býrcirra býkýra şerr. Şer cən-
dəki býrci dýhýştń u wəxte qəwmandýne zý qəfəse dər-
dixystń, bəlapezgari qul dýktyrń. Şer zi pera-pera necira
xwə huf dýkýr; citje məzýn gyhe wi dýhýşt.

SER ANDROGLES NAS DÝKƏ

Əw roz zi hət. Bý həzara məxluqəte bazer bərəvi
sér həvdy bun u cunə bər bý çije sirke, wəki şerre qul u
şer býbinń. Çymaét sér həvia dýsu, awqa zéfbun, ky tə
dərzi bavita, nə dýkətə érde. Gýşkə be səhýr bun.

Dərge zindane zý para vəbun u Androglese sefil u
styxwər aninə dərvá. Əwi zý týrse idi xwə ynda kýrbi;
xun teda myeşqı bu, bubu çəgər, ida gymana xwə býrri
bu u we təqmine bu, ky cənd dəqe dýn we býbə taştja
şerəki býrci. Androgles myqylqəte feza xwə pýħerri u qu-
led həvaled xwəjə merxas dit, wəki we léze dý hale wida
dýkəwgýrin, le cý fəjdə..

Əwi içə gýrə-gýre bazer mezə kýr u zý hersa hesyň
minanı tévje baráne barand, əwe zý həqə wana dərkətä,
le cý býkə, zý zəfta wi dər bu... Androgles dýraned xwə
çirrýkand, kylme xwə gývaştń, le cý zý dest dýhat u tə-
ne zý we şunda xəbərek got: Ax, lý myn rýşt, hazýr bu,
wəki şerra şerr býkə, ysa hesa nəbə xyre wi.

Şere býci zi bərdan u əwi nola bajə býruske xwə-
gyzə vəkýr, gýhiştə qul, wəki necir kə, le Androgles təne

зъ hebəta kъrə qirrini, həma əw зъ tъrse nibu, зъ şabuna bu. Əw şer pъzmame Androglesiji bəre bu, je nava şkəfte.

Çымáéta dore, we hivje bu, ky şere wi pъrti-pъrti bъkə, bъ xwə, le gava əw jek ditъn, dъ çije xwəda bunə rъsas. Əwana bər cέve xwə ditъn, ky cawa Androgles dəst dъdə sər səre şer. Wana bъ cέve xwə ditъn, wəki şere bъrci bər lənged wi merxasi dъ çije xwəda kət, dəst u pe wi radmusa, wana dit, şuna tъrs u xofe qul bəşər-xwəş bu, hate sər rəng u ruje xwə bəre. Əwana şas man u ty sərodəri ze nəkъrъn.

7. AZAKЪRЬNA ANDROGLES U ŞER

Ləma zi gayəke şunda wana зъ Androgles hivi kъr, gotъn: — Çapъm, əv cъ gili bu. Tə dəste xwə da sər şer, şer bər tə bu av u səkъni. Əm pъzарын зъボңасъ əv şer səkъni u dənge xwə nəkъr, nəjnəsja vi şeri зъ тəra bezə.

Androgles təxsir nəkъr; zənded xwə rutu tazi bъlynd kъr u got ky, cawa əwi u şer wəxtəke nava şkəfteda həvalti həvdy kъrъnə. Əwi got: — Əz zi tərъvъm, le nə notlani xydanmylkä, dəwlətja. Əwə zaľymp, əz mъqabylli wan. Hun bonça əşqa xwə myn rəm nə hâtъn, le əva şere be zár u zъman, myn rəm hat, qəlo zalımara cъqa şərm... U jəko-jəko häl u həwale xwə u əwi şeri wanra şıro kъr.

Dy raje çymáéta aqun gava ky əva jek bъhistъn u əw jek bər cέve xwə ditъn, rastije zi şərm kъrъn xwə mykyrr hatъn u əw şer bər cέve gələka зъ xydanqula bъləndtъr xwəja kъr, sər we fъkbre zi зъ car u carnъkal çymáét u qula bazer təvi gələk xəbatkara gotъn: — Androgles aza bъkъn u bъra bъ azaji éburə xwə bъkə. Wana dъgot: — Aza bə u зъ qultije xylas bə! Je dъne dъgoťn:

Əm dəxwəzən bə Androglesra bəranbər şer zi zə qəfəse
aza bəkən! Azaje bədənə hərdya zi. Sər we jəke Androgles
u şer bə həvra aza kərən.

KƏVİRBİRR

Zınar hur-huri dəbu.

Kəvibrərra car u carnəkali wi gərtbun u bə kylənga
dəhatbənə nav cəva. Dor u bər le hatbu gərtən; dətərttə-
şəndən.

Təliş ze dərəkjan. Əw tələm u təliş nolani dévənə
be təwsə bun. Mərəv dəgot əwana dranəd xwə zə le-
xystəna kylənga dəsiqinən: həvdəxystən; zə hersa dəclə-
təkandən.

Kaləmerək zə keləka zəner dərkət u gotə pala:—Də
həjrnəna cəve wə bəm, çardən, çardən zi ledən.

Sargise hosta xudana ənja xwə təməz kır, cu dəst
avitə doxina xwə, paşə sərpilə bə łoż u xybär avitə sər
namyla xwə; runışt չəqarəkə kışand, bina wi hatə bər,
le həma həş u aqble wi lə sər xəbata pala bu. Pələ, zi
kəvər dətərişəndən, dəqəlaştən, tişə-tiş dəkərən u perazə
pirqə-pirqa wana bu.

Sargis tarubara səbəda hatbu sər xəbate, bə dyləki
saqləm, bə qəlpəki qənç gávəke xəbata roze ani bər cəva:
kəvəra, nəherri. Əwkəvər, je ky we dəmə zə əwi zınare
məzən dərəkjan u viali—wi ali lə ru ərde cəl u nəwala-
da glol dəbun. Sargis bə xwəra dəgot:—Bələ, zə kəvəra
həma əw kəvər məjə; səbe zi əme wi mili bəqəleşən.

Əsrəkə təng bu; wəxtə xəbate kytə dəbu. Kəvibrərr
re kəsəri bərə-bərə dənge xwə dəbərrin; nav-ṇava dərped
wan çınedəgərt, məle wan gəwşək bubun. Dora kəvərəki
məzən چəvjabun. Dor u bəre wi təməz kərbun u mərəm

diňkýryň bérzer glor býkýn, bär bý kórt a zeryn, géräke zý
çi býlqandana, le əw jék awqa zi hesa ninbu; kóvyr bý
hime zýnervá hatbu łożqkyňne. Əw emanäki bäre sér we
tæqmíne bun, ky hörtyşt hesajə, le pýha şunda vädkýş-
ján.

Sargis gava əw jék dit, døj lb lawka kyr, got:—Ны,
cawanə, naje seri. çýçarə zi hela he qyláp-qyláp diňký-
şand.

Kévyrbýrra çaba wi neda u bý qewata tæzə rəpan-
dýne hime zýner; lom dý árdeda kytan, wəki zý alije dýn
zi dýv dýn.

Sargis got:—Kylynga árdeda býkólyn, zý pýsteda zo-
re lekýn pýste ze býstýnyň. Se kylyng hime kevýrda kytan
u pala xwə avitə sér, wəki kevýr zý ci rakýn, le wəstja
bun, géléki xébýti bun, bezarbubun u hëma sér we jéke
zi dýlteng, bubun.

Sargis disa gotýna xwə dy çar kyr:—Çapým, výra,
alije bédäna kevýrda hun pýkarýn, rakýn, zý qewata wə
dərə, nə týn go pýste zi býstýnyň, də jalash, býhëvra xwə
býdyne ha...Nə bu.

Kavýrrýre lapi qewat zí, əw zi wəş kät: dəst zý
xébate kysand u dý we kəlobineda nəfesa xwə կýsand,
got.—Рә, съ кевүркі гырани бе тәвшөјә, зý ci nahæzə,
géléki qewinə. Həvaləd wi zi cév danə wi sækynin uzur-
bun, zýner pýherrin, wəki notlani polá dý çije xwəda sə-
kyni bu.

Sargis fytli alije dýne, du hëçem kyr, neziki zýner
bu, disa carnýkale wi mezə kyr u got:—Loma býdyne
býne wi.

Pale çahyň bəşərxwəşbun u kərrəkərr gotýna wi qə-
dandýn.—Də bý hëvýra, zore býdyne.

Zor le kyrly, le disa nəbu.

Hosta ve çare nəjsə bər xwə kət, sərpe xwə avitə aliki, papiros zi jale dənda avit, kəvyr qəpəcə kyr u got:

— Əz təştəki le başər nakım, hun cə dəkən, nə mən go bənləda, dy həb zi hərənə tənəşta dəne, dy həb zi o-ma bədən bənlə, je dən zi vialı wərən. Pışta xwə bədənə pışta həv... ha, hop, ha zore lekən, hop, rabu mətərsən. Nerso, çarəke zi, le kəvyr ranə bu.

Nerso bə məle xwə xudana sər énja xwə raqşəkçü u şunda vəkəşja.

— Tu tışt ze dərnaje.

Je dəne zi sərda zedə kəgən,—Şəxyle səbejə, bəra bəmənə u hənəki şunda cun. Sərgis avırgı tuz də wana u dəle xwəda got.—Haj lo, lo, mən ejə vəzəndənə, talaşa mən ninbiyə, pıha əze bəhəlm səbe, le gəlo kəvərbərra şərm ninə, wəki şəxyle dəst pekəri hivja səbe bəhələ, əz şəxyle xwəji evare nahəlm səbe.

Le həma we ləze paləki got:—Termaş gələki qəwil-nə, zə ci nahəzə, le Sargis navbırri da xəbərdana wi u zedəkçü:—Hə, cıra xəbəra wıjə, wəki nahəzə xwə lə şəxyle baş bədərən, hun ky dəcən sər şəxyləklə, gəran bə zi, səvək bə zi ze mətərsən əj, oql, şərmə, şərm, je ve jəke zanbə, we cə bezə, vıla hosta bujə, mərəv xəbəttinə, jan, cə? Də jalla.

Penç zılama lom lexəstən u zə we şunda disadəst bə xəbata gymryh bu.

Palə gələki soromoro bubun, tə qəj dəgot həma heza zə həmame dərkətənə; cırre-cırra xudana énja wan bu; kırqas lə wana bubu tərt. Kəvyr qiled xwə dəcirrəkand u ja səri hur-huri dəbu, agyr bər wi dəsu, le həçlje xwəda bu; qəwin bu, zə ci nədəhəzja. Təbjəte xwə xwəjə dəkər, nədəxwəst zu be raje u sər we jəke zi şərəki gəran də navbəjnə mərəv u zınerda dəst pebubu.

Sargis disa got:—cawanə, əva bu əjnata gameşə rəş, həla çə le bənərrən nəhəzə zi... u bə cəye xun, nəli şerəki hycymi sər kevət kyr, əwi dəha zynar qərəcə kyr u cawa necirvan necira xwə qərəcə dəkə, nahelə býləvə, əw zi we gave noňla wi bu, u şing u bəre bə pýre da zynər, kəvürrə hat şerr.

Zb hersa xun təzi cəye wi bubu; xuna rəş zb nava dýle wi dəhat; xudan dəret, dəkkərə hewərze.

Kəvürbərra zb hebəta cujina male idi birkərən, ysa zi hər cətnajı; bə xirətbun u zb xəbəre Sargis u zb xəbata wi qəwata xwə dycərkərən. Wana bə həvra dəgot;— Zore bədəne, disa, ha, hop.

U əw zynare tərrəki pışkeva kyrə wəlwələ u minanı bərəz zb qəfəse aza bə, ci bi ci bərwar glor bu.

Pala heza dylbar bun, əfea wana xwəş bu u bə dələki rəhət pəj zynər pıherrin...

JƏKE GYLANE

Jəke gylane bu.

Keləka soqaqe nezikl səd mərəyi topı sər həv bu bun. Dənge Vesovşcikov zb soqaqe dəhat. Dənge dəcimərija, wa dəgot,—xuna mə zb mə dymtəcəqinqən, mina mərəv şira tərja ze bəkşinə.

Cənd mərəva bə həvra dəgot,—rastə.

Andreji got,—lawuke égit dəxəbətə, əz hərəm arıkarı bə dəme.

Əw quz bu, Pavel dəxast əw bida səkənandıne, lə pe pıkarıbu, əwi xwə orta çymaétera kyr.

Əwi dəst pe kyr;

— Həvəlno, dəbezən lə ruje dəne çurə çurə çymaéti hənə: Evre u myləte German, Ingliş u Tətər. Lə əz zb

wana ina nakъm: gotъna тън wajə, lъ ru дъне дъзин dy çure çьmaéti, dy snыf: mәrъved dәwlәmәnd u bәlәngaz kәsib. Mәrъv başqә-başqә lъ xwә dъkъп, dъxyn, le wәki, em mezә ькъп, ська dәwlәmәnde German, Fransss, Ing-lis cawa бъ çьmaéta xәbatcira, palara dәrbaz dъkъп, gәrәk әz bezъm, wәki әwana хүңхүргъп, bona pala başi-bozukъп.

Nav çьmaéteda mәrъv dъkәnjan. Le wәki em aliki дъneva ьпъherъп, eme wi caxl bәr сéve xwә bъbinъп, wәki hъm pale Germani, Tәtәr, hъm Тырк, cawa dъben émre wana mina émre kuekanә, ysa zi emre mә paled urъs. Zъ soqaqe gәlәk çьmaéti dъhat ba wi, wana dabu pәi hәv, sәre xwә krъbun bәr xwә, çarna xwә hыldъbъrin, sәr pecije lъnge xwә dәsәkъпin, dъпъherin.

Jәki kъrә gazi, — zandarm.

Zъ aliye soqaqa dъne dy mәrъve zandarm dъhätъп, qamciye xwә sәr çьmaéteda dъhәzандъп u dъgotъп.

— Bәla bъп.

— Эw съ xәbәrdan bu?

— Ке xәbәrdьda;

— Kefä çьmaéte xrap bu, rodanә, hәspa.

Нынек rabubun sәr sura, dәst бъ qәrfа krъbun.

— Jәki dъgot сеzyke xъnzira lъ hәspa siar bunә, qir-rә-qirra wana jә zi.

Bu qizina fiqe, dәnge fiqe u dәnge mәrъva tәv hәv bu. Çьmaéti zъ ci hәzia, emanе lәzәki mәrъv гышк kerr бун, xәbәr nәdьdan, rәnge gәlәka qylәbi.

Disa Pavel dәst pe kъr, — hәvalno! — dja Pavel cu pъstva sәkъпi. Mәrъva гышкa bәre xwә Pavelda къръп, cun dora wi top bun.

— Върано, rosa mә hatijә, eme dәste xwә zъ әvi emre риc ькъшипъп, сьмki mә dәwsa tъstekli hәsav na-kъп, bona mә ci dъneda tynә.

Əwi dənge xwə bıri u gışkə kərr bun, dəng zə jəki dərnədəkət, həla dıhatın neziki wi dəbun. Dja wi ləcəva dınpıheri, cəvə wi mina cəvə şera bu.

— Həvalno, iro mə xwə bə xwə qrar kırıjə, mə əjan kırıjə, cıka əm kılə, iro əm bəjraqa xwə bılynd dəkən, bəjraqa fıkkyrdarije, rastije u azaje.

Dare spi bineda həzja, ləzəki dıne şunda pala bəjraqa xwə dahəzənd, bəjraqa wana bılynd bu.

Pavel dəste xwə hılbəri, dare bəjraqe həzja, gələkə. dəste xwə avitən dar, dəste de zi bə dəste wanara bu.

Pavel kırə qırrin, — bıra xwəş bə çımaştı xəbatçı, gələk mərəvə, bə həzara sər gılıje Pavel kırıb qırrin u wána zi gılıje Pavel dıgotən.

— Də, rabə, şərr kə, sınafa pala...

Pavel disa xəbərdə, — je əskər zi mərəvənə usanıb, cawá əmən, əwana lə mə naxıb. We cıma lə mə xıb?, bona we jəke, wəki əme rastije bəzən? axır əw rastija mə jə, lazımi wanənə zi... əwana həla we jəke fəm nəkən, le wədəkl ysa hatijə, wəki əwana we fəm bıkkən, we koməke bıddən mə...

Le bona əwana zə rastija mə fəm bıkkən, lazıtmə əm zə ci bıkkırtən. Peş həvalno! tıme bər bə peş.

Qızına Pavel bu, le çımaét hındıck-hındıck zə həvdy bəla dıbu. Mərəv rast u cəp bərbi male xwə dıscun, hınpəka xwə dıspartə surə.

Dajke tıme dınpıheri.

Qoma əskər cu u hat, hedika peşda cu.

De neziki kyre xwə səkənən bu

Pavel kırə gazi, — çergeda hərrə, həval.

Andreji dıstra, dəste xwə dabu pıst xwə, səre xwə tilk gırtıbu. Pavel əw dəv da u disa kırə gazi. — Çergeda hərrə. Əmre tə tynnə. Peşije bəjraqə.

Qymandare өүсөк дәнгө wi zraw dərdykət, əwi d'b-got,—bəla —bən! u şure xwə bineda d'bəzənd.

Əw tərəvə bəjraqe sorə destda d'bhatın bərəvi sər həv d'bun, ysa zi paled wedəre.

Əskər lə soqaqa bələ bu bun, syfətə wána durva dəxyenl.

Əw hatın kətən orta çymaşte, çerged çymaşte zə həv bəla dəkkyyn.

Əw tərəvəd kə dərrəvin, de bə rəva wana u dyməyimə wana həsjä. Wana dəgotın,—lawukno, bəla bən.

— Paşa vəgərə Pávlışa.

Vesovşcikov got,—bəjraqe weda bave Pavel, əkə bədə myn, əze myna łykym. Əwi počka dar gýrt, bəjraq xarbu.

Pavel got,—bərrdə, neziki bist tərəvəl dora bəjraqe top bu bun, le əwana bə dyl u çəgər qəwin səkñibun. De dətərsja, əwe dəxast tıştək wanra bəgota, le nədəgot.

Mərəvəki əskəri, əmre xwəda zi məzyn, got,—əwe zə dəst wana bədərən, əwi dəste xwə hylbərri u bəjraq nişan da.

Qymandare өүсөк bənzda, hat çəm Pavel, dəstilə bəjraqe gýrt u got,—bərrdə.

Pavel bə hers got,—dəste xwə durxə.

Bəjraq nəv həweda d'bəzəjə, paşə disa tik səkñi, qymandare өүсөк paşa kət u runuşt.

Əskəre məzyn hers bu, lınge xwə lə ərde xbst, got,—hiline.

Cənd əskəra banzdan, peşdə hatın, jəki zə wana quntaxa łyvngə həzənd, Pavel bə bəjraqevə bər nav əskər.

Jəki kyrə áxin. De zi mina gyra har bə xwə kətəbu. Le püşkevə zə nav əskər dənəge Pavel hat.

— Də bə xatre tə daje çan, bə xatre tə.

Lə singe de xystyň, de paşda dan. Bər cέve de bu duman, əwe bér cέve xwə syfete qymandare cusek dit, rənge wi qımyti soro—moro bu.

— Въсөһьтә, pire.

Dajke səri—bən'i lə meşk pъherri, əwe dəstije bəjraqe bən lənge wida dit, dəsti bubu dy kəria, kъnçke sor həla lə sər kəriki dəstije bəjraqe həbu, de xwə quz kъr u əw dar hylani. Qymandar dar zə dəste zıpyke dər-xyst, weda avit u got,—əz dəbem weda въсөһьт...

Dənge mərija zə nav əskər hat.

— Də rabə, şərr kə, snýfa pala...

ZAVODEDA

I

Gələk sal peşda əz cum Juzovke.

Lə Juzovke gərək tъo maşiniste nasi xwə bıdita.

Mыn kylfete maşiniste nasi xwə maləkə cukda lə ke-iəkä Juzovke dit, syfete zıpnəke qicoləki, zary lə tъla bu, kyrtolə nane rəş dəste zareda bu. Dy qize 3–4 salı de-re dja xwə qırtıbun, səkənbun.

Kyrryk nəh salı bъ təqmin, u bъ aqyli lə tъn dъnnyherri, cέve wi sut bun, zıpyke got,— mere tъn'i nə lə malə, əw zavodeda dəxəbətə.

— Ha, áxır iro rosa éjdejə.

— Jəkə, əw tъme dəxəbətə. Mitia gaži wə dökə, bona hun hərryn zavode.

II

Əm zə male dərkətən, zavoda məzyn durva xija kъg. Durva dənge cakusa, həssyn, vagonetka dəhat.

Комәкә pale bırcı bər dəre zavode səkənibun.
Əwana hıvja xəbate bun, le xəbat tynə—kyrrəki dəgot
u dəbbyland,—wedere təme dəsəkənpən, həm havine, həm
zəvəstane, həm şəve, həm zi roze u bə wi currəji dəsə-
kənpən. Izna mə dan, əm cun hyndyrr zavode. Komək we-
dəre səkəni bu, çəmaşte pe nişana gylli dəgotən. Maşina-
cusek reda dısu. Maşinə peşbəri dəre sove səkəni.

Gərm bu. Bina məria dərnədəkət, xıdanə maşinist
dəhatə xare, wa kyrrək gyhe tıda kırə gazi, got,—wa, bavo-
ew rəyi hatə çəm maşinist, dəste xwə zə gərma bırg u.
ani.

Mən bina xwə ķışänd u pəzənəbu ki ali bılyerətəm.

Maşinist pe dəsta tıstək, tıstək got, kyrrək əz ķışan-
dəm u əm cun.

III

Əm cun mağə xışina samavare bu lə sər təxte nən.
Sər təxte hek həbun, ysa zi şır, run u nane spl.

Maşinist hat, mə səlam da həv, zarry hatən təzidora-
təxte bun, həma cəve wanrra bəly bu, wəki əwaşa bırg-
ci nə.

Maşinist keləka təxte runuşt.

Əwi bəre xwə zəneda kyr u got,—zəne ka cae binə-
— Nadəm, bəre əwyl xarşne bılxwə.

Əwi dəst pe kyr hek xarşn u henüz.

De got,—Mitka, ty şyxyle xwə pəzani. Kütük bave-
xwə rakyr u zerra got,—bavo we həbə, ranəze tye bı-
xyil, paşə razejil.—Əz, gələki kəsrimə, əze hərrəm və-
ləzəm, əze səbe bə wərra xəbərdəm.

Hun çəm mə rázen.

Əw cu otaçəkə dəne, bona razané.

Zarra dəst dəst carhylqe təxte nan, gыrtып u кырнә gazi.

— Kane bүdә,... kane... kane...

De cu nane spi, hek u tъste majin hыlda, bыr wе-şart got,—kerr bыn, әme naħa şive bыхун, bave wәjі raza. Әwe cackә dañi sәr tәxtә u kыvas tъzi kыr. Nan bүrri, pivaz tәmьz kыrн, zarra dəst pe kыrн xарып.

— Сыма mere тә tъme dыхәбытә.

— Әre, tъme ysanә. Bona wi éjd u rozed lәda tyn-nә. Әw 12 sәhәta dыхәбытә, çarka bъ sutka, zavodeda zéf сәtъnә tәrкv bыхәбытә. Mәrv дәkare se hәvтиjada we dәreda nәxwәş өйкәнә, әva wәxtәkә, рьшке wi sәrmә kыrбun, se lәda çida raza, paše cu sәr xәbate, hәkim kъrә sәr, bona xарып bыхwә, le әwi nәdьхәr.

Hesыr zъ єeve wi dъ hatып xare.

Zarry gynәnә, tәhe bist u dy manat pәre tera kyl-fetnakә.

Zarra nan xарып u cun razan. Hәr je mәzъn sәkъni u gyh da sәr gыli gotъna.

— Lazыmә әm Mitja bүşinъn мәktәbe bona hin be Le әm wi dүşinъn dыхане.

Әwe disa dəst pe kыr u gыrja.

IV

Cәndәklı şunda әz disa cumә Juzovke, cum mala nase xwә zъnәkә çahы, zarry lъ myla bәr deri rastimъn hat, got,—ew we nyha be.

Mыn sәbъr kыr. Pale çahы hat, syfәte wi zъ agъr pәrьtі bu, qымly bu әre, le cawa, te bira myn, kәrәmkә rune. —Anjuta, cae bүdә mә.

Әva salәkә bave myn myrljә, әw hилә bu, xәbata mә bәre сәtъn bu, roze hәta evare әm agъrda dыхәбыtin.

Ныбет пъха нө mina бәрејә, бәре әwyI пъха 7 съ-
нәта дъхәбын, we շunda пъха roza тәһәтбuna мә hәjә.
Nъha lap үү çurәki дънејә. Badыlhewa ni bu, wәki bu
inglab. Nъha әм zanъn, bona мә съ түндә.. Wi caxi qәt
gymana мә tynә bu, le nahä әм дъпъherrъn съса hәr
roz hale мә pak дъвә, peşdacujin hәjә hәrroz.

РЬRS

- Nъvisarkar ль կе дъгәртja?
 - Maşinist halәki cawada дъхәбыти.
 - Paše kyrre wi halәki cawada дъхәбыти;
 - Nъha палә cawa дъзин u дәrbaz дъкын?
-

РОЕМӘК РЬСУК

Orta bedәra mәda,
Darәki тұта hәbu
Mina buka gyl дъбу,
Gava ky bъhar vәdъбу.

wәxte bәrf дъhәlja
Сы и ңja gyl дъбун,
De gazi тын дъкыр,
— Ha karъke bъcerin.

Karъk дъда peşja xwa,
Дъсум dora бәдәре,
Sprъng дъсын wedәре,
Radbumә sәre dare.

Dar дъhәzand үз zore,
Zъ dare дъкыр gazi-were,

Gazi Lelæe penç salı
Kyrde həvale xwə dəkər.

Surət sor notla tütə,
Lələ dəhatə bedəre,
Minani təjr u tuja
Bedəra mə dəstəra.

Myn pəhiñ dəda lə dare,
Tuł dəhatənə xare,
Əw dəbarin zə dare
Mina təjrok-barane.

Lələ banzdəda dor dare
Tuł bərəv dəkər, əw zere,
Dora wi euke bedəre
Tuł dərəvandən zə dare.

* * *

Mə ha ébura xwə dəkər,
Əm bə həvra əm bə qənc,
Hər bəhara hərtəm wa
Myn tuł dawdışand zə dare,
Le roke zi bə kəf u əşq,
Tuł dawdışand Lələra,
Denge gazi kyg—Şəfrə,
Cong dəkyta—Həj wərə.

Myn eçqyie dare həməz kyg
Bə hesyra əw pac kyg.
Zə du ynda bu gynde mə,
Lələ zi gria təvi mə.

Denge greda şélka xwə,
Əz damə sər pışta xwə,
U gynde mə, bedəra mə
Bə xun, hesyrg u du ma.

Зъ ръста dja xwә xar bum,
Мып кър Lelә mәzәkът,
Дъкът тъкә-тък karkа мып
Дъха дъhәzand boçka xwә.

Lelә дъкът, дъвәзja,
Gazi мып дъкът зъ durva,
Peшeda түте sor
Destda pynçar u sprыng.

* *

Өzize мып Lelә çan,
Дъха өт rъnd дъhiштъпә,
Mәzъп bunә bъ gotьna тә
Kәtъпә nava taqbura bъ tев.

Өт zary bun, тъfal bun,
Өw hat bun bъ bomba,
Cjaed мә tәqandъп,
Gynded мә hыşandъп.

Өw gizme dәwlәmәnta bu,
Ky өrde мә pеpәs kъr,
Kapital bu bъ bomba
Cijaed мә tев rakъr.

Ida zъ dare gazi тә пакът
Ida nabeyzът wәrә bedere,
Bъpег, kylame xwә дъvezът
Gazi тә дъкът şerrkari.

Өwana gynde мә hыldan,
Bъ cәk rәxte kapital,
Өme дынjae dәst binъп
Bъ gotьna kylama internasional.

BALLAD DƏREQA QƏLNEDA

Wəxte ky əz ьытъм kəle
Səbbə safi bu.

Mыn lь we dəre
Qələnək həri dit.

— Qələnə, gəlo ki?
Kə ty bir կыр
U sər tə həştjə
Nъqytka xune?

— Oh, əz qələnъm,
Ja həvale tə,
Ky pe тън dъksand
Bъ dyl u rəze xwə,

— Xydane tə qələn!
Gəlo cawa bu?

— Təv wəşərr dъkъy,
Bъ zor u ina...

— Le, əw zi kət,
Ky тъм əfat bu,
Əz həştъm vъra—
Mыnra bъrinək ma.

Əm anlı lъha,
Bərbang bu. sъbə,
Xydane тън dъxwəst
Qələnə bъksine.

Le səhətəke şunda—
Jək kətə hyndyr,
Əwi bъ dъlbъrin
Got, bъ hənəkl;

— Gəlo cawanə:
Ləwyləke balşevik?
Kərəm kə tətunə
Bəkə qələna xwə...

U bər bə çeba
Əwi dəste xwə bər,
Zə we tışəki cırusk
Dərxəst, nişan kyr...

U bu qyrçin;
Gylə agyr bu,
Xydane mən əfat
Lə érde xwar bu...

U əw bırgın;
Əz be xydan;
Dəma we dəme
Mam tək, təne.

— Xer, ty təne nini,
Qələna mənə həri,
Ty hogyre həvale mən
Zor u merxasi.

Əme zə kəle dəren;
Həm ty, həm zi əz;
Səbərkə, ro ava dəbə,
Zə pəncəre əwe war bə.

Le nıha əz
Bə dyləki gəş,
Bə tə dyləniyəm,
Bə van leva xwəş-xwəş.

Dyləniyəm nıha,
U bə həçəmkıra tə,

Dyle wi əfati
Dýkym çəbər kym.
Dyl, ky dýxəbəti,
U awqas şərr kyr;
Bý inakýrym
Bý mərd wəfat kyr...

VƏKÝRÝNA ÇƏWE.

Nəwal dýhəzə.

Iro éjda altýrym u şabunejə.

Zy cagýkale gynde Voskedzore, zy bazer, zy car u carnýkal bý mərkəva, bý həspa, bý hestýta ten u ten.

Zy hərdy bəre cəm hətani qynje, mərþve rəja lərəj həv dyrez bunə: zyn, zary, ahyl; həmuja zy bər bý gəlije Tomaje dýçédand. Hər kəsəki mərəm həbu dor bəjrəqe cəkandi ci həydrə. Nəma wedərc zi; nava xəmla kyilike rəngawazi şykəle Lenin dani bun. Zy viali u wiali dənge dəf u zyrne te u əw dəng dý we nəwaleda disa u disa dýhatə wəklandıne; dənge şabune əw gərra məzyn təmam gərtbu; cja u banja dəng həldəda.

Çikı dylizyn, çiki dýn—dora gylaşgira gərtynə; emiş-fros səpəta zy pışta gyhdreza datınyń ərde.

Əwana, jeky zy bərbanga sýbe ərəbə gýreda bun u hatbun: kusek danibun; du qyloz dýbu; xarýna nava sityl u qazana dýkýrə qýrpəqyıl.

Falə bý şabunək merxasi; bý ruspitl țvdarəke éjde-dýkyp; demek qərəwyla zi gəş dýbyp; wana zy alije myle raste u cəre gəli xwəj dýkýrym.

Nivrojə. Nava nəwale, zyn u kəsək, ky kynçe éjde-wərgərtbun; dýstýran u əw dənge şaje car u carhýlqə-hýngavtbu.

Geli kəm—kəmijə; zyrnə dökə turrə-turr, dəfci ysa
zərp dəfe dədə, ky mərəv tıre, əvə, dəfe pərti-pərti bəbə
u zə we zi, dənge dəfe we vəmərə.

We dəmə bə əşq, nava ķeflujada, bənaṭara zbnarə-
ķıda Makic u ķbzir Karapet xwə kır bun qonçyk: meze də-
kərən. Əwana şə pədəbun; həjfa wana dəhat; cəvnəbarı
dəkərən; heisəna də xwəda dəşəwətin, də naljan.

Əwana çar dən sərhəvda bun, qonçyk u dəxəbətin
xwə zə cəve çymaéte vəşerən, le həma we dəme, ķoma
Nojeme, ky zə zəna bun, bər bə wana dəhatən. bəjraq
dəst wanda—gynd dəhatən. Zə bazare O zi zən bə bəj-
raq xyja kərən: zə wan gələkə be carşəv bun, hənək zə
həla he bə carşəv bun.

Nojem bə ķoma xwəva neziki wan bu u wəxte ky
gəhişən Makic u ķbzir: Nojem jale zəna pəheri u dəma
əw hərdy qonçyk naskyr, avru da wan u bə ķən aliki
dənda xar bu: təv zəna peşda cu.

Dy komed zəna hatən peşja həv u zəned tırka u je
ermənja bəjraqed xwə jəkkərən, kərən urra, həv ramu-
san, kənjan u şabun.

Nışkeva dəngəki nərm hat, ky bərə-bərə nezik dəbən.

Cənd mərəva sər hafa zner xyja dəkərən. Əwana da-
dəkətən gəli u bə wanra təvajı; dənge şaje u əşqe gyrr
dəbu. Zə car u carnəkal nezik dəbun u dor lə wan də-
gərtən. Əwana bərə bərə dadkətən zere. Pala zi dylə-
zənd u dəcun dəgəhişən wan. Dənge əşq u şaja gyrr
dəha nezik dəbu. Gışk zi əşqlu bun, də çiye xwəda dərə-
qəsin.

Ķoma pala zi zə hafa gel xyja kərən. Wana inziner
Qambarjan u hosta Ohan dabunə sər dəste xwə.

Zere, çymaét sər həvra dəcū. Mıqani bərə həv kə-
ti: pel da, peşda u paşda həzja u durezə bun; bər bə
ķoma pala dəbəzjan.

Nava cənd dəqadə əşqək dıha bər gotına tə rabu, bər səda mərəva dəkərə gazi, zər dənge wana ejə u bani dələrəzin.

Hosta Ohan məram həbu xəbər bəda, le şabun u əşqa dəve wi hatə gəredan, zəmane wi nəgərja, inziner Qəmbarjan həmbez, kyr u ançax gote:

— Əva... əva... ylmə u zərpa dəlkütane, həndək dıma bincəkjajı bəbvija. Hənəki hesa bu u gava ky həşə xwə bərəvi sər həv kyr: disa dəst pe kyr:

— Be Qəmbarjan, be məmləkətə şewre, be ylm—mərəme tıñ tyçara we nəhata seri. Nə tıñ, nə zl mə həmuja bər həvra cətnaje wa nıkar bu alt bıkkıra. Həna burzuazia xwəli u av je mə ninbun, le je wan bu-je minanı Voskan aqə, le zə wanara çəwe təzə dəst nədədan, je həbun, bəsi wan bu, ky bəwərətmyñ, ńav dyle wana bəz bəybrə, xyrt bəbən.

Wəxte burzuazia dərəqa sekçırına çəwada, ty kəs nə dıfıkkıri u kizane ky dıfıkkıri zl, əw gez—səwdasər həsab dəkərən, təne hykymata şewre mərəme tıñ ani seri.

Gyndjed xəbatkar jəkbun, mina mərəvəki dəst bər vi şıxyle çabdar kyrən u iro, əwana gərəke կare zər xəbata xwə bəbbinən. Xwəşbə hykymata Şewre, ky yim da mə, ky reja fırə zər bo mə vəkkyr. Cljuz ləzəki şunda we vəbən u cəmə zorin we be, van rast u bəste xali bər kar kə, şen bəkə, xwəş bəkə, karək təzən bədə mə.

Durva gırrə-gırrə avto hat. Qəmbarjan təştək gyhe hosta Ohanda got: Ohan səre xwə bılynd kyr, dəməke aliye re mezə kyr, hərdy avtoje kyr dəhətən, əwi կyf kyr u got:

— Əwən... əm hərən peşja hykymata xwə...

Zər hafa gelə həta dəve cəm, bəjraqe sor bılynd bun. Muzika ky zər bazer hat bu „Internasional“ stra u çımač-

ta sərqot, kərr, alikida mezə dəkçəyən, mevana dənerin, hivja axaftına wan bun.

Jəki wan bəy gəlije peşən pəsnə inziner Qəmbarjan da, ky 15 roza zutır plan dajə qədandıyın. Dylrazja xwəgotə pala, wəki qəwaṭ u əşqa xwə nəhevşandıyə, le paşa dərəq nəfsa hosta Ohanda xəbərda. Gələki dərəq wida got u got kəy hikymate nave wi danjə cawa ky merxase xəbate.

Geli, nəwal, zə dəst həvəxstınya çymaéte, çardın həzjan u wəxtək xyrt dənge „urra u xwəş bə“ nədəhatə bərrine.

Səhət cara dərbaz bu pənzdəh dəqə—disa bu rəng-rəngina muzike, çardın çymaéte stra u nışkeva hərtəşt kərr bu.

Inziner Qəmbarjan bəy əfəndiye, bəy dyləki gələki əşq dəxaft.

— Cljuza vəkyp...

— Cljuza vəkyp...

Pale ky rəx cljuza səkyp bun, dəng lə həv kəryə:

— Cljuza vəkyp... vəkyp...

Wəxte ky pele əwlən zə cəm dərbəzi çəwe bun, bu rənginə muzike u disa nışkeva hərtəşt kərr bu—stəqyri.. dəng u həs vəməri. Mərəvə bina xwə gərtbun, kərr ulal, dyle wan davit: cəvnpüşherije bun. Dənge dylkütane wana səh dəkər...

Hər dəqək wanra nolañi səhətəke bu...

Gəşka zi jale gəli dənerin, dəqiqəke, hərtəşt çardın lalmajı bu. Mərəvə dəgot, əwana nə həqi səkypinə...

Disa be dəng u həs, səred xwə bərzer u həvrəz gərti, hərtəşt bir kəri: əwana cəvnpüşherjenə, tərəvə nəzanə, əwana səbəbi cə ysa jale gəli dənerrən..

Hər kəsi dəxwəst əw bəy xwə cara əwyl əvvinə... Cəqə dərəng kət. Mərəvə həngi cəvnpüşherije bun, wəstjan səx-

съх сәкъні bun, сәре xwә minanı meşekl gran, дъвърън..
danin.. қыфшә қъмаёт аçызбујә.

— Fəsal, lınge тъп...

— Hış...

Тыfalek hemeza deda gъrja, vial-wiali gotъne:

— Dənge xwә bъvъrr.

— Tə bъhiss?...

— Bəle?...

— Avə...

— Hış, hedî...

— Ez dъbhem.

— Hış, dənge xwә bъvъrrъn.

Kəlbək kət nav dəst u piya u ida reja xwә nədit, ky-
dəre, dъkъrə cəwkə-cəwk, viali wiali dъrəvja. Hər kəsi dъ-
tanga xwəda nav cəvada le dъxyst u dъkъrъn dyrr-dyrr.

— Paşol...

— Bəridъne...

— Oşt, oşt...

— Oro, ça dənge xwә bъvъrrъn...

— Səbъr bъkə, səbъrkə...

— Olo, mərtyv dъbe, əz səh dъkъm...

— Bəle, ysa dъxyenə...

Disa dəng—hıse xwә bъrrin.

Nışkeva gələka gotъn:

— Pah...

Şunda cun u қъмаёт=kъrrin kevъr dъhat, wana nə-
dъhat.

Çarək dъn, kərr bun...

— Cəm... cəm...

Bu pırqə-pirqa jəkl.

Zb hafa zъner, cawa ky şer zb qəfəse aza bъbə, ysa
zi pele qыler, қəfgürti bərzer dъbun u lézəki şunda kem.

gəwat bun. Pəj pele éwyl je dyda hat, je səsja u cəmə dəv vəkəri xwə gihandə érde gel.

Ərd u kəvüre gell bə dlope ave şə kyr u nava toz u xybara aveda kəskəsore şəwq vəda.

Cənd kaləmer wedəre bun, zə şabunə hesər cəvadı-hatın, əwana kyndəji érde bun; érd raçkыrъn.

Dənge şabun u rəqase, həndək mabu, dənge muzike vəmərinə: zə we şabunə cja u bani dəhəzjan.

ZYBEDƏ

Sərik dərəqa soqaqa * Rummi

Soqaqa Rummi gələki drezə; dəkəvə jale Getärr-caje. Nava we əqəda soqaqa ləpə baş ja Rummijə: We soqaqəda tək-tuk maled bə kəvürlə sekəri u ysa zi avajed dyqatani bitər dəbən.

Soqaqa Rummi zə կucəkə mərkəzli bə rekə təng çyda dəbə u te həta pıra sər Getarr—caje. Zə we hənde zi soqaqək dəne dəst pe dəbə, əva zi dəcə həjlo çıklı bə-lyndçi, ky zera çıje dəva dəbezən. Sər wi bəlyndçiiji xan u maned paşıncınp, le zə wana wedatır idi mal tynənə u pərre bazer kytə dəbə.

Soqaqa Rummi jəkə təngə, əgər fajtonək zə weda be, jeky pəjajə, gərəke xwələb diwer bədərə, ky re bədə fajtəne.

Səled soqaqa Rummi disa gələki kembərən. Rewi katə ləngəki xwə bədə sər, jək pe hərə.

Çija-çija dərgə u maled ysa tə dəqəsəbən, ky mərəv bə çarəkeva əçəbməji dəminə, şəş dəminə, nızanə cawa

* Rummi soqaqək Rəwanejə-

hərə hyndyr. Dərged wi çələbi həndək nınən, əwana gələki pıtzyn, mərəv pıkarə səre xwə teda bılynd bılkə.
Diwar disa ysa.

Məgyl zanə, ky əw dərgə u diwar bı dəsti zaryā hatınə sekkyyn, minani holked baqvanapı. Gava ky mərəv avajiki bı kəvyr jan zi je dyqatani dəqəsəpən: həndək dəminə ty wana կօչ u səra həsab bıki. «Zəngəzənpaga» dərgəki bı həsən cənd çara hat, çar dən, kırə zəngəzüng. We dəmə qəratukı mərəva je we kuce bər rəpçərəke diar bu.

Zə hyndyr dəng hat:

— Əw kılə...?

— Əmən.

Hyndyrdə bu pıstə-pıst: — Osman hat.

Lézəki şunda dəri vəbu u Osman bı dy se mərəvə dənəna hyndyrr kətən.

Dəri disa hatə dadane.

Zə səbəbja hatına wan, Zybedə əçəb ma. Əwe kətəbe xwə bərəvi sər həy kırın u danın alikidən. We şəvəcə şyxyle Osman həbu? Sər ədəte bəre he wira aqə dəgotən: cənd həb zi je dyru bı wira ən.

Dja Zybedaje neziki kəcka xwə bu u gote: Surətə xwə xəlikə.

Gotəna de Zybejidaje gələki cətən hat: — Cıra, disa carşəv hatə orte?

Dajke je vəgərand: — Kəcə, nə əz bı tərəmə, səbəb cə gyhdarja myn nák!

Le Zybejidaje gyhdari le nəkər u bərbə mevana cu; əwana zi kələka bave runıştbun u məsləhət dəkkyyn:

Oşmam bave Zybejidaje pırs kır: — Qə hal — kefe təcənpə?

Өwi zi çabdaje:—Də əm ce dəkyn idı, bə zənde xwə nişan kyr, ky diwer cawa datınъn.

— Tu qə cawani?

Osman bəşəvə hat:—Əz zi datınъm, nişan kyr ky cawa pürti lə sər tərəka qati sər həv dəkyn.

Həvaled Osman kənjan.

Lézəki şunda Osman dəst bə plana xwə kyr, dərəqa kooperativada axaft, ky cawa „mala xəlqe xyrab dəkyn“ u got ky ve hene təne mərъve minanı wi xyrt təjamiş dəbən u zəngin zi dəbən. Də sərgə éwlən, Zubejidaje ty səro dero ze dərnəxəst... Nəzanbu gylje wana dərəqa sədanə... Şaş ma bu, ky peşəkzan Həsən u tycar Osman, ysa xwəş xwəş məsləhət dəkylən... Təştək bən wanda həbu...

O hənəki şunda, gava ky Osman dərəqa zəwaçə u dərəq „kəckəd“ nəha axaft; Zubejidaje hərtəşt fəm kyr. Əw cu cəm dajke u қaşı aliki dən kyr.

— Əv cə ojim bu, wə anı səre tən...

De kyrə xymə-xym. Le paše got: Əz gynəkarnıňm, səri bavə, gyne tən tynə.

Mərъvəki Osman got: Çamerəki başə, dəwləment. U zə we şunda cəve Zubejidaje mezə kyr, mərъv dəgot we hivje bun, cıka Zubejida we cə bezə jan zi we xwə cawa bədərə.

Zubejidaje zi bə hers got:

— E, he,... cıra zəməne Nadır şahə u pera-pera kərr bu, hivja çaba wan, ma.

Hənəki şunda Həsən gazi Zubejidaje kyr:

Zubejida bə mərdanə nezik bu.

— Səlame bədə, Osman.

Zubejidə bəşəvə hat.

— Cə şəxyle tən bə wi həjə?...

Bave wəki pak zanbu dərəqa xəjsətə qiza xwə „ru vəkəri“, le disa mətəl ma.

Le əw kırına qize Osman gələkl xwəş hat. Əw ьь xwə-xwə fıkıri:—Agyre kylejə, huri—pərijə, wi təre idı Zybejida ja nəfsa çane wijə.

Osman bəşəvə hat u gotə Zybejidaje:

— Cawanə, mevana qəbulnakı?

Zybejidaje got:

— Mal ja tъn pınə, mal ja bave tъnə, ty mevane wiji, idı hun zъ tъn cъ dъxuəzъn, ty mevane bave tъni u duri wan cu.

Şıkk u şajlış kətən dyle Osman. Əşqa wi vəməri u xofe əw həzənd. Dəbbək ьь rastije şıxyl xırab bəbə?...

Bave we ьь hers got: Zybejida?

Zybejida çar dъn nezik bu.

— Ty zani Osman aqə bona cъ hatjə?

Xer, pъzalımt.

Hatjə, tə bəstine.

— Kə... wə zъ tъn pırsjə... əze cırga bıstınlımt..

Həsən ьь hers qiza xwə mezə kъr, paše drane xwə cırıkanıd, hersa xwə-xwə gırt, bər xwəda təştək axaft u bılynd got

— Tüje bıstini...

— N stınlımt, əze həryılm komita zъnpa, nastınlımt.

Bave dəma ky nave komita zъnpa səh kъr, idı xwə nədərt, k-la wi rabu:

Tüje cъ bıkl? Tüje həri komita zъnpa? Komita zъnpa we an bıde tə?

Zybejida xwə kəri dərbazkъr.

Həsən çar dъn gərm bu:

— Tə xwəj nəkəmt, tə fəm kъr, qıza səjbsana tə xwəj nəkəmt, tve cъ bıkl, ty tъn nə l-zımti.

Ty qiza gəhiştiji, wərə şıxyl bə şırnajı kyta bəkən.
Gyrra bave xwə bəkə, hersa xwə dajnə...

Zubejidaje ve çare idi, zə herse xwə ynda kyr, sər u səfətə Osman mezə kyr, je dən zi pıheri u bə dəngəki meranə got:

— Wəki hun bəmərgən zi, əz nastıñım. Bave wəki dəxast bə təhərəki qize bədə kərkərgəne, hersa xwə-xwədyyərt u hedika got:

— Zə mala tən, bəçəhmə...

Zybedəe got:—Ve səhətə u təməzi gıredə, cu dəvra. De xast, hərə rəj, le mere we zərə got:—Runəde...
Bə lənge xwə cu, bə lənge xwə we be zi.

Osman u ysa zi həvaled wi ruje həv pıherin, pyrcuje xwə kyrən.

Həla bave Zybedəe zi kətə nav şık u şajışa, ky dəbə bə rastije, qızılk vənədərə.

Zybedəe dəri vəkər u dərkətə dərva. Wedəre, nav kucedə əw gələki fəkkri.

— Cə bəkəm... ve şəve kyda hərəm...?

Əwe xast peşda bəlvə, le lə bər dəri bu rəssas. Le wəxte jale dən mezə kyr, dit ky cawa dy mərəv bə mələkira tenə mala wana. Dibək səba Osman ten?

Osman wədəki kündə gərəke şıxyle xwə kyta bəkəra u məllə də wəxte xwəda dəhat.

Dy mərəv bə məlləva hatın u wəxte bə derira hyn-dyr kətən; Zybedə zə çiye xwə lərəti u ləz-ləz zə we durkət.

— Le kyda hərəm...?

Zybedəe gymana xwə da sər qəwata pia: bəra bəbbən, kiali dəxwəzən.

Əw be həmdi xwə peşda dəsu u dəfəkkri: səbe we hərə komita zəna, we bezə, paşa zə sədərtja zəna we hərən mal, we bave wera bezən, ky həqə wi tynə qize zə mal bəqəwrinə u we disa be mala bave xwə.

Le mal bər cəve we rəş dəbu.

— Kyda hərə... Nə həta səbbe zi, şərə we tynə bu.

Hərə çəm qızı həvaled xwə. Le nə de u bave wana hənə u dəbə əwana qızı zə mal qəvrəndi qə ci nəkərana.

Həma we evare hər təşt təv bubu. Zə məktəbe dərkət; Ahmed tynə bu, cu klubə — bər xwə kət.

Cəlo ki də dənjajeda dərəqa weda dəfəkə u **we bəwərə?**

Ki **we həbu...**

Əw bə xwə gəlo təne nınə!

Klup hatə bira we, sədərtija zəpla, paşa Ahmed.

Əwe Ahmed bir ani.

Gəlo Ahmed bə dyləklə əşq we Zybedə həlinə....

Zybedə səpicəki bu, nə dəxast nivəzə hərə dəre həzkərije xwə bəkytə.

Sawəke əwe gərt, təçəfi, le əw təçaf nə ja tərse bu.

Zybedə fəkəri.

— We bəbə mərəv...

— Əze wi bəkəm mərəv, nə, əz zə wi xwənditəvəm u zələm xəbərə dənjae.

Əze ali wi bəkəm.

Minəni baje bruskəke cənd şəkli bər cəve **wera dərbaz bun.**

Əva əw bə xwə, sər sing u bəre Ahmed u **wira tətəkə** rənd dəbe, dərəqa dəha umbrəki başda gəli dəkə.

Aha Ahmed hin dəkə, ky cawa bəkən, wəki **zə rənçəra** əz u xwəbar nəje hyndyr u malda pirhəvək biter nəbən.

Əw sər wan fəkəra bu, u fəm kyr, ky bə raste zi, zə peşberi we əw bə xwə te, Ahmed bu.

Zybedə nezik bu u əwe təre ky Ahmed zi neziki wi dəbə.

— Zybedə...?

— Ahməd, Ahməd tyji...?

— Əzəm, Zybedə, ve şəve kyda? Zybedə kərrbubu, dəqəke əw də wi halida səkənpi: mərçv dəgot dərəq tıştəkida dəfəkərə.

Ahməd zi kərr bubu.

Paşə Zybedəje dəste xwə bə mərdənə həzənd, dəste Ahməd gərt u bər bə rja male kır.

— Əm hərən!

— Kyda, Zybedə!

— Əm hərən mal... bər bə əməyre təzə.

TRACTOR

Dəxənvəti, dəxənvəti,
Dəxənvəti, dci tej
Ty radıki, wəldgərini,
Ty ruje érde zu rəş dki.

Bə palava dəci tej,
Zémət nadı gej,
Dəwsa dy ga roze,
Radıki érde səhatəke.

Rakə traktor, rakə,
Xwəlje, qalkə,
Əv zəvja mal tışfaqə.

AŞE MƏ

Aşə mə vədgərə bə toke,
Xəvata dəh roza dkə rokə,
Xəvətciјe aşə mə egypt,
Əw həbe nan pak dherən.

Dkə şəqin, şəqə şəqə,
Maşına we rəqə rəqə,
Aşə ave bər wi hecə,
Əw nane mə hur dhərə.

Aşə mə je kolxoze jə,
Sıbə zu dənge wicqas xyəş te.
Əw dxəvətə bə toke,
Kar məra zəf həjə.

XƏBATA DƏWREŞ

Dəwreş xortəki dəlali bərb cəvbu.
Bəzna Dəwreş, mina dara spindare rastə titalibu.
Dəwreş həla 20 sall; sfətə wi mina şıklə zə mume cə-
kri spi u nərm bu u ruje wi nə hatəbun.
Wəxtə Dəwreş կynçə xwə lə xwə dəkər, səre, xwə şə-
dəkər, mərja həwas nədkər, bəre xwə ze bgyhasta. Pore
wi rəsi kurişk, tylje wi mumani, -cəve wi mina ase dor
nəqəşandi, byrje wi rəşbun.

Dəwreş də nav gynde Teçşrlijeda dīhatə həsaye cəwa xortəki zə bədəwa bədəw, dərbdarə dərbdar, mərxasa məxas, u zə hazır bune hazır. Dəwreş we palzə təzə mək təba əskərje kytta kərrbu, cəwa fırqəvan, şandəbun gynde Suse yzəka fırqe.

Gyndija yssa zə Dəwreş həz dəkçərən, dgotən,—kə ləme ky we lənge Dəwreşra hərə, bıra cəve məra hərə. Həmin ky qize gynd zi lə sər wi aqyle xwə ynda kərəbun,

Le wəxtə Dəwreş də çəvətada xəbər dəda? Mərja tərəjni kytəbe bədəwətje gərtijə dəste xwə dəxunə; yssa zu —zu u pırs lə həv dəani u bə dəv leve xwə şəkəri bəşər vədəbū, dəkənja.

Wəxtə Dəwreş səva qədandəna plana xwəndəne gyn-di bərəv dəkçər u çəvat dəkçərən, gyndi bə zümanəkinərm u bə pırsnə kurə yssa dəda sərwəxt kərəne, gələka həma lə wedərə dəgotən,—ax! Dəwreş xwəzyla ty bırae mə, işlə təstəki mə bujaji, bıra kyrase sər çanə mə həsret-bja, hənəka zi dəgöt,—zə wira sədərtja nəhiye lazıtmə, cəwa biyə, weki əw şandənə sərkare gyndəki, Dəwreş, yssa bu, weki sərkartja gyndəki mina gynde Suse zera həndək dīhatə həsavkərəne.

Cəmky əwi bə we xəbərdana xwə, u xəbata xwəva, həmu plane gynd: plana candəne, xwəndəna borçlı u je majin, wəxtəda dədanə qədandəne.

Yssa zi bən dəste yzəka komsomolada, təşkilətə çur-rə-çurə dabunə təşkil kərəne, „Mopr“, „Osoavjaxim“, „Xacesor“ u je majin. Dəwreş spartbu həmu fırqəvan u kom-somoled gynd, səba hinbuna sıxyle əskərije, sijasətə u sıxyle doxtarıtje hinbun.

Dəwreş 7 roza çarəke fırqəvan u komsomole gynd

Wərəv dəkçirən, wanara dərsa gylə agyr kyrne, sijasətə u doxtırtije dərbaz dəbu.

Wəxta gyndija dədilən Dəwres wana dədə çerge, hini lexistəna nişane u şyxle majin dökə, həma wi caxi dəgotən:—Oro wəlləh əv diwana diwānəkə zorə, hər komsomol, fırqəci u xəbatkara həma də male wanda zi hər təşti dədə hın kyrne.

Le wəxta gyndija nişane wanə dərbdarije, fizkulture u gylə agyr kyrne dədilən? Kal pira zi xuzyla xwə bə wan dyanin, dəxastən bəbujana təvi təşkiləted wan.

Hərro wi caxi, qiza kəsibe gynd, Usıve Əvdo u cənd qize dənə 14—15 salı dəhatən təmaşə dəkçirən. Le lap nədəhatənə nəv wana, tənə durva mezə dəkçirən.

Səjrana qiza Usıv, həvala xwə Gylizerra dəgot,—Le-llə, cıma naen əm zi bəbbənə komsomolka? Bave mə we cəsə bezə, nə brae mə zi təvi wanın.

— Əz zi dəxazım... Gylizəre got.

— Də wərə əm həryənə bal Dəwres, érze bənəvisən bəydne.

— Nə əz dətərsim.

— Zəcə dətərsi?

— Şex Şərro u məllə Isa hər-ro tenə malə mə bave tınnra dəbezən:—nəvə-nəvə, ty bəheli qiza tə hərrə bəvə komsomol. Bave tınnə edi teda mytəhəjər, ma got:
— Na, təşte ysa dəvə? Əz nahələm. Iza naka wəki əz bem, ty wərə, səba wana dyle bave tınn nəe u nəhələ.

— Gyilər çan! Wərə əm cənd roza dəzi həryən çvatı, u zə Dəwresrra zi bezən, əwe éssə de u bave mə bəydə sərwəxt kyrne. Cımkı xəbərdana ysada şex məllə lıkkarın bər wi xəbərdən.

Səjrane dəgot u tıllə we dəgyərt, bərb wana dəbər.

Bəre Gylizəre hıncəki xwə şunda dəgyərt, paşa həma

пъшкеva got,— Də wərə əm hərən! Həlbə koməkə noli wan u xorłəki noli Dəwreş wə ləpəştə təvən. Şex Qəro-je ru dərez u məllə Isaje pəşt kuz, we cə bəkən. I..bəratəzə kətə bira mən, nə Əjşana Səbri zi cu xwə nüvisi komsomol kətə nav yzəke, naka zi bəjə sərkara malaxwəndyne.

Съ бъ weja къгън, wəki съ зъ тə bəkən; wərə əm hərən.

— Le cəwa? mərḡve ky bəxhəzə peşda hərə, bəbə mərḡv, zə dəne təstəki həldə, gərəke nətərsə, şərm nəkkə, bər cətənja nəsəkəndə, həla ky nəha ty cətənje yssa tynən, nə? Wərə əm hərən. Səjrane got, u dəste həv gərtən, kənjan, bərb wana cun, duz cunə bal Dəwreş. Dəma Dəwreş əwana ditən,—oh!.. Sər səra u sər cəva hatənə, gəli həvale dəlal, jəqin hun hatənə wəki təv təbəxhəbətn, əre?

— Bəle... Le Dəwreş çan! Gərəke ty yssa bəki, hə-la kəs pe nızanbə, u paşə zi de u bave mə sərwəxt bəki, Səjrane got.

— Əw gli sər səra—sər cəva, le hun həla dyse roza wərənə çəvata, hune bъ xwə gyll—gotyne ysa hinbən, wəki qə kəsək nıkarvə bər wə xəbərdə, got u hanzuka zera érzə nüvisi, anket təzi kyr u da yzəka komsomolə.

Cənd roz dərbaz bun, Səjran u Gylizər qə zъ çvata nədəman, həta roza çəvate, əwana epeçə hini gyll—gotyne sijasətije u təzə zi bun.

Wəxtə əwana dərbazi nav komsovəlje dəkəgъn, Əlöe komsovəl rabu got,—gəli həvala! hun xwəndyne zanın? Hun zanın wəki komsovəli cıjə?

Zъ wana, Səjran rabu got,— Əre, hərəke mə se sala-məktəba gyndda xwəndijə, komsovəli zi, təşkllətəkə köməkə (ymuda) fərqəjə. Çav da u runışt. Həvala jək-jək.

پىرس dan — әwana zi eçsz nəbuji çav dıdan. Paše bıdəst
bılyınd kırınpıkək be tıqablı kətənə nav komsomolije.

Edi hərse qiza zi կըңce komsomolka lı xwə kırıbun;
təvi yzəka komsomola bı dı u əşq dıxəbətin. Xorte
gynd gəlləka səva Səjrane aqble xwə yndə kırıbun u sər
we din — hər bubun. Сымky Səjran aqble xwə, xəbata xwə
u həmzi bədəwaja xwə zəf zedə bu. Səjranə yssa bu, le
xorta we cəwa aqble xwə yndə nəkərana? Çarna wəxtə
bəsa mer kırına we dıbu; Səjrane dıgot,— əz mer na-
kım, həta xwəndəne dəst nəjnüm. Le de u bave we dı-
xastın, həma we gave zera merək bıditana u bıdanə.
Сымky wana nədixast, wəki qiza wan hərə çije dur u
xərib kəvə. Dıgotın,— Bıra qiza mə gyndə mer-kə, zı mə
nəqətə. Ləma zi Səjrana bələngaz bı Əmoe kyre Əlora
gotın, kırıbun, wəki bıdanə. Səjrane Əmo bəgəm nədkyr
u nədxast. Сымky, əwe Əmo zuda nasdəkkyr, nə xwəndi,
zı gylli—gotıne şewre paşda maji şıv lı bıln gyhkətibü.

Ləma zi Səjrane dəzmala wi şunda dıbzıvırand u soz
nə dıda, səva stəndəna wi. Məna Səjrane təne bu əw,
wəki de u bave we ze nə xəjdən, dıle xwə nəkən, dı-
got.— Əz səva xwəndəne nastınım. Сымky əz dıscımə
xwəndəne. Səjrane nədixyst xatyre de u bave xwə kəvə.

Edi Səjrane dəst wanda debur nədəkkyr, dıxastın wə-
ki bı dəste zore bıdəne, əwi kəri şıv lı gyh kəti. Səjra-
ne edi dit, be fəjdəjə, got,— həmin ky əze bıujama,
həm ja pak əwə, nakava hərəm, rabu, cu bal Dəwreş
got:— kedəre u kızan məktəbe?

— Bakuje, janzi Rəwane, texnikume. Сымка we tıpn
hılnədən? Səjrane got.

— We tə hıldıñ, xəbata xwəda dərbdar, u bı təqimli-
na tıpn gərəke tə dı gyndə kyrsa cara kytə kırıvə,
əre?

— Bəle.

— Səjran çan! Wəki dəci xuşka tıyn Əjse zi bəx xuəra bıbə, bıra əw zi ńıxunə.

— Əjse tıstəki zı xwendyne zanə? Səjrane got.

— Le cəwā, sərkara mala xwendyne jə. Əw zi mina tə komsomolkajə, həm zi dərsdara kyrsa zınajə.

— Də wərə əm lro hərənə nəhije şyxyle mə duz-kyń. Səjrane got, u hər dy cun, şyxylduz kırın u vəgərjanə, mal.

Wəxtə dəst pe buna sala xwendyne Səjran u Əjse cun, bəre kətənə kyrsa həzərje, paše zi kətənə kyrsa jəke u xwendynə.

Dəwreş zi edi nə də xwest, wəki gynnda bəminə. Cımkı Səjran, u Əjse cubunə xwendyne, əw zi edi bərə-bərə məzyn dəbu, zı wira zi xwendyna bılynd lazımlı bu; dəxwest ńıxunə.

Əw zi roke rabu cu nəhje şyxyll təslim kyr u cu Tiflis kətə instituta fırqə, səva xwendyne. Əw epeçə wəxt —zəman bu, wəki mala Dəwreş xallı bubu, edi kəsəki noli bəre oda wi nədəxəməyland, u teda govənd nə dəgyrt, wəki xort u qız bıçəvən.

Car sal dərbaz bun, mə bəhist, wəki Dəwreş, Səjran u Əjse xwendyn kytə kırınə u vəgərjanə nəhije.

Wana xəbata gynd dabunə sər hıməki qəwin.

Dəwreş u Səjrane zəf zı həv həz dəkkyń.

SUCOK

Turgenev çarəke bə Ermalajva dıcsın wərdəka bıkyzınp. Çije qırtına wərdəka gol bu. Lədkək lazımi neçirvana bu. Ermalajı got,—lədka Suçok həjə, gərək mərkvər bər bə wi hərrə.

Мын got,—çəm keletal?

— Ахыг тәртвек въра дызи науе wi Sucokə.

Әw cu, лезеки дыне ъв həvrra hatъn. Sucok тәртвеки бәрдәстбу, рексас дыгәрия шест salı həbu.

Мын got,—lodka tə həjə?

Әwi got,—lodkə həjə, gərək be sektyne.

— Le ty kiji?

— Torrcije aqemə.

— Le torrciki cawani, wəki lodka tə xraw bijə!

— Le cawa cəmə məda məsi zi tynnə nə.

— Мын Ermalajirra got—nu, də zukə, hərrə lodke cekə.

Ermalaji cu.

Әz lЬ sər kəvъt runıştym Vladimir hatə keleka мын, Sucok həla çije xwəda səkyni bu.

— Әz təwəqə dъkъym мыnrra bezl, ty torrcije zudanı Jane na?

— Әva həvt salə.

— Le tə bəre cъ şxyl dъkъy?

— Bəre əz fajtonci bum.

Le ke ty zъ şxyle fajtonc dajə qətandъne?

— Xapъma təzə.

— Kizan xapъm?

— Әwa ky əm kъrrinə, əw Alena Timafeevnajə, jəkə ysa qalъmə... nəçahyılə.

— Әwe cъ fъkъri, ty kъri torrci?

— Xwəde zanə, əw hat çəm mə, kъrə sər bər dəstijed xwə u hat vъr. Mə bəre əwyl dəstə we ramusa. Әw bəre hərs nəbu, le paše dəst pe kъr u jək jək pъrs kъr cъ qulyx kъryne u gyljee dъne.

Şyre gыhiştə мын: „le tə cъdъkъy? Мын got,—əz bumə fajtonci;—Fajtonci, le ty fajtonciki cawani? həla lЬ hale xwə mezə bъkə! gərək ty nəbi fajtonci. Wərə çəm мын

быбә торци и паše ruje xwә kyrr кә wəxta hatъна тън,
гөрек ty мésia hazъr dajini sér təxte аqe, gyhdari dьki.

Дѣньherl, hama wi caxida əz bumә torci.

— Le bәri wi caxi тә сь şyxyl dьkyr.

Bәre əz mirata Sergeja Sergeevic Pexterev bum, əm
şes sala dәste wida bun.

Əz fajtoncije wi bum.

Le çahыltja xwәda hama ty fajtonci buji?

— Nә, əz bәre povr bum, nә baçarda, le gynnda.

Tә çem ke xarъn hazъr kъr.—Çem Tatjana Vasilevna,
əm zъ çem bave we cunә çem we, əm bist sali bъn bandurra weda bun:—Cawa? тъме ty çem we azpez buji?

Na əz çem bufete dѣsекъним и тъnra дъготъn Anton,
le nә Kuzmo, aqe ysa émyr kъrьbu.

— Nave tә naха Kuzmәjә?

— Kuzmәjә.

— Le ty dъha buji сь?

— Əz bumә artist.

— Rast dъbezى?

— Le cawa.

— Tә сь dьkyr?

— E; сьта hun пъзапъп, aj қыңчे Ь тъп dъkъп,
əz дъгеръп, jan dѣsекъпъп, jan ruđnem, dъbezežn te
сь bezi, aj əz dъbezežn, çarna dъbъп mina mәrъve kor.

— Paše ty buji сь?

— Paše disa əz bum əzpež.

— Bona azpeziye çarekә dъне сьта gazi tә kъryп.

— Съмki въре тъп zъ çem тъп rевi.

— Le wəxta aqae bәre, hena bave tә, tә сь dьkyr?

— Mъn gәlәk currә qylx kъr, əz bәre bum kazacok,
bum baqvan, u je majin.

— Ty buji bәlәd, bъ կүckarra dъcuj?

— Bәle bъ kuckarra, çarәke zi bъ həsparra, le kә-

тъм, хесп сыл кыри бу, ақае мәжи бәре гәлеки сәрт бу,
әwi өз кытам, bona өз сынәта sapoznikije hin бым.

— Ty wi wəxti cənd sali buj?

— Bist sali bum, wi caxi aqae тә тыр, өз disa bъ-
r тә gynd.

— Nu Kuzma, ty һати çerrvandыне, kylfete тә hәje?,
ty әwçiji, Jane na?

— Na xer, Tatjana Vasilovna әмьр nədajə ty kesi
(bə ləstije xwə) bona bъzəwçyn.

— Le пъха ty әburax xwə pe съ дъki? ajlyqe dъstini?

— Съ ajlyq bъ nano қyta bu cu, dъha zedə nə la-
zымә, бъра xwəde həma sъlamətije bъdə xapъme.

Е nalaji vəgəria.

Әr. IЬ өwi got:—lodkə hazъrə lodke siar bun u cun,
bona wə iəkā bъdъrynp.

PÝRS

— Sucok ki bu?

— Turgenev pe ve sərhatije съ dъxazə bezə?

— Dərhəqa ke gələki vyrda xəbərdan həjə? съма?

RAZANE DЪXAZƏ

Varka qızəkə sezdəh sali bu, əwe besik dъhəzand u
perra hedika dъstra:

Өz zъ terra luri dъbezъm,

Өz kylame dъbezъm.

Zarrok dъgъri, əw zuda dъgъrija, le Varka dъxazə ra-
ze, cёve we dъhatыnə gыrtыne, sәre we bərzer dъbu,
styije we desja.

— Өз зъ тәrrа luri дъкът; әве аңаха leve xwә зъ
хәв вәдькър u хәбәрдьда.

Xwәje (aqae) we otaxa келәка weda raza bu. Varkaе dъxast raze, le әмър tynnә bu, wәki Varka raza, әгәр Varka въненъзіја, aqe we le хъста.

Varka бешике дъхәзинә, дъхенъзә, әве хәwneda de bave xwә, gynd dъdit. Bave we нәхwәшxaneda тъгъбу.

Nьшkeva jәk ledъxә, әw сәve xwә vәdьkә, dъпъher-
rә aqajә.

Әw dъbe,—ty съ dъki?—zarrok dъдыри, le ty razaji?

Әw шамаqәke bъn gyhe we dъхә; Varka sere xwә dъхәзинә disa хәwneda de bave dъбинә, dъхенъзә, әwana bъ hәvrranъn, dъсып baçer, bona въhәq въхәbъtъn.

De rәça dъkә—nan bъdъn.

Varka dәngәki nas dъbъhe,—ka zarroke bъdә тъп.

Disa әw dәngә, içar dъha bъ hers,—ka zarroke тъ-
dakә.

—Razaji?

Varka vәdçenъqә, dъпъherrә әва zъна aqe, Іь оrta
male sәkъpijә, әw съcъk dъdә zarre. Varka radъbә dъ-
sәkъnә u Іь zъna aqe dъпъherrә.

Зъпъk dъbъzә, zarroke hъlinә.

Varka Zarroke hъltinә, dъkә бешике u çarekә dъne
dәst pe dъkә dъхәzinә.

Le disa mina bәre әw dъxazә raze, xәwa we içar
dъha pъrr te.

II

Aqa bәr dәri dъkә gazi—Varka rәbә sove dадә, wәki
ysанә hәrdy rabunә, dъha wәxta xәbata wanajә.

Varka bәr bъ mәrәkә dъbъzә, bona dara binә, әw
gәlәki şadъbu, съmki wәxta mәrъv radъbә re dъcә, dъ-

gərrə, wi caxi xəwa məria zéf nae. Əw dara tıne u sove
dadbdə...

Ζъна аqæ dækə qirrin—Varka samavare dadə.

—Varka agyr dave samavare.

— Varka kaloşe aqe bışo.

Əwa lı́ érde rudı̄ne kaloşa dışo u dı̄fı̄kı̄rə cı̄qa
rı̄ndə, wəki əwa səre xwə bı̄kə hyndyrre kaloşe u həvə-
ki raze.

Varka pepəlinka bışo.

Varka pepəlinka dışo, sovəke dı̄ne zi dadbdə u bər-
bı̄ dı̄kane dı̄bbəzə, xəbat pı̄rrə.

Le cətənə mərkv ȳme bər təxte kartole kuxniye bı̄-
səkənə u təməz bı̄kə.

Səre we sər təxtəda xar dı̄bə, céye we tenə gırty-
ne, ker zı̄ dəst dı̄kənə érde.

Le zı̄na aqejə qalıtmə bı̄ hers te bərra dərbaz dı̄bə-
u le dækə qirrin.

Cətənə mərkv wa bər xarınne hərrə be, cətənə mə-
rv bı̄dru, cekə.

III

Evare mevana aqe ten.

Ζъна аqe dækə qirrin—Varka samavare báve, sama-
vara aqe ȳusykə, lázıtmə cənd çara səmavare bavene.

Pəj cajerra emaqe səhətəkə Varka sər pı̄a dı̄səkənə,
lı̄ mevana dı̄pı̄herrə u dı̄be—cıkə we kənge émtı̄-
kə, cıkə əze cı̄ bı̄pı̄m.

— Varka, zukə, hərrə pivoe bı̄nə.

Varka banz dı̄də, bona xəwa we bı̄rrəvə. Varka dı̄-
cə ave u şı̄xyle majlı̄ dækə.

— Mevan cun, aqa vədləzə, bona raze.

Ζъна аqe dækə gazi—Varka zarrok dı̄sarı, bı̄həzinə.

Varka disá dəst pe dýkə—luri, luri, luri çan.
Le zarrok disá dýgry i u nahelə, bona əw raze.

ПБРС

Varkae çəm aqə cawa dərbaz dýkыr? aqə kəda we cawa
dýxar?

PLENE KAVKAZE

Əva jəka zuda qəwmijə. Wi caxi լь Kavkaze şərr
bu. Nykymata Urşete dýxast mər्यve əjaə aza býkra býn
bandurra xwə, ləma zi ordija xwə şand Kavkaze.

Mər्यved əja nədxastıb býkəvən býn dəste wan.
Waṇa davitə sər u ofisere urş dýbərən plen. Çarçara
mər्यved əja gələk pərə zə afisere gýrtı dýstəndən u
bərrdədan.

1. NAMƏ ZB MALE

Ofiserək լь Kavkaze qyləx dýkыr, zerra dýgotən Zilin.
Çarəke zə maie namək zera hat.

Dja wi pir zerra dýubvisə,—dýha əz pir bumə, əz
dýxazlım bəri mırna xwə kyrre xwə býbinəm. Wərə xa-
təre xwə zə tən býkaz, tən célékə.

„Zilin dýfıkırı, ja rast zi dja wi pir bu bu, dýbə
ky լь həv nəe dja xwə býbinə.

Əwi izna xwə xwəst, təvdárəke xwə kyr hərrə. Wi
caxi Kavkazeda şərr bu.

Həm şəve, həm zi roze cujın һatıb ťnə bu. Týka
łь mər्यva dýxastıb jan zi dýbərən əja *.

* Dýbərgən əja,—dýbərən plen

Léde dy çara əskəre nobədar zə kələke dəcun kəla dən. Əskər lə peşije u paş, çymaёт zi orta wanda dəcun.

2. ZILIN CAWA KƏTƏ PLENİJE

Əw jək havine qəwmə! Səbe şəvəqe aboz püş kəle top bu. Əskəre nobədar dərkətən u kələka rerra cun, Zilin sları dəsu, le hur mure wi abozerra dəsu. 25 verst re peşja wan bu. Aboz hedika dəsu: əskər dəsəkən, wəxtə təkərəka ərəba ky ləq dəbu, jan zi həsp dəsəkən u gışk dəsəkənin, səbər dəkərən. Səhət 12 həbu. Aboze ançax-nive re qədandəbu. Təz bu, gərm bu, téve dəşəwtand, carhıqlə colə, dar u tél tynənə.

Zilin peşda cu səkən i hivije bu həta aboz be dər baz bə.

Zilin wa dəfəkəri,—dəha rənd nınə, əz be əskər, təne hərrəm? həspe bən təmda rəndə.

Əgər türk rasti tən ben, əze banz dəm, bərrəvəm. Ofiserəki dəne, nave wi Kostilin neziki wi bu, təvəngə perra u dəbezə,—əm hərrən Zilin, həmin qəwət məda nəmajə, əmə bərrcinə, gərmə.

Le Kostilin mərəvəki qalıni sorəkyri bu.

Xuidan zə wi dəkəşja.

Zilin fəkkəri u got.

— Silhə dagyrtijə?

— Dagyrtijə.

— Də, əmə ysə hərrən.

U əwana reda peşda cun. Çəm şkəvte türka avitə sər wan, Kostilin rəvi, le Zilin hılanın plen. Mərъve cja əw bərən cije.

3. PLENIJEDA

Əwana sər gələk cjarra dərbaz bun, sər cəməkirra zi cun. Bu tarl, əwana hatən auləke, * Lənge Zilin qəjd kərən u bərəm mərəke.

* Aul—gynd.

Zilin dävdan hyndyrre mərəke u dəri sərda dädan.
Zilin kət.

Zilin we şəvə ranəza. Şəvə kən bun.

Səbə bu. Zilin rabu qyılıkə vəkər, terra pıherri.
Əwi qyılıkerra re dədit, rja bər cijerra dəsu.

Alije raste mala tətərəki bu. Dy dar çəm mala wan
bu. Sə lə wedəre ķetəbu, bəzən bə karşke xwəva dəcun.

Zary rəvin hatən, bərəvi sər həv bun, u cində çəm
mərəke, wana darək hylanın u qyılıkerra dəkərən. Zilin
lə wana kyrə qızın, zara kyrə qarrin u rəvjan.

4. DINA

Zilin dəxast avəke vəxwə. Dəre mərəke vəkərən. Mərəvəki
tyrk hat, ruje wi zi hənə kırı—sor bun. Jəki dəne rəşək
zi perra bu. Zilin pe dəstə xwə u leve xwə əw dan
sərwəxtkərəne, wəki ave dəxazə.

Mərəvə rəş zənbəbu Zilin cə dəxazə, kənja u kyrə
gazi:

— Dina.

Qızılkə banzda hat, əw sezdəh salı, zrawok bu, qarr
bu, cénvə rəşə le bun, bəxwə zi bədəw bu.

Bave we zerra' tıştək got. Əw rəvl cu, disa vəgəri,
məsinək ani.

Disa məsinə xwə hylanı u cu.

Tətəra dəre mərəke dadan, u cun.

5. RƏVA KY LƏ HƏV NƏHAT

Kastilin zi kətə plenije. Kyrən sər Zilin u Kastilin,
bona əwana male xwərra bənbəvisən, səva male wana 500
manat pərə wanrra bəşinən.

Əwəna mərəkeda grti bun. Xarən u vəxarəna wana
nəpək bu. Hər kytic garəs be xwe, jan zi nərəzjajı dədə-
nə wan.

Zillin məhəke ysa dərbaz kyr. Roze əw nav gyndi
dəgərrija jan zi tışt cedəkçyr, şəve həj diwar dəkola,
bən diwerda qyləkək vəkər.

Zillin Kastilinrra got,—lazymə, əm iro bərrəvən, əwa-
na runıştın, səkənən, bona həta dənge gynd be bərrine.

Çımaéta gynd gışk kərr bun.

Zillin u Kastiliñ bandan, bər diwer. Dəng həs tynnə-
bu. Hər nav qamişda xışina dənge ave dəhat.

Əwana car versia cun. Meşəda duman bu. Kastilin
wəstia, lınge wi dıha zə ci nədyləqjan, axına wi bu.
Nışkeva rəpina lınge həspa lı peşja wana hat.

Əwana zə re dərkətən, kətən nav łyne dara, xwə-
vəşartın u səkənən.

Nıherin tətərək hat, cələk dəbu bər xwə u dəzot.
Tətər cu.

Zillin got,—də rave əm hərriñ.

Kastilin kyr rabə sər xwə, le kət.

Zillin kyr əwi rakə sər piya, le qirrinə Kastilin bu.—
ax, deşə!

Zillin vəçenəqi.

— Cə qirrinə təjə, axır tətər we bəbəhen?, rave,
əze կօմէke bədəm tə.

Əwi Kastilin hılanı u bırə sər re.

Tətər dənge Kastilin bıhist, vəgərja u bı zımane xwə-
kylə gazi, əwana disa kətən bər tuma, xwə vəşartın.
Tətər gyllək ağırkıry u azot, kicək lı pəj.tətər, azotın u ha-
tın, əwana Zillin u Kastilin gırtın bırın u kırın cələkə kur.

6. DISA RƏV

• Hale wana zəf xrov bu. Dıha qəjd zə lınge wana
vənəkərin, əwana cəlede dıman. Nane nəpəti u pəmə-
slı zı av dadxıstın bıne cəle, dıdan wana.

Zilin pÿherri hale wani xrawë. Nykarën bÿrrëvyn. Bi-na wi teng bu.

Céleda runştibu u dÿfkyri; gëlo cawa bÿkëp?

Çarëke zi pÿherri, nyşkeva totÿk perra zorda avit n u kët n s r coke wi.

Zore pÿherri, Dina dit. Dina k nja u r vi.  w d fkyri „g lo Dina ny kare“,  wi d st pe k r z  h ria sor t ste list ka zarra, z  h rije q lyxe m gъva, h spa kuey-ka c d k r.

D got, „K nge ky Dinae be  ze b d m we. Zilin h la zuda bona Dinae buk c d k r, Dinae z l d wsa ave  ir zerra dani.

Dina w xt ke n h t   am wan.

Nyşkeva d ng k z  zore hat. Zilin b hist, p herri. Dina bu,  we z  myl ke dy tot k d rx st u avit  zere. Zilin got,—ty c ma naej  han terra van l jstoka.

Le  w s re xw  d h z n , w ki n  laz m , pa e d be:

— Ivan, d xaz n t  b kyuz n.

— K i d xaz ?

— B ve my n. Rispi zerra d vez n, m r ve Ur se nezik n, gyne my n b  t  te.

— W ki gyne t  b  my n te, my rra,  vd r k e d rez b na.

Dinae got—na,  av , we b bin n, g sk  l  ma n. pa e lex st cu.

S v bu. Zilin ran d za, d fkyri, g lo cawa b k , ky b rr v .

Le axina Kastillin bu, n xy si le gran d bu. Ny ke-va zorda xw li r z ia.

— Zilin p herri, Dinae  vd r k e d rez ani, dah st  c le.

Dinae got,—Ivan, Ivan, g sk cun.

Zilin şabu u Kastillorra got,—Kästilin, räbə əm hərrən.
Kästilin gyhdari nəkъr.

— Əze kyda hərrəm, pıkkägym zy çıje xwə býlyrtym.

— Də wəki ysanə bý xatre tə.

Zilin, býhäləki cətən zy célé dərkət, xatre xwə zy
Dinae xast u cu.

7. GƏHIŞTƏ MƏRİYVED XWƏ

Zilin şev pəda cu. Məşerra dýsu. Bərbanga sýbeda
meşəkyta bu, kələka meşə rastək həbu. Zilin pýheri kəle
durva xyja dýkъr. Agyrək durva dýşxili, le nezik bu. Səngy
dýcýrusin, əskər dýcun dýhätyn, Zilin qəwata xwə çývand
sər həv u bərby raste cu.

Nışkeva se tətəre siar Zilin ditən u danə pəjî.
Zilin kyrə həwar y gazi gəll býra, brano, brano.

Əskəra býhistin, 15 qazaxa zorerra banzdan.

Tətər týrsjan u paşda vəgərjan.

Əskər týzı dora Zilin bun u qəjd zy Iýnge wl dər-
xystən.

Bý pəj werra Zilin nəcu mala xwə.

Le Kästilin, məhəke şunda penç həzar manat pərə
dan xlas kyrən.

Ançax iow sax-slamət anin.

PÝRS

Hykymata patše cý dýxast býkýga? məryve ký lý ejə dýman,
þý ırssarra cawa dərbaz dýkýrny?

Zilin, cawa, gýrtyn? Tətəra, cawa, bý wirra dərbaz, dýkýr? ke
arikari da Zilin? əw cawa dýfýkýri? cawa rəvi?

LAMPA ELEKTRIKE

Poqose gyndije Parnie сы sali bu; le bèle bazar nədit bu. Çarəke, əw zi cawa qəwmə bu, postaki ruvja dəst xyst. Dyxast bıfrota, gynddə kəsi nədfəkəri. Çinarə zera gotyn ky bıbbə bazer.

— Bazarda we bıbhaki qənç bıddın, gotyne, rabə, hıldə u hərə. Tıştek zi, bazar awqa dur niñe; zı vra hə-ta Rəwane reja dy rozanə, hım tye bı qimətəki bıha bıfroşı, hım zi tye bona male kəl-məle arzan bıstını.

Awha; poste ruvi bu ménə, ky Poqos bıcuja bazer. Ras tie zi, nava dy rozada gıhiştə Rəwane, bazerda post frot u əw bu, dyxast vəgərja, kuceda rasti wətanvan hat. Səlam danə həv, sələma həv vəgərlən, zı həv pırs-pırs-jar kırın u paše, wətanvan ky bazerda şıxyle faitonvanie dəkkyr; Poqos hılda bıre mala xwə.

Got;— Ədi evarə, kərəmkə em hərnə mal, tye şəvrəzeji, səbbətəre həri.

Poqos əw jek lajq dit.

Cınpə male. Həta ky xwə gihändın male; tarije dıha ərd hıleyni, bı wi təhəri gava ky hyndyr, kətən, ləmpə elektriKE dışxilly u sımvare lı sər təxtə dəkkyrə qırpə-qılp. Zına faitonvan təxtə pera-pera hazır kır: nan caje ani u runıştın sər şıve.

Wəxta hazırbuna təxtə, Poqos lampa elektriKE meze dəkkyr. Dəv vəkəri le dıneri. Əçəbmajı mabu u bı çarə-keva gyhdarı lı hazırkırna təxtə nədəkkyr.

Faitonvan got;—Poqose xınamı, kərəmkə sər nan, cı tə qəwmijə, ky bı wi təhəri dıneri.

— Fılañkəs, əz ve ləmpə wə dıpərəm, cıcə şuşəjə u awqa rona je dıdə.

Faitonvan zi bı կybarbuji got;—Le ty ləmpə elektri-kerə xəbərdədi?

— Сыра əva cawanə, hun nəftə çyda dadəgyrən, Jane ryta we rýndə?

Зъна faitonvan got;—Na xer, əm nəfte danagyrən, nə zi ryta we hajə: bı xwə-bı xwə dışxylə, ıdi...

— Cawa cawa, Roqos mətəlmajı ma, be nəft u be ryltə...

Faitonvan disa qyrə bu:—Bəle, le cawa, be nəft u be ryltə. Le ty bı ləmpə elektrikera xəbər dədi...

Roqos disa ləmpe dənleri u got:—Təşte nəditil, nə binajə... u gələki mezə kyr, le nıhəri bı əçəbəmajı u paşə, xwest bəzənbija cıka ləmpe wi təhəri əçəbbujl zəkədəre կrinə.

Faitonvan çabda:—Zə dıkanə.

— Zə dıkanə... Bıha jə? Arzanə?

— Arzan; manetək...

— Manetək... Əva təştəki başə. Roqos dıle xwəda şewri;

Jəke zi əze bəstinpəm, ıdi nə əme pəre nəfte bədən, nə je ryltə.

Ysa zi kyr. Gava ky səbbe zə mala wətanvan dərkət, zə dıkanəke ləmpək elektrike stənd u re kət bərbə gynde xwə.

„Əva təştəki rýnd bu, reva dıfəkəri; əme zə məsrafa səvək bəbən, zəna tən zi we şə bəbə“.

Wəxte ky gəhiştə məle; gyndi dora wi չıvjan, wana dıxast bəzənbija, cıka poste ruvi bı cı bıha jı xərçkırjə, bazerda bıha jə, arzanə, u Jane zi cıka Roqos zə xwəra cı stəndjə, anjə.

Gava ky Roqos çaba pırs-pırsjara da, aqrsongi zə xırgıcke ləmpə elektrike dərani.

Got:—Bıneñən tən cı anjə; ləmpə lı sər səre xwə bıbənd gərt bu, ky həmu zi bıbənən.

Gyndja ze pırsin:—Əw cı təvajə, əw şuşə notlanı
hyrmə.

Poqos şrokъr:—Lektra.

Gyndja ty tıst fóm nəkъr, ky cıka „Lektra“ ciјə.
Poqos we dəme şrokъr, ky „Lektra“ ləmpəkə ysanə, ky
be nəft, be pıltə bı xwə-xwə dəşxylə.

Gyndi kəna bıęçin, wana dıgot:—Na, ‘na, beze stru-
je we zi həjə ıdi...

Poqos qyrə bu, got—Nıha ky bıęşxylə, hune bıbbınp
strue Jane ləmp, u émyri sər zına xwə kır ky sıpnəxəki
bıbdə anine.

U həta zıne sıpnəx gihande, əwi bı sıpnəxəki dıne-
va ləmp greda u bane maleda dardakъr, bı wi qəjdəji,
cı qəjdəji bazerda; mala faitonvanda hat bu dardakъrne.

Wəxte ky wi şıxyle xwə kyta kır, got:—Hune nıha
bıbbınp, cıka ciјə?

Gyndi neziki ləmpe bun, le nıherin, bin kırın (bına-
nəfte nə dıhat) u hılvja şəmaldajına (şəwqa) we mán.

Jəki got:—Le cıra venakəvə?

Poqos çabdae,—Əw wəxte xwə zanə, gava ky wəx-
te we be, əw pera-pera vedəkəvə.

— Əva zı áceb... Le wəxte we kəngəje...

— Wəxte cırvavexystıne. Həma cıra ky vedəkəvənp,
əva zi dəşxylə.

Həta cırvavexystıne həla epeçə wəxt həbu, le çınar-
disa ze dur nəkətənp. Sər wanda disa mərəv zedə bun u-
həmu zi bı həvra dora ləmpe cıvjabun, səkənnin həta
cıra vəxystıne.

Awqa səkənnin, həta ky ləmpe gyndja jək rəj jəki
vekətənp. Le „Lektra“ Poqos venəkət...

— Le əva cawa bu, wəxt nıne?

Poqos çabda:—Həla na. Rəwaneda tarı dərəng dı-
kəvə ərde. Hınpəki zi səbr bıbbınp, nıha we vəkəvə...

Şəhətək dərbaz bu, tari ləp kət, mala Poqos zi na-va şəvə rəşeda ynda bu. Wəki nava tariedə nəmənə zı-ne xwəst cıra vəxə. Poqos nəhəşt.

— Nəfətə badılhəwa zjan məkə, nıha cawa zi həbə we vekəvə.

Şəhətəke zi səbr kırın, dy səhəta zi səbr kırın.
„Lektra“ venəkət.

Çinar gazınava bərə-bərə bəla bun.

— Mə zi zanbu — tıştə.

Poqos fıkıri u got. — Nava wəda cıra vekəti zi ve-dıssə, ńdi ky ma wəki ja təməri vekəvə u fıkıri wəki ci-nara nəzəri kırın. Əwi əre, dəgotə zıne: — Əre, nəzər kırın, ńjni nəzəri kırın...

XWƏJİ Ü XYLAM

Xwəde xer bıkə wərra zi, hər dy brarra zi.

Dıbın nabın dy bıre kəsib dıbın. Dyşərmis dıbın, ky cı bıkkın, cəwa bıkkın, ky mala xwəjı kıp. Qı-rar dıkın, wəki bıre cuk mal bıminə, le bıre məzən hərrə çəm dəwlətiki bıvə xylam.

Xəbat həq bıstinqə, bışinə malerra.

Bıre məzən radıbə dıcə çəm dəwlətiki dıbə xylam.

Wədə kıvş dıkın hətani bıharəkə dıle ky pupu gazi kə. Əw dəwləti qırarək nəditil datinə peşja xylam. Dıbezə: — „hətani wi wəxti ky ty hers bıvi“ — ty həzár manat çırm bıdi mıln, hərkə əz hers bılm — əz bıdılm“.

— Həzar manatı mıln ky tynnə, əz zı kedəre bı-dılm, — xylam dıbezə.

— Tışt nabə, boma we tye mıra dəh sal bəhəq bı-xəbəti.

Күркүк жәк дәттәрсө зь әви қырарі, жәк зи дүшірміш ды-
шы, жаңе we сь үңғашым. Сы дыхвәзъп үйра үйкүп,
әзът u hers навыт, кыта бу си. Le wәki әвана hers
үйбүп, үйра әвана қырма qrare xwә_үйкүп үй qrare
xwәва.

Дүбезә баş, әз қайылт.

Qыrare gredыпн u дықевә sәr şxy!.

Roztъra дыне xwәjі sbe zu radыкә.

Xylame xwә u дышипә зәвије үйсынә.

— Дүбезә hәrrә hәтани ro ronajіә үйсынә, kәnge tәri
bu wәrә.

Xylam дысә зь sbe hәтани evare дысънә, evare wәs-
tijai te mal.

Xwәjl рыс дыкә:

— Ту съма hati?

— Dә ro cu ava, әз zi hatыт.

— Nә, ysa ninә. Мып тәра gotiјә hәтани ronajіә ty
үйсынә. Ro cu ava, le үйпъхерә hiva үйра we dәrkәт.
Съма әв kem ronaji дыдә?..

— Эw we cәwa үйбә...? Xylam мәтал мәжі дыминә.

— Na әз hers навыт... әз tәне дүбезът, әз wәstja-
jimә... мып дыхвәст, әз һнәкі rәт үйбүт... Xylam xwә
дыхынцынә hәv u disa дысә съпнине...

Дысънә, дысънә hәта hiv дысә ava.

Le hiv cawa ky дысә ava, disa pera—pera тәv dәr
te. Xylam qәwат kәti zәvjeda үәдүләзә.

Waj, zәvjja tә zi hәram bә, nane te zi, hәq dajina
tә zi... dәst үй сера дыкә гүман le үйри...!

— Эre ty hers дыби? serra dәwәти дызәкүпә, dә hәр-
ке ty hers дыби, qrare мә qrarә. Edi nәbezi ky мып be
zakon şxy! kыт.

У үй qәwата qrare зоре le дыкә. Xylam Jane hәzar

manat çyrma wi bıdə, Jane zi dəh sal behəq ıvhəbətə.

Xylam də nav aqırda dəminə, həzər manat wi tyn-nə, ky bıda ryhe xwə aza bıkra, dəhsal zi mərəv pıkar-bu çəm mərije wa xəbat bıkra. Fıkkı dıkə, fıkkı dıkə u axırije vekstile dınlıvisə bona həzər manat dəjine xwə, dıdə dəwləti u por poşman vədəgərə te mala xwə.

— Hə, tə cı kır? ıvre pıcuk ze dırpırsə, ıvre mə-zən rıduñi, cı ky hatiјə səri şyro vədəkə, cəwa ky qə-wımi bu.

— Tıst nəvə, ıvre pıcuk dıbezə, dərd nəkşinə, ty malda ıbılnə, pıha zi əze hərrəm.

Radıbbə pıha zi ıvre pıcuk dıcə disa çəm wi dəw-əti dıbıb xylam.

Dəwləti disa wədə ķıvş dıkə, hətani ıvhare dənge pupuje be, u qrare datinə, ky hərke xylam hers bə, hə-zər manat çırm bıdə, Jane zi dəhsal behəq ıvhəbətə, Jane zi həqe xwə hər cı bə, həzər manat bıdə u zı we-roze şundatıb xylam aza bə.

— Na, əw həndıckə,—açın tıqabı dısekypə, hərke ty hers bi, ty dy həzər manat bıdi tıp, hərke əz hers ıbım, əz dy həzər manat bıdım tə, jan zi bist salı behəq ıvhəbətəm.

— Bıra ysa bə, dəwləti şa dıbə. Qırar gredıdə, u pıha zi ıvre pıcuk qulyxe dıkə:

| | Sıbə safi dıbə, əvə xylam zı ci ranabə. Xwəji dər-fıkkəvə dərva u te mal, le xylam həla razajə.

— Oro, də rabə, ro bu nıvro.

— Hə ty hers dıbı, xylam sere xwə ıvılnd dıkə.

— Na, na, əz hers nəvəm, bı tırs xwəji çabe dıdə, təne əz dıbevezəm gərək ty həri zəviye ıbıcını...

— Əre wəki ty ysa dıbezi, zırar nake, əze hərəm, cıma ləz dıkəvi.

Xylasə, xylam radıbbə, dəst pe dıkə carıxe xwə dı-

кә ре. Хүәjl дысә дәрва, te hyndyrr, әw hәla carxе xwә dыkә ре.

Kyro dә zu bъkә, tekә ре...

— Ны, ty hers nәbә?

— Wa, ki hers dыbә, тъп tәne dыхwәst bъgota, әm dәrәng dыkәүп.

— Әre, әw тьstәki başqә jә, jane na qrara mә qrarә...

Hәtani xylam carxе xwә dыkә ре, hәtani dыcьnә zәvije, ro dыbә nivro.

— Dыha сь waxte cыnине, xylam dыbezә,—ty dыbi-ni gьşk xwәrъne dыхyn, әm zi xwәrъna xwә bъхyn paše.

Rudыnnin, xwәrъne dыхyn. Zъ xwәrъne şunda dыbezә, әm mәrinә rençbәrgүп, gәrәk hnәki әm razen, rһәt bъп, jane na« Sәre xwә dыkә nav gыhije u hәtani evare ra-dыze.

— Oro, rabә, bu tәri, xәlqe cыnин, zәvja mә ma... waj ke ky ty şandijә styje wi bъşke, waj xwәrъna tә zi hәram bә, kъrъna tә zi... әz kәtъm naq сь аqыrl... Xwәjі gyman le bri dәst bъ qazәqазе dыkә.

— Әre, dыbә ky ty hers dыbi,—xylam sәre xwә dыkә bъnі.

— Na ki hers dыbә?, тъп әw dыgot. wәki tәrijә, wәxte cujina мәlejә.

— Әre, әw тьstәki başqә jә, әm hәrъn, jane na ty qrare mә zani, gynә styje wi bә ki ky hers bә.

Tенә mal, dыbinъn ky mevan, hatijә. Xylam dыşinъn ky hәrә pәz şәrzekә.

— Kizane?

— Kizan ky rast te!

Xylam dысә. Lәzәki şunda çave tинъn dәwlәtira, ky xwә bъgыhine, xylame tә surije tә tәmam şәrzekъr. Әva dәwlәti dыbezә dыbinә rastе ky, съqas pәze wi hәjә, xylam gьşk zi şәrzekъrijә. Lь sәre xwә dыхә, dыkә qirin.

— Эва тә съ кытіје, бе xwәde, malá тә xrab bә, съ-
ма тә malá тън xrab қыр...

— Тә got kizan pәz ky rästi тә be, şәrzәкә, әzzи
hatым, гүшк rasti тън hatын, тън zi гүшк şәrzekъ-tışte-
dьne zedә kem тън съкытје? xylam bъ rhәti çava wi-
dьde.

Le әз tәxmin дъкът, ky ty hers дъби?

— Wa, әз hers пабыт, тәне hәjfa тън te, ky aqas-
male тън риç bu... .

— Pak ky hers nabi, disa әзе qyllых кът.

Dәwlәti dysyrmış dъbә, съ въкә, сәwa въкә, wәki zб.
әvi xylami azä bә. Qrar gredajә hәtәni въhara дъне ку-
дәнгә pupue be, le әw ky tәzә kәtъnә zъvъstane, le hә-
la въhar u pupu kedәrenә.

Fъkъrmış dъbә, fъkъrmış, сәrәke dъbbinә. Zъna xwә-
dъbә meşә, radkә sәr darәki u tәmine dъde, ky mina
„pupue“ въкә gazi.

Xwә zi te çәm xylam dъbezә, wәrә әm hәrъn meşә,
necire. Cәwa ky дъсынә meşә, zъn zъ sәr dare gazi dъ-
kә— „pupu, pupu.“

— Эre, сéve тә roni, xwәjى xylame xwәra dъbezә,
kuku gazi kъr, wәde тә kytа bu... .

Kyrkъ zъ fele xwәjى fәm dъkә.

— Na dъbezә, ke въhistijә sale wәde пъhada, nive-
sale pupu gazi въкә, wәki әva gazi dъkә. Эz gәrәk әve
pupuji въkyzът, әva съ pupu јә?

Dъbezә u тъvъnaga xwә bәr bъ dare dъkә.

Xwәjى dъkә qırın, xwә davezә sәr lъnge xylame xwә..

— Waj, ty le пәхә, xwәde hыz въki... әw rozarәş bә ky
ty rasti тън hati, әva съ hal bu, әz kәtъme.

— Эre, dъbә ky hers dъbi...?

— Эre, въra, bәsә, wәrә съ çыrmә, әze въdым, wә-
tә въdым, zъ tә xlaz въм.

Qrardaria тъпә — әз зи гәрәк ҹырме бېкшинүм. Нъха тәзә фәм дәккәм, әв рұrsa көн, кү „мәри съ үйкә, — we сәре xwә үйкә“.

Dәwlәti wa тыйлук дүбә, le bre peuk қаоъзе выре мәзън дәqәлшінә, һәzar manał zi ҹырме һытнә, вәдь-гәрә te mala xwә.

PAZAR ZAVODA NӘVTEDA

(Şыklәk зъ өмre ყaled Bakуje)

1

— Aqa zavod дәşәwtе.

Ivan Grigoric Marutjan мәрүвәкі ҹәһли xыrti ortә bu, ҭыңчә мәрүве Avropae rәşә le bu. Өwi ky әв jәk үүhist, tәnge syfate wi gylovәrl, sori kyrrkыri ze cu. Өwi taba xwә nә ani, zu рұrsi, got, — kәnge? сүһәta сәnda? pazare kizan aliye zavode қәтиjә?

Әw мәрүве ky хәбер ani bu, дүттәrsja, paşda вәдь-күшja u dәnge wi lal дәбу, got, — әvә 40 дәqә hәjә, wәki agyr въ zavode қәтиjә.— Әw bu, тъп șyxyle xwә күта күбү, тъп дәккәt әz razem, пүшкеva dәnge түштәki hat, dәngi үйләnd bu, мәрүv дыgot zavot kazо — vazo кын, xrap дъ bu...

Өzәcәnd dәqa мәtәl mam... Мъп пызаньбу съ въккым?, күда banz дым?

Paše әz fikkrim u тъп banzda dәrva, hәma wi сaxi, wәxta тъп дәkast әz peşda hәгът, тъп пъheri aliye сәре, зъ nav dәreçä sityla, du y alav hәvra үйләnd дәбә... тъп got, cawa hәbә, sitylәkә nәvte мәзъп qәlәşijә. Agyr bәr въcijе runtәmъzkыгъне дысу. Pałә въ xwә hәs-jar bun, hъnәkә tézi, hъnәka zi қыңчә xwә Ь xwә kын-

bun, əwanā bər bə agyr dycun, bona peşja şewete bədərynp. Əz zi rabum, be izna şxyldar hatym, bona əlamətijə bədəmə tə. Ivan Grigoric bina xwə zu-zu həldəkəşandı u dadəkəşand, sinige wi fırə bələnd dəbu u disa dədəhiş-tə həv.

Əw cənd dəqa dəfəkəri, pâše vəgərja bərbə pala, wanana zi dəve xwə vəkərəbun u lə wi dənəherin.

— Ve léze fajtuna mən saz kən, gərək əz dərəngi nəkənəm, bədəhizəm zavode.

Xylam cun, bona gilje aqə bəqədinəp.

— Aqrje əvana we mala mən xrab bəkən, we mən bələngaz bəkən, lap fəqır bəkən, əva həramana we ysa bəkən, nane roze zi dəst nəkəyə...—ja xwədejə, aqa, əm cawa bəkən, xwə əm qəstika agyr bə zavoda tə naħən, naşəwtinən...

Əwe ky xəbər anıbu ysa xəbərda, kymi destdá xwədə bər diwer.

Ivan Grigoric mina şere har dəkərə qirrin,—mışak bə xwə cijə? gotına wi zi cə bə.

Xwəde palə tynnə, xwədaə wi darə.

Əgər xwəde wə həbijə, saləkeda dy çara agyr bə zavoda mən nədəkət, əgər ryh u rəhma wə həbjə, wəe əmre xwə bıda u nədəhəşt zrar bədəhizə aqə wə, nəndəe wə.

Xylam banzda hyndyrr, got, aqə fajton hazırlə. Aqə bəre xwə xəbər ánida kyr, zera got,—əz dəcəm, ty zi ve dəqə bərrəvə wərə zavode.

Cənd dəqa şunda dy həspe baş lə fajtona rəndə gedədaji, Ivan Grigoric kyrke gərməda pecəji bər bə zavode dəbər.

Zavoda ky dəşəwti se versta zə báçar dur bu. Mərtyve xəbərəni kəsə keləka bérerra dycu.

Şpina pele béré şev tarijeda ysa dăkkyr, mər्यv xof
aze dăkşand.

Ль կելека бére ty réwre binbér u tışte májin xyja
nədékkyr, xen z̄ əwl, je ky mina sja mər्यva l̄nge wi qu-
medá dăcum xare u peşda dăcu. Əw năşkeva sækyni, mə-
r्यv dăgot tışték kətə bira wi u h̄er dy dəste xwə l̄ ən-
ja xwə xyst, emane dəqekē çida sækyni.

— Oh xwəde, b̄bre myn u kyrre myni cuk h̄eneki
b̄eri pazare vələzja bun, bona razen... le əwana ķedere
razaji bun... əre, əre ķetə bira myn, h̄ema l̄ wedere, ci-
je ky sityl təqja... əwana kanselara mə sarda təjamiş nə-
bun, işəv cubun ćije sityla, bonə wedere çém sova (pes-
ka) razen. Ax, xwəde, c̄ we be səre wan, əgər əwana
wəxteda həşjar nəbunə.

Nəvta ky dăşewti h̄ema bərbə wan dăcu...

Myn əw nəditən.

Ba dăhat, pele alave dăcun u dăhatən.

Baçare rəş duda ynda bubu. Mər्यke xəber ani zor

da l̄nge xwə wəstjajl.

2

Ivan Grigoric ky gəhiştə ći, ançák zavoda duda ynd-
da buji nás kyg, çymaéta baçare rəş carhylqe zavode (pa-
zare, mina xələqa gylovərr gərtəbun, orta wanda kura-
agyrə tərkyki dăşewti. Carhylqe agyr mər्यv dăcun dăhatən,
dăbəzjan, əwana gələk pazare ysa ditəbun.

Iván Grigorie bəre əwyl kyrə gazi, got,—bədən xat-
tyre xwəde, wərən nezik, ķoməke bədən mə... nətərsən,
əze pəra bədəm ķoməkdara, əw nav çymaéterə bər b̄y-
agyr—alave dăbəzja.

Z̄ nav çymaéte dəng hat u aqə paşda vəgərandıñ,
dăgotən,—aşa, nezik nəbə, zrərə.

Dy çia alav bu, çiki agyr bę avaje jekqat kętębu, alave pənçərə u banrra dərdykət, cije dıne avaje runtəməzkırıne bu, çymaést ńzzi həjata zavode bubu. Cije məryv lınge xwə danja, tynne bu.

Ivan Grigoric peşja çymaést səkypni bu, émr dökkyr. Cənd thəba zə pav çymaést şirət le dökkyrın.

Jəki dəgot,—bę wi çurrəji nabə, lazıtmə məryv zə zavoda Nobele rezine mina lula binə, je agyrvesandıne.

Jəki dıne dəgot,—bəle, bəle hər haçəte Nobele dökkarın əvi agyri altıkyń.

Əvana, je ky ysa dəgotıny, zavode wanə nezik həbun, əwana bona, Ivan Grigoric aqası nədəbəkərin, cıqas dər-həqa zavode xwə, dətərsjan, wəki dəbə agyr—alay bərəkə zavode wan kəvə.

Ivan Grigoric gyrra wana nədəbəkər, əw əvi ali, wi ali dəbəzja u palarrı dədə xəbəra, zu bıkyp..., koməke bədən... əze pəra bədəm... ave bədəhinne, hun çyma səkypinə, bekerno... wə mala tınp xrap kyr, gəli dəza, təlancja...

Xen zə paled zavoda Ivan Grigoric, paled zavode majin u məryve dıne zi ali agyr vesandıne kırınp.

Cənd paled Ivan Grigoric be həsi xwə ysa neziki agyr bubun, wəki təvəzzi çane çymaéstera dycun. Gərme əw dəşəwtandıny, agyr çane wani tézi dərərəstand. Priske agyrə gyrr mişa baranə sər sere wanda dəbarjan. Məryv dəgot əwana qət bę xwə naħışın. Çarna əw bu, dəbuky pərskə agyr bę ķıncə wanə nəvt kətana u agyr bę wan zi kəta.

Cənd paled majin, bona zrar nəgħħiżże wan bələng aza, pe lula av dərrəsandıny sər wana. Alav rytt dəbvi.

Çymaést həvəki xwə ḥopi sər həv kırınp, paşa vəkşjan, dəgotıny,—bılgħevi, dur hərrıny, diwar hildiše.

Gyrrina dəngəki kur һat, dəngəki ysa, mərəv dəgot gələk təvəng bə həvrə avitən, emane sekuntəke bu tarı u hər təst dumaneda ynda bu.

Du, alav, təni u toza diware hylşaji təv həv bun, pala nav xwəda ynda kyrən.

Zə nav dumane dəng dəhat,— wəjî səre tən...wəj... wəj pəştə tən şkəst, of xwəde... koməke vədən tən... çiki dəne zi wa dəkərən gazi,—lənge tən şkəstən... wəe... wəe, of əz xəpəqim, ja rəbi, tən zə vəra dərxən, əz təstəki nabınləm.

— Dəste tən... dəste tən... aj!.., aj!.. aj!.. hun xwəde, neziki tən nəvən... dəste tən dəşəwtə... of!... of!...

Hələki xrov bu. Əw mərəvəki kal bu, agyr bə kəpçə wi pərrəti kətəbu, çane wi sax-sax dəşəwti.

Ivan Grigoric bəre xwə wedə kyr, dyle wi təmul nəddəda, wəki əwi şķķidit, təjax bəda.

Hənək zə nav çymaéte bəzjan, peşda cun. Jəki bə qəwat xwə gəhiandə kale u bə dərbəkəra əw avitə érdə, je ky alav pe kətəbu, jed majın dəstpe kyrən, xwəli anin avitən sər.

Kale bən xwəlijeda dəkərə gazi, of!... of!... əz şəw-tim. Syfəte wi ysa bubu, mərəv vədəkəşjan, nədxyəstən bəditana, dəst dədan bər ruje xwə.

Nəlinə şəş pala kur dəhat, dyle mərja dərərəti.

Əw dy mərəye dəyərtin, kərr bun, çan dan. Əw ru rənge wani şəwti dəha mina rənge mərəvə nibu, cəvə-wana dərkətəbun, mina rənge xwəlja təndure bun... Muje-səre wana, byrja u ruje wan nəmabun. Səre wana ysa-bu, mərəv dəgot ķıbabə goştən zə nav agyr dərxəstənə.

Car mərəvə məjtə wana dəkəşandən aliki.

Həvəki zə wan məjtə durtır jəki çahyl sər érde ru-nıştəbu, dəste xwə dəkərə nav xwəlije u dəkərə gazi.

Ofl... ofl... dəste mən şewtin, pərrytin, zə cəve wi hesyň hatyn xare, əwi dəste xwə da bər cəve xwə, mərtyv dəgot bə wi çurəji dəxast çane wi dyle wi rəhət bıbə.

Çımaét ysa ;topi sər həv bubu, dəha əwana gyhnəda sər agyr u alave. Ivan Grigoric dəkylə gazi,— Bıdən xatare xwəde... ķoməke bıdən mən... pazare bir nəkən... hun paše zi dəkarın wan brindara ;topi sər həv bıkyň, akyň zavoda mən zə dəst mən dıcə.

Le hındıka gyhdarja Ivan Grigoric kırınp. Pale xwəje zavoded majın dəxəbətin, xwəje wana əmr dəkylə sər wana, bona əwana zə zavode dur nəkənyp, bıxəbıtyıp, həta agyr kem dəbə, bona pışkeva zrar, pədəhizə zavode wan zi.

Hınləki bəre xwə Ivan Grigoricda dəkylə u dəsotyıp, —əm pıkarın van bələngaza bıhelən be xwəji u bexudan, bona pazare bıfkyıp, əgər aqas mərtyv álaveda dımyıp, bıra əw agyr tə zi, zavoda tə ķəvəzi, bışəwə tilə, cımkı ruje wədanə, wəki əw bələngaz ysa dıbyıp.

— Əre, əre. Əvana ruje təda dəşəwtiyp, əgər tə wəxteda sitle nəvta xwə u sovaba cekra, əva jəka hana nədəhat səre tə u van bələngaza.

Xylaməki Ivan Grigoric, wəki mina sije dabu pəjli wi, bəre xwə peda kyl u zera got,—təmiə mən lı tə Ivan Grigoric, ty zə wan nəpaka durkəvi, əwana həvaled pale mənə, ki zanə, zrarəkə cawa bıdyhində tə; əwana naşa har bunə, xwəde zanıbə, cıka əwana naşa cı dıfkyıp!

Le Ivan Grigoric nə qılıje xylam, nə zi xofa çımaete dəwsa tıştəki həsav nə dəkylə, netə wi hər sər pazare bu.

Əw bı çanva dılərzı dəgot, jəkə, naşa agyr we bıgyizə kıləra bocke fotogenejə tızi, we dəre bı həzara bocke tızi danibun.

Le əw bədyl həwa ysa dəfəkəri, cımkı ağyr mina
bəre gəş nibu.

3

Ba nədəhat, mina bəre alav əvi ali, wi ali nədcu,
nədəhat, hedika hərvaz dəsu.

Wi caxi nışkevə tərəvəki ylvania bəzja hat neziki
çımaste. Əw gələki bər xwə kətəbu, syfətə wirra ķıvş bu,
wəki əw həvəki tırsajı bu, coke wi dəşkəstən, tərəv
dəyot gyrre nəkən.

Əva əw tərəv bu, je ky xəbər ani bu.

— Bəheň... bəheň... bəpəherəm lə kedərenə?...
kanen bıra, kyrre tıpl... öfl xüədaje tıpl... əwan lə ky-
nə?... dəbə gəlo əwana şəwtinə, kytə bunə...

Çımaste re vəkər, əw cu orte.

— Hun lə kynə?, kedərenə?, xəbərdən... Sargis, Gás-
par... ax!, əva Bejrutə?, kyrre bıre tıpl?.., ax?, sıma ty-
zı? ty zı şəwti?—Bejrut...

— Əz... əze... həla ja tıpl həc... bave tıpli bələn-
gazi käl... əw tıpl... əva əwə... əw tıpl, həta hətəje və-
nagərrə... əwi nave kylfətə xwə bir ani...

Mehrab neziki kyrre xwə bu, le cəve gədə təzli he-
şyır bun, əwi məjte Sargise bıre wi nişan dae.

Emane ləzəki Mehrab bu kəvr səkəni.

Cəve wi zıha bubun, əwi lə Gaspar u dəste wi şəw-
ti, dəpəherri, jan zı lə tıple Bəjruti raste tézikəri dəpə-
heri.

Le çımaste lə wi dəpəheri.

Əwi pe hərdy dəste xwə lə səre xwəji vəkri xıst u
got,—gyne kejə...? əvana ruje keda wa dəməryən... əz
həjfe zə ke həlinəm?... zə ağyr həlinəm?..

— Həj wax... əz cawa çava əwləde tə bədəm... əz

— cəwā čavā zəpnā tə pir bədym?... nahā cəve we IЬ rejə...ew
IЬ hivja mere xwəjī kälə, bona baçardā pəra qazynç kə... le
te qazynç nəklı...

Ivan Grigoric ky əw dəng bəhist, emane dəqəke neziki çəmaéte bu.

— Dindəko, cijə? ty vəra dəki qalmə qalm... nıha cə
wəxta qirrige, gaziye jə?.. zavoda tən zə dəste tən də
cə, le vəra qirrə qirra təjə, zu bərrəv, hərrə koməke
bədə...

Dəng nədhat, Mehrab, xwə dəvəry ávitəbu sər məjtə
tə byre xwə dəgərja...

Bona we gotınpa Ivan Grigoric, wəki qət nəlazımt
bu bəgota, çəmaét bər xwə kət, hersa wana hat.

Cənd həba mina mərəvə sər xwəş zə nav çəmaéte
kərənə gazi,—byre wi şəwtlijə, bijə komər, dəste kyrre wi
bunə kəbab, dəste kyrre byre wi zə şəwate qəncəlinə sər
həv, le nıha ty zə vana koməkdarije dəxazi?. Beisafe
bəxwəde, əw wi halida cawa dəkarə koməke bədə tə u
zavoda tə?

Əw bər bə Mehrab vəgəria, pe pozka sola xwə le
xəst u got,—jəkə, dəha kar zə orrina wi nae. Bıra əğyr
vesə, wi caxl cəqası dəxazə bıra bəkə qazə-qaz, əz də
vəm rabə.

Mehrab be həsi xwə səre xwə həlbərri, mora zəmət
keşije IЬ ənja wi kətəbu. Cəve wi dəbərəqin, mərəv ky
IЬ ruje wi dənəherri, dəgot əvi harə, ysa kəle dabu qır
rake, əw wi caxi mina şerəki harbuji bu, mərəv dəgot
dəxazə mərja bəla-bəlajı bəkə.

Emane ləzəki əw ysa çıda ma, nədylərəti. Ivan Grigoric
həm hers buji, həm zi dətərsja, mətəl mabu u le
dənəherri.

Mehrab nışkeva zə cijə xwə rabu sər plə.

Бәле... бәле... ақа rast дәбезә, әу съ ky дәбезә
гәрәк be qədandыне, гәрәк қомәке үйнене, әз borçdarыт
бъхәбытъм...

Әwl дәхаст peşda үңсіа, le һынде wi perra нәдьсун.
Sere wi ләq bu, bin le съкіа, һа bər һынде Ivan Grigoric
көтө sər тәјітे үйре xwəjі rəş bujı.

Ivan Grigoric дәкүрә gazi,—hun үйдөп хатре xwəde,
zavoda тън! zavoda тън! mala тън xrap bu.

РЫС

Везън, Ivan Grigoric cawa үз pale xwəra dərbaz дәкүр?
—Xwəje zavoded majin сұма қомек дыдан Ivan Grigoric?
әwana bər Ivan Grigoric дықетън jan na?

ҚЪЛАМ KOLHOZVANARRA

Kolhozvane həval,
Kolhozvane şərdar,
U ty təkmale mə
Vi şerre gymryhida
Bъ şewqa kommunizme
Ty sekýrdare məzъn
Bъbhe қылама тън
Vədərəm bъ gotъna tə.

Bъ həzar sala singe xwə
Tə dabu xwəlije be fəjdə,
Ty xəbətjı hər dəm
Le be kəd ty maji:
Xəbata tə hərtəm
Xydanxwəli dəxwar,

Əwi dəxwar tər-ter,
Zy təra nədəhəst ty-təst.

Le ki tə həbuje?
Qıçık xweli jan qə:
Xərc bubu bəhr,
Le nəəburbun be həd,
Padşə dəxwəst,
U zorba dəstənd,
Tə dəjn dəkər,
Ərsawı dəvər.

Xwəlije — xən, zy xəlaje,
Cı dabu tə, cı?
Ty dəməj i hərçar
Cəve tə lı kəri nan,
Ty bı xwə — bı xwə rut-tazi,
Cawa ky kerane rəqərut,
Hesire tə runıştı
Lı sər ərde bırcı.

Kıbu gəlo təne,
Bəre bı dəwlet dəbu,
Kı ty təlan dəkəri,
Həbuna tə dəvər,
Ke ķəda tə dəmet,
Xəbata tə dəstənd
Tə bı çotra dəzot
Cawa ky gyhdrezək myluk.

Le hat Oktjabr, hat;
Hät bı zora şərra,
Hat bı neta pala
Bı şur u aqyr:
Dəwleti azot

Въ xwə sor wərgyrt,
Hat bъ reja Lenin
Zuda kъfs kъri...

Въ təhre sor hat,
Въ aqyre şəwq-şəmal
U zayod u xweli
Bunə je həmujan...
Zb gynd xwəjı xweli
Mыlkədar rəd bun,
Le lь çije wida
Zorbə kulak man...

Ty dəşxylji,
Le disa be əmək,
Xəbata tə dajmə
Kulaka hıldıda...

Xwəlja wi zuda həbu,
Въ kam bъ kotan bu
Bo rakırı—cynine
Въ ga u nirkeş bu.

U cъqa təkmal həbuna?
Həla he bъmanə—
Nykyamate cъqas zl
Imdad lь tə bъkъra—
Disa be carə buji
Ty bъ pъse xwəlijeva
Peşberi kulake
Zəkter u har:

U sərkər awa
Şəxylküre Lenin
Təmi dā ky hun
Dəst bъ əbura nu kъp;
Kulaka rəd bъkъn

У бъ həvra rakъn,
Въ həvra ъысыпън
Сънине бәрәкәт кън.

Ку бъ həvra rabън
Bo kolxoz секъыне,
Въбън dәrbдare
Şәrrkъre kommunizme,
Ку бъ умре kollektive:
Әbura nu saz kъn
U tәv тъfaq гавън
Bәr бъ nu әbure.

Hәvale kolxozvan,
Kolxozvane şәrrdar,
Въ dәste тә rәşandı
Hәr lъvәk тохъм;
Лъ rәx gigante
Въ dәste мә секъри
Zъ şewqa kommunizme
Әw zi parcәkә.

Şәrrdare kolxoze,
Hәvale dәrbdar
Hәr hәbәk aviti
Ку ыйынд дъвә —
Әw тәne сымләк ninә,
Ку зъ өrde ыйынд дъвә
Le әw hәjә şure dәste мә
Peşbәri дъзмън...

Zъ Norka мә tәzә
Hәta çépube dur,
Zъ Leningrade hәta
Әlәgәze u Ararat,
Wәlate мә mәzънда,

Dýnja mə be həddə,
Əm şova radəkən
Candən, cənində dəkən.
Nıha roavajeda,
Lə wan wəlata, lə կy
Sərwerə kapital
Həla noləni pleyngə,
Zə bərcibuna dəməngə
Mərəvə be şəxyl hərçar,
U şərr həzər dəbbə,
Je ky paşınə u zor.
Əw mə dənherən,
Şərrdare kolxoze,
Ky rəbən səbbe
Şərre təwri paşın,
Əw mə dənherən
Şəxyle məjî məzən,
Ky zə kərgəna mə iro
Kar vəkən səbbe.
Əme həm vəvvən və qəwlət.
Həm qəwat u zor
Həm կybar u mərd,
U dəha mərd hərən
Lə rəj pəşikare məzən,
Və reja sərkərə xwə
Ky kommunizmə sekən,
Nav dənjaje həmu.
Reja mə məzən əvə,
Ky əm teda dəcən
Reja nişankəri.
Və gotəna sərkər,
Zə zavod—mədəna

Zb zəvije həmujan
Həvale dərbdar,
Kolxozvane şərrdär.
Həbuna mə bə կyláme mə nu,
Cawa ky կarək *məzbyn;
Də nəv şoved wə be həd,
Bılbnd bəbbə ro bə ro:
Hənə təqburə mə təzə,
Kərhəbuna poeti
Dəşte də kolxoze
Kylamed kommunizme:



NAVNIŞE MIQALA

Ru-

1. Gərək mərgv hin bəbə, Stalin, zərərsiz tərc. Θ. Övdal	3
2. Lenin Carents ——	4
3. Çəm Ilic tərc. zərərsiz Θ. Övdal	5
4. Lenin u Lican tərc. zərərsiz Θ. Övdal	7
5. Internasional tərc. —— Θ. Övdal	11
6. Məmə Əjşə ja çımaşte H. Çəndi	12
7. Dəvə tərc. zərərsiz Θ. Övdal	14
8. Lenyherrandına pəşən tərc. zərərsiz Θ. Övdal	18
9. Ro Arazi, zərərsiz tərc. Θ. Övdal	22
10. Neeira ńyree Tumanjan, tərc. Çasıme Çəlil	24
11. Şəbəqe H. Nakobjan, tərc. Θ. Övdal	30
12. Nikitin Serafimovic, zərərsiz tərc. Θ. Övdal	30
13. Kyrre myn Çasıme Çəlil	32
14. Calank S. Zorjan, tərc. Θ. Övdal	33
15. Sə u püşik Tumanjan, tərc. Çasıme Çəlil	38
16. Bızdo, zərərsiz eposa kyrm. sekryr H. Çəndi	41
17. Dərəwin Tumanjan, tərc. Çasıme Çəlil	45
18. Zəmbilfros, zərərsiz eposa kyrm. sekryr Θ. Övdal	46
19. Mıläte Təvvaqa Şewre zərərsiz Θ. Övdal	48
20. Zine Çasıme Çəlil	50
21. Gikor Tumanjan, tərc. Həçi—Ömin	52
22. Merke tərc. zərərsiz Erm. Θ. Övdal	58
23. Dəvə zınare Ruşane N. Zarjan	63
24. Bəxte Cəto H. Cuoqurjan, tərc. Θ. Övdal	64
25. Myħbəti W. Nadr	67
26. Bərbə gyndek kolxozvanije Ç. Genço	70
27. Hafa geli B. Muradjan	75
28. Rəwan Nuri	77
29. Kartk Tumanjan, tərc. Çasıme Çəlil	78

30.	Çıvık	.	.	.	Tumanjan, tərc. Çasımə Cəlil	89	
31.	Pioner	.	.	.	Ə. Əvdal	81	
32.	Dy bəzyned sərhişk,	.	Q. Aqajan.	tərc.	Ə. Əvdal	82	
33.	Nəhe kanune,	M.	Gorki,	tərc.	Ə. Əvdal	83	
34.	Zəvi	86	
35.	Biranin dərhəqa Lenin,	Krupskaja,	tərcmə	zə	Erm.	Ə.	Əvdal	.	.	.	89	
36.	Zəvja xwədəlxanije	.	.	.	Əmin	94	
37.	Capaev	.	.	.	Furmanov,	tərc.	Ə.	Əvdal	.	.	97	
38.	Koc	.	.	.	Mirakjan	tərc.	Ə.	Əvdal	.	.	104	
39.	Çomərrde bırga,	Şahbazjan,	tərc.	Ə.	Əvdal	106	
40.	Vıhar	.	.	.	Ə.	Əvdal	115	
41.	Dyazo	.	.	.	Arab Şamilov	119	
42.	Dy ńızkıgvı	.	.	.	Vıstuni,	tərc.	H.	Çındı	.	.	118	
43.	Gyr	.	.	.	Tumanjan ₁	tərc.	H.	Çındı	.	.	122	
44.	Dy ruvi	.	.	zə	eosa kyrmança cek.	H.	Çındı	.	.	.	131	
45.	Androgles u şer	zə	inglisi	.	tərc.	H.	Çındı	.	.	.	132	
46.	Kəvrıbırr	.	.	.	D. Demirejan,	tərc.	H.	Çındı	.	.	136	
47.	Jəke gylane	.	.	.	M. Gorki,	tərc.	Ə.	Əvdal	.	.	139	
48.	Zavodeda	.	.	.	Serafimovic,	zə	ırısije	tərc.	Ə.	Əvdal	.	143
49.	Poemək rıeuk	.	.	.	X. Daştents,	tərc.	Çındı	.	.	.	146	
50.	Balad dərhəqa qəlneda	.	.	.	Tarontsi	tərc.	H.	Çındı	.	.	149	
51.	Vəkrna çewe	.	.	.	M. Manveljan,	tərc.	H.	Çındı	.	.	151	
52.	Zybedə	.	.	.	M. Armen,	tərc.	H.	Çındı	.	.	156	
53.	Traktor	.	.	.	Ə. Şərro	162	
54.	Aşə mə	
55.	Xəbata Dəwres,	Wəzir	163	
59.	Sucok	.	.	.	Turgenev,	zə	ırısije	tərc.	Ə.	Əvdal	.	168
57.	Razane dıxazə	,	:	:	Cəxov,	tərc.	zə	ırısije	Ə.	Əvdal	.	171
58.	Plene Kavkaze L.	Tolstoj,	zə	ırısije	tərc.	Ə.	Əvdal	.	.	.	174	
59.	Lampa elektriqe	St.	Zorjan,	tərcmə	H.	Çındı	180	
60.	Xwəji u xylam	.	.	.	Tumanjan,	tərc.	C.	Çəlil	.	.	183	
61.	Pazar	Izavoda nəvteda,	Şirvanzade,	tərc.	Ə.	Əvdal	188	
62.	Çılam kolxozyanıra	Carents,	tərc.	H.	Çındı	196	

Qimət 3 m. 50 k.
Ru 50 k.

663



ՔՐԴԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍՏԱՐք

IV դասարանի համար

Կազմեց՝ Ա. Ա. Վետիկ

Հայպետհրատ, Երևան 1936 թ.

УЧЕБНИК КУРДСКОГО ЯЗЫКА

IV класс

Составил А. Авдал

Армгиз, Ереван 1936 г.